ვიტალი ხაზარაძე ეშმაკობს A2

ნაპოლეონის სავარძელი A8

"ხალხის პირისპირ" - ანკეტა B3

www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

შაბათი, 25 თებერვალი, 2003 წელი. №54 (266)

ფასი 50 თეთრი

პოლიტიკა

მამალაძე ხელქვეითებს სააკაშვილის საწინააღმდეგო ფაქტებს სთხოვს

გუბერნატორმა თავის ქვეშევრდომთ შემოუძახა: "სააკაშვილი რომ გამოდის ათასი ბრალდებებით, თქვენც ამოქმედდით ცოტა, დადეთ კონკრეტული ფაქტები!"

A2

ეკონომიკა

საუკეთესო შემთხვევაში, მოსახლეობას დენი თითო საათით გაეთიშება

ექნება თუ არა დღეს ელექტროენერგია ქვეყნისა და დედაქალაქის მოსახლეობას? ამ კითხვაზე პასუხს არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ იძლევა.. კრიზისის გამომწვევი მიზეზების ერთმანეთზე გადაბრალებას ბოლო არ უჩანს. მოსახლეობა კი, რომელსაც ნაკლებად აინტერესებს მიზეზები, ისევ გაურკვევლობაშია. გუშინ მომხდარი ავარიის გამო დღის ორ საათზე მთელი საქართველოს ენერგოსისტემა "ნულს გაუტოლდა".

A4

უცხოეთი

ბუშს საზღვარგარეთ ცუდი იმიჯი აქვს

აშშ-ს საელჩოების მოხსენებების თანახმად, მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი ბუში საერთაშორისო მშვიდობისათვის გაცილებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ვიდრე ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი, - წერს ამერიკული გაზეთი "ვაშინგტონ პოსტი".

A5

საზოგადოება

დამტკიცების მცდელობა, ქათმები და ზანგები რომ არ ვართ

კითხვები, პრობლემიდან გამომდინარე, ტრივიალური იყო, პასუხებიც, შესაბამისად, ტრივიალური. თუმცა, ემოციები, რომლითაც მოსახლეობა კითხვებს სვამდა და მათზე პასუხს მოითხოვდა, უკიდურესად დამუხტული იყო.

A6

სამართალი

პატიმრები დაუმორჩილებლობის ახალი აქციებისთვის ემზადებიან

ყოფილი მეომარი პატიმრები სატუსაღოებში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. "როგორც ყოველთვის, ხელისუფლებამ ამჯერადაც მოგვატყუა, ამიტომაც ახლა სერიოზულ აქციებს დავიწყებთ, რაც ბუნტში გადაიზრდება და არ დავასრულებთ მანამ, სანამ ჩვენს მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ," – აცხადებენ პატიმრები.

A7

ამინდი

თბილისი	3	
ქუთაისი	12	
ბათუმი	13	
სოხუმი	11	
ფოთი	13	
თელავი	4	
ზუგდიდი	13	
გორი	3	

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1830
ევრო	2.3476
გირვანქა სტერლინგი	3.4546
რუბლი	0.0692

ბაბუს ზღაპრები

"საყოველთაოდ ცნობილია პანკისის შესანიშნავი სანადირო ადგილები, ესე იგი, არსებობს ტურიზმის განვითარების საშუალებაც და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი პერსპექტივებია" (პრეზიდენტის რადიოინტერვიუდან).

დსთ-ს ერთიანი ეკონომიკური სივრცე - სსრკ-ს რეანიმაციის დასაწყისი

რუსუდან ნიკურაძე
საქ. კორ. მოსკოვში

თუკი "ბელოვეჟის პუშჩაში" ამ ათიოდე წლის წინ სსრკ-ს დაშლა საზეიმოდ გამოცხადდა, ამა წლის 23 თებერვალს, კრემლში, დაშლილი სივრცის აღდგენას ჩაეყარა საფუძველი.

უკრაინის, ბელორუსის, ყაზახეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნის აქტს.

მარტის პირველ რიცხვებში რუსეთის დედაქალაქი უმასპინძლებს ევრაზიის სახელმწიფოთა ეკონომიკურ ფორუმს. ეს მოვლენა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ერთიანი სავაჭრო-ეკონომიკური სივრცის შექმნის ნიშნით ჩაივლის. ფორუმს ნურსულთან ნაზარბაევი უხელმძღვანელებს.

ექსპერტების აზრით, ამ პროცესში აქტივობა დააჩქარებს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. ამ ოთხ რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური კონტაქტების გაძლიერება მათ მჭიდრო ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დსთ საბაჟო კავშირის

გაგრძელება A3 გვერდზე

REUTERS

ოთხთა კავშირი და ოცნება ერთიან ძმურ ოჯახზე.

პოლიცია იჭერს, სასამართლო უშვებს

პოლიციაში მიიჩნევენ, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილებამ სერიოზული ოპერაცია ჩაშალა

სოფიკო ჩხაიძე

პოლიციის მიმართ, კრიმინოგენული სიტუაციის გაუარესების გამო, გამოთქმულ პრეტენზიებს თავად პოლიციელები ხშირად პრეტენზიითვე პასუხობენ. ხშირ შემთხვევაში კი მათი უკმაყოფილების მიზეზი სასამართლო ხელისუფლებაა. "ჩვენ ვიჭერთ, ისინი უშვებენ", – ასეთ ფრაზას პოლიციის მაღალჩინოსანთაგან ხშირად მოისმენთ.

თუმცა, უმეტესწილად თავად პოლიციას მიუძღვის ლომის წილი იმაში, რომ სასამართლო პოლიციის მიერ სხვადასხვა დანაშაულებში ბრალდებულთ აღმკვეთ ღონისძიებად წინასწარ პატიმრობას არ უსჯის ხოლმე – პოლიციის მუშაობის მეთოდები ხომ საქვეყნოდ ცნობილია. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლოს მხრიდან კერძო დაინტერესებაც რომ არ უნდა გამოირიცხოს, ესეც ფაქტია.

გაგრძელება A7 გვერდზე

სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები მინისტრებს შეიძლება სკამების ფასად დაუჯდეთ

გვანცა კვინიკაძე

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მისიამ საკუთარი ინიციატივით გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან არაგეგმიური შეხვედრა გამართა, რომელზეც ფინანსურ და ენერგეტიკულ სფეროებში არსებული მწვავე პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობის საკითხი დააყენა. სსფ-ს საყვედურებზე პრეზიდენტ შევარდნაძის რეაქცია მყისიერი იყო: უშუალოდ ამ შეხვედრის შემდეგ, მან ეკონომიკური გუნდის გარდა, ძალოვან მინისტრებსაც უხმო თათბირზე. იმაზე, რომ სსფ-ს პრეტენზიები და პრეზიდენტის მითითებები განსაკუთრებით მკაცრი იყო, ისიც მეტყველებს, რომ არც ერთი, ამ საგანგებო თათბირიდან ინფორმაციას, პრაქტიკულად, არ გამოუჟონავს.

გაგრძელება A4 გვერდზე

ევროპარლამენტს ყველაფერი აინტერესებს

პანკისი, აფხაზეთი, წინასაარჩევნო სიტუაცია

ზაზა წულაძე

პანკისის ხეობა, აფხაზეთი და საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული შიდაპოლიტიკური ვითარება – ეს ის საკითხებია, რომლებიც ყველაზე უფრო აინტერესებს ევროპარლამენტის დელეგაციას, რომელმაც გუშინ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი პანკისის ხეობის მონახულებით დაიწყო. ექვსკაციან დეპუტაციას გავლენიანი იტალიელი სოციალისტი დემეტრიო ვოლჩიჩი ხელმძღვანელობს. ჯგუფში ასევე შედის საკმაოდ ცნობილი გერმანელი პოლიტიკოსი, ქრისტიან-დემოკრატი ურსულა შლაიხერი.

გუშინ დეპუტაციამ ტრადიციული გზა გაიარა - წინანდლის გავლით, პანკისის ხეობის სოფელ დუისამდე. **"წინანდალში მათ დახურული შეხვედრები ჰქონდათ შინაგანი ჯარის სარდალთან, უშიშროებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლებთან, პარლამენტარები გაეცნენ ხეობაში შექმნილ სიტუაციას და ასევე მიიღეს დამატებითი ინფორმაცია მოსალოდნელი გართულებების შესახებ, რომელიც შეიძლება კავკასიონზე თოვლის დნობას მოჰყვეს. დუისში კი შეხვედრა ჰქონდათ ჩეჩენ ლტოლვილებთან,"** – გვითხრა კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ზურაბ თუშურმა, რომელიც პასუხს აგებდა დელეგაციის უსაფრთხოებაზე..

გაგრძელება A3 გვერდზე

ქარიშხალი წყლიან ჭიქაში

საზღვაო აკვატორია - სოხუმისა და თბილისის დაპირისპირების ახალი ელემენტი

მინდია დავითური

თებერვალის დასაწყისში, სანამ რუსი და ქართველი დიპლომატები აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში რუსი მშვიდობისდამცველების ყოფნა-არყოფნაზე მსჯელობდნენ, თბილისსა და სოხუმს შორის ახალი დაპირისპირება წარმოიშვა. ამჯერად საქმე ეხება საქართველოს ხელისუფლების ჩანაფიქრს, გააკონტროლოს გემების მიმოსვლა სოხუმის მიმართულებით, რაც საკმაოდ დაგვიანებულიც კია.

საქართველოს ხელისუფლების ზეწოლით, დსთ-ს სახელმწიფო მეთაურთა სამიტმა 1996 წლის იანვარში აფხაზეთის მიმართ ეკონომიკური ხასიათის სანქციების განხორციელებას დაუჭირა მხარი. უფრო ზუსტად, საუბარი შეეხებოდა საქართველოს ხელიუფლებასთან შეუთანხმებლად ეკონომიკური პროგრამების განხორციელების და ნებისმიერი სახის გადაზიდვების შეზღუდვას.

მაგრამ, ამგვარი სანქციები ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და თითქმის არ ვრცელდებოდა რუსეთის კომერციულ ფირმებზე, რომლებიც, სახმელეთო ტრანსპორტით, ძირითადად ციტრუსს, კივის, თხილსა და დაფნის ფოთოლს ეზიდებიან აფხაზეთიდან.

სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან სავაჭრო ურთიერთობის თვალსაზრისით გამოირჩეოდნენ ასევე თურქეთის კერძო სტრუქტურები, რომლებიც ზღვით წარმატებით ახორციელებდნენ ძვირფასი ჯიშის მერქნისა და თევზის სხვადასხვა სახეობის იმპორტს. საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ცნობით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში

გაგრძელება A3 გვერდზე

A2 პოლიტიკა A3 პოლიტიკა A4 ეკონომიკა A5 უცხოეთი A6 საზოგადოება A7 სამართალი A8 მერიდიანი

B2 კულტურა B3 ანკეტა B4 სპორტი B5 სპორტი B6 განცხადებები B7 სტილი B8 სხვადასხვა

კულუარები

აბრეშუმის გზით ქვემო ქართლისკენ

სულ მალე, პოლიტიკურ არენაზე ახალი პარტია გამოჩნდება. მას, სავარაუდოდ, "აბრეშუმის გზით" დაერქმევა და ამ პარტიის ლიდერი რკინიგზის დეპარტამენტის შეფი აკაკი ჩხაიძე იქნება. ჩვენი ინფორმაციით, პარტიაში გაწევრიანებას აპირებენ საქართველოს ნავთობკორპორაციის შეფი გია ჭანტურია, აგრეთვე, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი. კულუარებში იმასაც ამბობენ, რომ ამ პარტიას სიმპათიით უყურებს შინაგან საქმეთა მინისტრი კობა ნარჩემაშვილიც.

ოფიციალური ინფორმაციით, ამ პარტიას ჯერ არ გაუვლია რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროში, თუმცა იქვე იმასაც დასძენენ, რომ ეს უახლოეს მომავალში მოხდება.

ამასობაში, ახალი პარტიის ლიდერები საკმაოდ ინტენსიურად მიდი-მოდიან ქვემო ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულთან ლევან მამალაძესთან. სავარაუდოდ, აბრეშუმის გზას შემდგარი ახალგამომცხვარი პოლიტიკოსები მოქკავშირთან ერთიან ბლოკს შექმნიან, თუმცა, არც ის არის გამორიცხული, ამ პარტიამ სატელიტი ორგანიზაციის ფუნქცია იტვირთოს და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა.

24 საათი

ინტერფრაქციული ჯგუფი ამომრჩეველთა სიებზე ბჭობს

საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომას გუშინ პირველად ხელმძღვანელბდა პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. დეპუტატებმა კვლავ ამომრჩეველთა პირადობის მოწმობებსა და სიების შედგენის თაობაზე იმსჯელეს.

გუშინვე გადაწყდა, რომ ლტოლვილთა და განსახლების, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებმა ორი თვის ვადაში უნდა გადაამოწმონ ამომრჩეველთა დღეს არსებული სიები და ამ შემოწმების წინასწარი შედეგები პარლამენტს წარუდგინონ.

ამასთან, პარლამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლავ ავალებს საქართველოს მოსახლეობისთვის პირადობის დამადასტურებული ახალი მოწმობების გაცემას, თანაც - სრულიად უსასყიდლოდ. მართალია, ამ დავალებას ოფიციალური სახე ჯერ არ აქვს, მაგრამ პარლამენტი შესაბამის დადგენილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს.

სხვათა შორის, პარლამენტართა ამ ინიციატივას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საკმაოდ უარყოფითად შეხვდნენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით თოდუას თქმით, ახალი მოწმობების გაცემას სამინისტრო მომავალ არჩევნებამდე ვერ მოასწრებს.

პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები კი აცხადებენ, რომ, სურვილის შემთხვევაში, სამინისტრო სავსებით ჩაეტევა დათქმულ ვადებში. **"წინააღმდეგ შემთხვევაში, მინისტრს გადავაყენებთ",** - აცხადებს ფრაქცია "აღორძინების" ლიდერი ჯემალ გოგიტიძე.

24 საათი

მოკლედ

თბილისი. გუშინ საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის პირადი წარმომადგენელი ჰაიდე ტალიავინი სოხუმში სეპარატისტული ხელისუფლების პირველ პირებს უნდა შეხვედროდა. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი რევაზ ბეშიძე აცხადებს, რომ გუდაუთის აეროდრომმა უნდა დაკარგოს სამხედრო დანიშნულება. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დღეს გამართულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა საქართველოსა და გერმანიას შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად, 140 ქართველი ჯარისკაცი სამთვიან სამხედრო მომზადებას გერმანიაში გაივლის. აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიკაცია პარლამენტის მიმდინარე სასესიო კვირაში იგეგმება. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლის ხიზრი ალდამოვის ინფორმაციით, უცხოეთის რამდენიმე ქვეყანამ უკვე გამოთქვა სურვილი, რომ პანკისის ხეობაში მცხოვრები ჩეჩენი ლტოლვილები შეიფაროს. ალდამოვი ამ ქვეყნების დასახელებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. თებერვლის ბოლოს ან მარტის დასაწყისში, მოსკოვში ნავარაუდევ, ედუარდ შევარდნაძისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრაზე სხვა საკითხებთან ერთად დსთ-ს სივრცეში ერთიანი ეკონომიკური ზონის შექმნაზეც იმსჯელებენ. „მედია-ნიუსის" ინფორმაციით, სახელმწიფო კანცელარიაში უკვე მზადდება შესაბამისი ანალიტიკური დასკვნა საქართველოს ადგილზე ზემოაღნიშნულ „ზონაში". **მედია-ნიუსი.**

ბრძოლა საჰაერო სივრცისათვის

ამჯერად ომში პარლამენტი ერთვება

თამარ ასათიანი

თურქეთისა და ინგლისის ავიაკომპანიების ირგვლივ ამტყდარი სკანდალი არ ცხრება. ამჯერად მათ წინააღმდეგ პარლამენტის ფრაქციები – "ალიანსი ახალი საქართველოსთვის" და "მრეწველები" - ილაშქრებენ და პარლამენტს სთხოვენ დადგენილების მიღებას, რომლის თანახმად, "საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციამ უნდა შეაჩეროს რეგულარული რეისების შესასრულებლად საჭირო ადრე გაცემული დროებითი ნებართვები, მანამ, სანამ წესრიგში არ იქნება მოყვანილი საკნონმდებლო ბაზა და არ იქნება დაცული ეროვნული ავიაკომპანიების ინტერესები."

ლობისტების და ოპონენტების შერკინება ბიუროზე უშედეგოდ დამთავრდა.

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

პარლამენტის ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე ორივე ფრაქციამ ამ დადგენილების პლენარულ სხდომაზე განხილვა მოითხოვა. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის, ფრაქცია "ალიანსის" წევრის ზვიად მუკბანიანის ტონი საკმაოდ კატეგორიული იყო, ხოლო არგუმენტები – არც თუ "მსუბუქი".

საქმე ის გახლავთ, რომ მისი მტკიცებით, ორივე უცხო ქვეყნის ავიაკომპანიების მიერ საქართველოს ავიაბაზრის ათვისება ჩვენი ქვეყნის საზიანოდ ხდება. თუნდაც იმიტომ, რომ არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლის თანახმად, **"უცხო ავიაკომპანიების მიერ საქართველოს საავიაციო ბაზრის ცალმხრივად ათვისების შემთხვევაში, უნდა დაწესდეს ეროვნული ავიაკომპანიის სასარგებლოდ საკომპენსაციო თანხის სავალდებულო გადახდა, რაც დღემდე არ მომხდარა."**

გარდა ამისა, "მრეწველი" ზურაბ ტყემალაძე ამტკიცებს, რომ ამ ქვეყნებთან დადებული შეთანხმებები **"რატიფიცირებული არ არის და ასეთი ტიპის ხელშეკრულებები ექვემდებარება შიდა სახელმწფიოებრივი პროცედურების შესრულებას, რაც "ხელშეკრებულების პარლამენტში სარატიფიკაციოდ წარდგენას"** გულისხმობს.

ორივე ფრაქციის წევრები კატეგორიულად აცხადებენ, რომ საგადასახადო შეღავათები, რომლითაც სარგებლობს ეს ორი ავიაკომპანია, მოკლებულია იურიდიულ საფუძველს და ისინი "უნდა იბეგრებოდეს ისევე, როგორც სხვა ავიაკომპანიები, ანუ არ არსებობს ხელშეკრულება, რომელიც აწესებს მათთვის შეღავათებს.

ორივე ფრაქცია ეროვნული ავიაციისა და ამ სფეროში დასაქმებული ქართველი მეწარმეების ბედზე წუხს. ზურაბ ტყემალაძის თქმით, **"არ არსებობს ეროვნულ ავიაკომპანიებთან კომერციული ხელშეკრულება, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამის ბრძანებულებას."**

გუშინვე გაისმა საკმაოდ მკვეთრი შეფასებები საგარეო საქმეთა სამინისტროს მისამართით. დეპუტატთა ნაწილის აზრით, ამ სფეროში შექმნილი ვითარება საგარეო საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყების აშკარა მიზეზს იძლევა.

მოკლედ, ორივე ფრაქციის წევრები ამ პრობლემის მოწესრიგებას ითხოვენ. თუმცა, პარლამენტში მათ მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ. ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ დემურ გიორხელიძემ განაცხადა, რომ მან **"დეტალურად იცის ამ სფეროში შექმნილი ვითარების შესახებ და საქმე არც ისე საგანგაშოდაა, როგორც ეს ამ ორი ფრაქციის წარმომადგენლებს სურთ წარმოაჩინონ."** გუშინვე ითქვა, რომ ამ ორ ფრაქციას საკმაოდ კონკრეტული მიზნები ამოძრავებს – კერძოდ, ქართული ავიაკომპანია "აირზენას" ლობირება და უცხოური ავიაკომპანიების საქართველოს ბაზრიდან გაძევება.

გუშინ ბიუროს წევრებმა საბოლოო პოზიციის შეჯერება ვერ შეძლეს, რასაც ზვიად მუკბანიანის აღშფოთება მოჰყვა და მან ბიუროს დარბაზი დემონსტრაციულად დატოვა. ასე რომ, დადგენილების პროექტის განხილვა-არგანხილვის ბედი დღეს, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადაწყდება.

მამალაძე ხელქვეითებს სააკაშვილის საწინააღმდეგო ფაქტებს სთხოვს

მაია მოსიაშვილი

გუბერნატორი მამალაძე მთავრობის სხდომაზე გაკეთებული განცხადების აღსრულებას ჩქარობს. ის პრეზიდენტსა და საზოგადოებას სააკაშვილის ნამდვილი სახის გამომზეურებას დაჰპირდა. პირველი კომპრომატი - "ხაზის" "კრიშა" - არც ისე შთამბეჭდავი გამოვიდა, თუმცა არარაობას მაინც სჯობს.

გუშინ ქვემო ქართლის ტრანსპორტის სამხარეო სამმართველოს უფროსმა გურამ კვარაცხელიამ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი სამარშრუტო ხაზის მფარველობაში "ამხილა". კვარაცხელიას ინფორმაციით, თბილისის შიდა საქალაქო N138 მარშრუტის მიკროავტობუსები უკანონოდ შემოდიან რეგიონის ტერიტორიაზე და სოფელ კრწანისამდე ადიან. ახლახან ტრანსპორტის რეგიონულმა სამსახურმა გახსნა ხაზი, რომელიც სწორედ ამ მარშრუტზე მოძრაობს. შესაბამისად, მათ იმაზეც დაიწყეს მუშაობა, რომ თბილისის მანქანები აღნიშნულ ტერიტორიაზე აღარ შემოეშვათ.

"ამის შემდეგ N138 ხაზის ერთ-ერთმა მფლობელმა დამირეკა და მითხრა, რომ თურმე ამ ხაზს მფარველობს სააკაშვილი. თავად უკანონოდ მოძრაობენ და პრეტენზიები აქვთ, რომ კანონიერი ხაზი მგზავრებს ართმევთ. ამ ხალხს წერილები აქვს გამზადებული პროკურატურაში მისატანად, იგივე წერილი დევს სააკაშვილთან, რომელიც თურმე პირადადაა დაკავებული ამ საკითხით," - ასეთი ინფორმაცია მიაწოდა კვარაცხელიამ გუბერნატორ ლევან მამალაძეს, რომელიც კომპრომატს სააკაშვილზე თვალებაციმციმებული შეხვდა.

"სამმართველოს უფროსს ვიღაც მფარველები ეუბნებიან, თუ ჩვენ შეგვეხებით, სააკაშვილთან გექნებათ საქმეო. თუ წილში არ არის, სააკაშვილია თუ ვიღაც საახოვია, რას იმუქრებიან?" - აღშფოთება ვერ დამალა გუბერნატორმა და თავის ქვეშევრდომთ შემოუძახა: **"სააკაშვილი რომ გამოდის ათასი ბრალდებებით, თქვენც ამოქმედდით ცოტა, დადეთ კონკრეტული ფაქტები!"**

ვიტალი ხაზარაძე ეშმაკობს

მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ელიტისათვის უკანონო შეიარაღებული რაზმების თემა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური გახდა, მოვლენები ისე ვითარდება, რომ ამ დინამიკაში ლოგიკის ძიება აშკარად ჭირს.

თამაზ ნადარეიშვილისა და "იუპიტერის" გახმაურებული სკანდალის შემდეგ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ ნადარეიშვილმა უშიშროების მინისტრის პოსტი თვითნებურად შეითავსა და აფხაზეთის უშიშროების მინისტრის მოადგილე მალხაზ კორძახია, ანუ იმ საიდუმლო დოკუმენტის ავტორი, რომელიც "აღორძინებამ" დიდი ენთუზიაზმით გაახმოვანა, გუშინ თანამდებობიდან გაათავისუფლა.

უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების თემამ ფანტაზია ცენტრალურ ხელისუფლებასაც გაუღვივა. პარლამენტში ამ ფანტაზიის გამხმოვანებელი კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ე.წ. თემატური უმრავლესობის ლიდერი ვიტალი ხაზარაძე აღმოჩნდა. თუკი ხელისუფლების ახალ იდეას "ხორცი შეესხა", ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მომავალს საკმაოდ სერიოზული საფრთხე დაემუქრება.

საქმე ის გახლავთ, რომ პარლამენტში რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა დადგენილების პროექტი, რომელსაც ხელს სწორედ ვიტალი ხაზარაძე აწერს და რომელსაც, ერთი შეხედვით, ვერანაირად ვერ შეედავები.

კერძოდ, ვიტალი ხაზარაძის პროექტით, **"უკანასკნელ პერიოდში სისტემური ხასიათი მიიღო ცალკეული პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ განცხადებების გაკეთებამ ქვეყნის ზოგიერთ პოლიტიკურ გაერთიანებებთან უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების არსებობის შესახებ. აღნიშნული საკითხის გარკვევის მიზნით, საქართველოს პარლამენტი ადგენს: საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ, საქართველოს შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროებმა, საქართველოს კონტროლის პალატამ ერთი თვის ვადაში შეისწავლოს პოლიტიკურ გარეთიანებებთან არსებული არალეგალური შეიარაღებული ფორმირებების არსებობის და ამ ფორმირებებისა და** (ყველაზე საინტერესო ახლა იწყება!) **პოლიტიკური გაერთიანებების დაფინანსების საკითხი და დასკვნა წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს".**

ხაზარაძე კმაყოფილია - ოპოზიციას ახალი "ხრიკი" მოუგონა.

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

მოკლედ, უკანონო რაზმებთან ბრძოლის საბაბით, სახელისუფლებო ძალები პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ ილაშქრებენ. სხვათა შორის, ბატონმა ხაზარაძემ ჯერ კიდევ ორიოდე კვირის წინ განაცხადა, რომ პარტიების ფინანსური საქმიანობის შესწავლა აუცილებელია. გუშინ კი მან ამ განცხადებას პარლამენტის დადგენილების პროექტის სახე მისცა და განსახილველად ბიუროს წარუდგინა.

მართალია, გუშინ ბიუროს წევრთა უმრავლესობამ ცალსახად განაცხადა, რომ მხარს არ უჭერს პროექტის ბოლო ნაწილს, მაგრამ ამას ხაზარაძე არ შეუშინებია. იგი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებას ამ დადგენილების მისაღებად ხმები აუცილებლად ეყოფა. თუკი მოვლენები ამ სცენარით წარიმართება, ქვეყანაში ვითარება უკიდურესად დაიძაბება. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს მმართველი პარტიის ინტერესებში შედის.

24 საათი

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფაჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ლევან ყიფიანი (რედაქტორი), ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი კოკილაშვილი, გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, ალექსანდრე შათირიშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ჯუანშერ ტიკარაძე, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურა ჯაოშვილი.

დსთ-ს ერთიანი ეკონომიკური სივრცე - სსრკ-ს რეანიმაციის დასაწყისი

პირველი გვერდიდან

სწორება საბჭოურ წარსულზე.

წევრი რესპუბლიკებისათვის ერთიანი სავაჭრო-ეკონომიკური ინტეგრაცია პოლიტიკური პროცესების დაჩქარებასაც გამოიწვევს.

კრემლის სცენარით "დაჩქარება" მოსკოვში ბევრს აფიქრებინებს, რომ რუსეთი თავის ისტორიულ საწყისებს უბრუნდება - დაშლილ იმპერიაში ქვათა შეკრების ჟამს აცხადებს.

ოთხთა ეკონომიკური კავშირის ჩამოყალიბების შესახებ განსხვავებული თვალსაზრისი, რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში, დიდი ხანია არსებობდა. ამ იდეის მომხრენი ასაბუთებდნენ, რომ სავაჭრო-ეკონომიკური სივრცე საქონლის უფრო თავისუფალ მოძრაობას შეუწყობდა ხელს, მოხსნიდა სავიზო და საბაჟო სირთულეებს და მუშა-ხელის გადაადგილებასაც უფრო კანონიერს გახდიდა.

რუსეთის ეკონომიკური აკდადემიის მთავარი ექსპერტი **ირინა იასინა** აცხადებს, რომ **"არ არის გამორიცხული რუბლის ერთიან სისტემაში ამ ოთხი რესპუბლიკის ნებაყოფლობითი შესვლა."** ხოლო მოსკოვში ყოფნისას, ბელორუსიის პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ, ოთხი რესპუბლიკის თავისუფალი ეკონომიკური კავშირის პირობებში რუბლის გარდა, უპირატესობა რუსულ ენასაც მიანიჭა.

რა შედეგებს მოიტანს ასეთი გაერთიანება და როგორ პოზიციას დაიკავებენ დანარჩენი რესპუბლიკები ახლადშექმნილი ეკონომიკური სივრცისადმი? - ასეთი შეკითხვით მივმართეთ დსთ-ს ეკნომიკურ საბჭოსთან არსებულ ეკონომიკურ საკითხთა კომისიაში საქართველოს სრულუფლებიან წარმომადგენელს, პროფესორ ვალერიან ადვაძეს.

- ნუ ჰგონია ზოგიერთს, რომ ეკონომიკური კრიზისის ორმოდან ამოსვლა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს ცალ-ცალკე შეუძლიათ. გაოცებასა და ღიმილს იწვევს საბაჟო ბარიერების აღმართვა. მხოლოდ ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნით, საქონლისა და მუშა-ხელის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი გადანაცვლებითაა შესაძლებელი არსებული დამანგრეველი კრიზისის დაძლევა. ამ მხრივ პრეზიდენტებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს.

- არ ფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში სსრკ-ს აღდგენის პროცესის მსგავსი რამ ხელოვნურად იწყება?

- სსრკ-ს არავითარ აღდგენაზე არ შეიძლება დღეს საუბარი, რადგანაც ეს საშიშროება უკვე წარსულს ჩაბარდა. დსთ-ს ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნაზე დიდი ხანია, ლაპარაკობენ. ცხოვრებამ გვიჩვენა, რომ ეკონომიკური აღორძინებისათვის საჭიროა ამ სივრცეში რესპუბლიკების კაპიტალის, მოსახლეობისა და სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილება. მოსალოდნელია ამ სივრცესთან ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის შეერთებაც; ალბათ - მოლდოვასიც, რადგან უკრაინა უკვე იქ იმყოფება. სომხეთი ამ რესპუბლიკებს უშუალოდ არ ეკვრის და არავინ იცის, როგორ განვითარდება იქ მოვლენები.

- მოსალოდნელია თუ არა ერთიან ეკონომიკურ კავშირში საქართველოს გაწევრიანებაც?

- მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ ასეთ ნაბიჯს გადავდგამთ, ამ სივრცეში არსებული მდიდარი რესურსების გამოყენების საშუალება მოგვეცემა. აგრეთვე - გავალთ იმ ამოუწურავ ბაზარზეც, რომელიც ყოველთვის იყო საქართველოს ხარისხიანი და უმეტესად უხარისხო პროდუქციის გასაღების ბაზარიც. ეს ხელს შეუწყობდა საქართველოს წარმოების აღორძინებას, ჩვენი მუშა-ხელის დასაქმებას, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას. რაც შეეხება რუბლს, ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს - იგი დღეს დოლარზე მყარია და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ამ სივრცეში ანგარიშსწორებისათვის. ბოლო 10-11 წლის ისტორიამ გვიჩვენა, რომ ჩვენი ეკონომიკის ხსნა სწორედ ასეთ სივრცეში აქტიურ ჩართვაზეა დამოკიდებული. ვფიქრობ, ვინც პოლიტიკური სპეკულაციით არ არის გართული, ის კარგად მიხვდება, სინამდვილეში რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია ერთიან ეკონომიკურ სივრცესთან საქართველოს მიერთებას. ეს, პირველ რიგში, რუსეთთან ესოდენ დამამცირებელ სავიზო რეჟიმს გააუქმებდა და რუსეთში სამუშაოდ გადმოხვეწილი ჩვენი მოქალაქენიც არალეგალურად აღარ იმუშავებენ.

■ ■ ■

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდის ექსპერტი, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ვლადიმერ პაპავა, პრინციპულად შეუძლებლად მიიჩნევს ე.წ. ოთხთა კავშირში გაერთიანებას: **"არცერთი მათგანი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი არ არის; ჩვენ კი ვართ და ამ ახალ კავშირში გაერთიანებით სერიოზულ კონფლიქტში მოვალთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან".** ამას გარდა ნებისმიერი ერთობა ბელარუსთან პაპავასთვის მიუღებელია, **"რადგან საქართველოს ეკონომიკური განვითარება და მისი თანამშრომლობა სხვებთან, უნდა ეფუძნებოდეს დემოკრატიის პრინციპებს. ბელარუსი კი, ამისგან შორს არის."**

ვლადიმერ პაპავამ გაოცება ვერ დამალა "მყარი რუბლის" "მტკიცე" არგუმენტთან დაკავშირებით: **"დღეს რუბლი მყარია მხოლოდ ნავთობზე დროებით მაღალი ფასის გამო. მაგრამ მასზე მყარი ვალუტაა ლარი. აშშ-ს, სავარაუდოდ, წარმატებული ოპერაციის შემდეგ ერაყში, ნავთობის ფასი დაეცემა და რუბლის მერყეობა თუ სისუსტე თვალსაჩინო გახდება."** ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ საქართველომ სწორად აიღო გეზი ევროპულ თუ ჩრდილოატლანტიკურ თანამეგობრობასთან ინტეგრაციაზე და ეს სტრატეგია **"წვრილმან თამაშებს არ უნდა გადავაყოლოთ."**

ევროპარლამენტს ყველაფერი აინტერესებს

პირველი გვერდიდან

დღეს დეპუტაციას პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე მიიღებს. ამ შეხვედრაზე, პანკისთან ერთად, მთავარი თემა აფხაზეთი და წინასაარჩევნო სიტუაცია იქნება. მოგვიანებით, პარლამენტარები შეხვდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრს ირაკლი მენაღარიშვილს და აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ლიდერებს – თამაზ ნადარეიშვილსა და ვახტანგ ყოლბაიას. სოხუმში გამგზავრების წინ კი, რომელიც 26 თებერვლისთვის არის დაგეგმილი, ევროდეპუტაცია გაერო-ს გენმდივნის სპეცწარმომადგენელ ჰეიდი ტალიავინისგან მოისმენს ინფორმაციას აფხაზეთის ტერიტორიაზე დღეს არსებული ვითარების შესახებ.

აფხაზთა სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერებთან კონსულტაციების შემდეგ, ევროდეპუტაცია თბილისს დაუბრუნდება, სადაც დახურული შეხვედრები ექნება საქართველოში ევროკომისიის ხელმძღვანელთან, თბილისში აკრედიტებული დიპმისიების მეთაურებთან, უშიშროების საბჭოს მდივანთან თედო ჯაფარიძესთან და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერთან.

"წინა წლებისგან განსხვავებით, ევროპარლამენტის დელეგაციის ეს ვიზიტი გამოირჩევა იმით, რომ დეპუტაცია განსაკუთრებულ აქცენტს აფხაზეთზე აკეთებს და სოხუმშიც კი ჩადის. ეს აქამდე არ მომხდარა. ასევე მნიშვნელოვანია, თუ რა ინფორმაციას წაიღებს ეს დელეგაცია საქართველოში არსებული წინასაარჩევნო მდგომარეობის შესახებ. თბილისში ბოლო შეხვედრები სწორედ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს მიეძღვნება. ეს ჯგუფი არ აგროვებს მასალებს ოფიციალური მოხსენებისთვის, როგორც ეს გასულ წელს ევროსაბჭოს დელეგაციამ გააკეთა. თუმცა, თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ ევროპარლამენტი ევროსაბჭოზე რანგით გაცილებით მაღალი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რა ინფორმაციას ჩაიტანს ეს დელეგაცია სტრასბურგში," – გვითხრა "მოქკავშირის" საერთაშორისო დეპარტამენტის უფროსმა არმაზ ახვლედიანმა.

ევროპარლამენტი ევროკავშირის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოა. ის 1954 წელს რომის ცნობილი შეთანხმებით შეიქმნა. პირველი პირდაპირი არჩევნები 1979 წელს გაიმართა. დღეისათვის ევროკავშირის 16 წევრი ქვეყანა, ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ, ევროპარლამენტში 626-ს დეპუტატს ირჩევს. პარლამენტში ყველაზე დიდი ფრაქციები ჰყავთ: "ევროპის სახალხო პარტიას/ქრისტიან-დემოკრატებს" (232 დეპუტატი) და "ევროპის სოციალისტურ პარტიას" (175 დეპუტატი). ევროპარლამენტი ამტკიცებს ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს – ევროკომისიის ბიუჯეტს. ევროპის საკანონმდებლო ორგანოს ახლანდელი პრეზიდენტი ირლანდიელი პეტ კოკსია.

ქარიშხალი წყლიან ჭიქაში

პირველი გვერდიდან

ქართველმა მესაზღვრეებმა საზღვაო აკვატორიაში რამდენიმე თურქული გემი დააკავეს. თუმცა, ოფიციალური თბილისი სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაფუჭებას ყოველთვის ერიდებოდა და გემების მეპატრონეებს ან სიმბოლურ ჯარიმას ახდევინებდა, ან თავად ქართველ მესაზღვრეებს ტუქსავდა ზედმეტი გულმოდგინების გამო.

ეს რაც შეეხება კომერციულ რეისებს. მაგრამ, ბოლო ხანს საქართველოს ოფიციალურ სტრუქტურებში გაჩნდა ოპერატიული ინფორმაცია აფხაზეთის მიმართულებით იარაღის, ნარკოტიკების და შეიარაღებული ხალხის მოძრაობის შესახებ. სავარაუდოდ, ამ შემთხვევაშიც ტრანსპორტირება სწორედ ზღვით უნდა ხორციელდებოდეს. მაგრამ ამ ინფორმაციების გადამოწმება და ხომალდების წარმომავლობის დადგენა, ჯერჯერობით, ვერ ხერხდება. პრობლემას ართულებს ისიც, რომ სანაპირო დაცვაზე პასუხისმგებელი ქართველი მესაზღვრეების მთელი ყურადღება მხოლოდ სუფსის ტერმინალის დაცვაზეა გადატანილი, მაშინ, როცა, მატერიალურ-ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ ხერხდება საზღვაო აკვატორიის ყოველდღიური დაცვა.

აქედან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებაში მომწიფდა აზრი, რათა გაძლიერდეს საქართველოს სანაპირო დაცვა და ამ პრობლემას, საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, ეროვნული უშიშროების საბჭო, უახლოეს სხდომაზე განიხილავს.

საზღვრის დაცვის დეპარტმენტი დიდი ხანია, ამ სხდომისთვის ემზადება. უწყებაში შემუშავებული აქვთ საფინანსო გათვლები, თუ როგორ და რა სახსრებით უნდა მოხდეს საზღავაო აკვატორიის სრულყოფილი კონტროლი. ოფიციალური ინფორმაციით, სასაზღვრო უწყება, აკვატორიის მაღალ დონეზე დაცვის ორგანიზებისთვის, დამატებით 6 მილიონი ლარის დაფინასებას ითხოვს. მაგრამ ცხადია, რომ ეს თანხა სახელმწიფოს არ აქვს. სავარაუდოა, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად უშიშროების საბჭომ იმსჯელოს - სამხედრო-საზღავო და სანაპირო დაცვის ძალების გაერთიანებაზე, რასაც საერთშორისო მრჩეველთა საბჭო დიდი ხანია ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას. გაერთიანებული ძალით ასეთი ამოცანის გადაწყვეტა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად გაიოლდება. მით უფრო, რომ აკვატორიის დაცვას ასევე განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ფოთში განლაგებული სამხედრო-საზღავო ბრიგადის გეგმებში. ცნობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ სამხედრო ფლოტის ძალებით, ფოთში წელიწადში ორჯერ იმართება საზღავო მანევრები, რომლის ერთ-ერთი მიზანი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ოპერატიული კონტროლის რეჟიმის აღდგენაა.

მაგრამ, საქართველოს ხელისუფლების განზრახვას, სპეციალური შემოწმების გარეშე არ დაუშვას უცხო ქვეყნების გემების მიმოსვლა აფხაზეთში, თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მხრიდან საპასუხო მუქარები მოჰყვა. როგორც საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, სოხუმის ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრმა გენადი გაგულიამ განაცხადა, რომ აფხაზეთის შეიარაღებული ძალები დაცხრილავენ ყველა მცურავ საშუალებას, რომელიც აფხაზეთის აკვატორიის დაკეტვას შეეცდება.

ისე კი, ეს ყველაფერი ძალიან წააგავს ქარიშხალს წყლიან ჭიქაში, რადგან ფოთის სამხედრო პორტში მყოფ საქართველოს კუთვნილ ხომალდებს, საწვავის უქონლობის გამო, დიდ ხანია უიმედოდ აქვთ ჩაშვებული ღუზა ნავსადგურში.

ნადარეიშვილმა "საიდუმლოს გამცემი" გაათავისუფლა

გუშინ აფხაზეთის ლეგიტიმური უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ ნადარეიშვილმა, აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს დახურული სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თანამდებობიდან ათავისუფლებს აფხაზეთის ლეგიტიმური უშიშროების მინისტრის მოადგილეს მალხაზ კორძახიას. იგი თებერვლის დასაწყისში პარლამენტში სპეცრაზმ „იუპიტერის" გარშემო მოულოდნელად ატეხილ სკანდალს შეეწირა.

ნადარეიშვილის თქმით, ის ფაქტი, თუ საიდან მოხვდა ფრაქცია „აღორძინების" ლიდერის ჯემალ გოგიტიძის ხელში უშიშროების ოპერატიული ინფორმაცია, მოკვლევის საგანია. მისივე თქმით, მოკვლევა ამ ფაქტის გარშემო გაგრძელდება, მალხაზ კორძახიას გადაყენების საკითხი კი საბოლოოდ საქართველოს უშიშროების მინისტრმა ვალერი ხაბურძანიამ უნდა გადაწყვიტოს.

აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების უშიშროების მინისტრის ლევან კიკნაძის თქმით, არსებულ ინფორმაციას, რომლის გარშემოც თებერვალში ატყდა აჟიოტაჟი, სპეცსამსახურები ჯერ კიდევ აგვისტოში ფლობდნენ. როგორც ლევან კიკნაძემ განაცხადა, იმ პირისთვის, რომლის მეშვეობითაც ეს ინფორმაცია ჯემალ გოგიტიძის ხელში აღმოჩნდა, უკვე ცნობილი იყო, რომ ის არ დადასტურდა და, შესაბამისად, მოკვლევაც მის გარშემო უკვე დასრულებული იყო.

მალხაზ კორძახია უშიშროების სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებზე 1993 წლიდან მუშაობდა. 2000 წლიდან კი, წელიწადნახევრის განმავლობაში, უშიშროების მინისტრის თანამდებობა ეკავა. უკანასკნელ დროს იგი მინისტრის მოადგილე იყო. **მედია-ნიუსი**

მაისის ჩაი - სიღარიბის მტერი

საქართველოში თურმე სავსებით შესაძლებელია სიღარიბის დაძლევა და საამისოდ სულაც არ არის აუცილებელი უხილავ კორუფციასთან ბრძოლა.

ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთ უმთავრეს გზად პრეზიდენტ შევარდნაძეს მეჩაიეობის დარგის განვითარება ესახება.

ამის შესახებ მან ორშაბათის ტრადიციულ რადიოინტერვიუში სრული სერიოზულობით განაცხადა. ჩაის კულტურის გადარჩენა ამიერიდან ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გამოცხადდა (ალბათ, კოსმოსური განვითარების წარმატებისა და ციფრული განხეთქილების თავიდან აცილების შემდეგ). ხელისუფლებამ ყოველი ღონე უნდა იხმაროს, რათა ქართული ჩაი, რომელსაც პრეზიდენტის დაკვირვებით, ამ ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად მიირთმევენ, მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანად იქცეს. სიღარიბის დაძლევა უხარისხო ჩაით სად გაგონილა, ამიტომ საგანგებო ყურადღება სწორედ ხარისხს უნდა მიექცეს.

მეჩაიეობის დარგის გადასარჩენად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან სამ მილიონ ლარზე მეტს გაიღებენ. მეჩაიეთა გასახარად უნდა ითქვას, რომ ამ თანხას ისინი ჩვეულებისამებრ შემოდგომაზე კი არ მიიღებენ, არამედ, პრეზიდენტის კეთილი ნებით, აპრილის პირველ ნახევარში, რათა მოსამზადებელი სამუშაოები დროულად ჩატარდეს და შესაბამისად სიღარიბეც მალევე აღმოიფხვრას. ყველაზე ხარისხიანი, პრეზიდენტის თქმით, მაისის ჩაია და მას ჯეროვანი ყურადღება უნდა მიექცეს.

ასე რომ, ქართველი მეჩაიე, უკვე ის მეჩაიე აღარ არის, რაც გუშინდელ ტრადიციულ რადიოინტერვიუმდე იყო. ჩაის კრეფისას მას კარგად უნდა ახსოვდეს, რომ ქვეყნის ბედი მის ხელთაა.

24 საათი

სამხრეთკავკასიელი პარლამენტარები თბილისში

26-28 თებერვალს სასტუმრო "მერიოტში" საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის პარლამენტართა კონფერენცია გაიმართება. 30 სამხრეთკავკასიელი პარლამენტარის დიალოგის თემა სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარების განხილვა იქნება. სავარაუდოდ, პარლამენტარები დემოკრატიული არჩევნების თემასაც შეეხებიან და საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავებაზეც იმსჯელებენ. კავკასიის ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა დიალოგის პრეცენდენტი უკვე არსებობს, სადაც რუსეთიც იღებდა მონაწილეობას. მსგავსი ფორმატის შეხვედრა კი პირველად გაიმართება.

კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს თბილისში საგანგებოდ ჩამოსული ევროსაბჭოს სამკაციანი დელეგაციაც. ასევე ეუთო-ს, ევროკავშირის და ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებიც. სამდღიანი ვიზიტის პირველი დღე გაცნობითი ხასიათის იქნება. მეორე დღეს ორმხრივი დიალოგების გამართვაა დაგეგმილი.

24 საათი

სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები მინისტრებს შეიძლება სკამების ფასად დაუჯდეთ

პირველი გვერდიდან

სსფ-ს მისიამ განსაკუთრებული უკმაყოფილება ქვეყნის საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემისა და ელექტროენერგიაზე ტარიფის შემცირებასთან დაკავშირებით გამოთქვა. როგორც "24 საათს" სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრმა დავით მირცხულავამ განუცხადა, სსფ-ს მისია ტარიფის შემცირების ფაქტს უარყოფითად აფასებს, თუმცა, სემეკის აღნიშნული გადაწყვეტილება არც სამინისტროს მოსწონს. მირცხულავას თქმით, ამოქმედდება მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც დაიწყება მუშაობა ტარიფის კვლავ გასაზრდელად. **"ტარიფის გაზრდა-შემცირება მთავრობის საქმე არ არის, ეს სემეკის პრეროგატივაა. მთავარია, გადაწყვეტილების მიღებისას, სემეკი რეალურად დამოუკიდებელი იყოს",** - განაცხადა მირცხულავამ და დასძინა, რომ ტარიფის შემცირებისას, სემეკზე გარკვეული ზეწოლა ხორციელდებოდა.

გაცილებით რთული აღმოჩნდა სსფ-ს მიერ ფინანსური სფეროსადმი წაყენებული მოთხოვნების დადგენა – ამ სფეროს არც ერთ პასუხისმგებელ ჩინოვნიკს ამ საკითხზე საუბარი გუშინ არ სურდა. თუმცა, სსფ-ს მისიის ხელმძღვანელს პაოლო ნეუჰაუსს ვიზიტის დაწყებიდანვე არ დაუმალავს თავისი უკმაყოფილება და სკეპტიციზმი 2003 წლის ბიუჯეტის შესრულების პერსპექტივებისადმი. იმის გამო, რომ სსფ-მ ქართულ მხარეს მსხვილი ენერგოობიექტების პრივატიზება აუკრძალა, ცხადი გახდა, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში მთავრობის მიერ "ხელგაშლილად" გათვალისწინებული 41 მილიონი ლარი ვერ შევა.

საქართველოს მთავრობას ბიუჯეტის ამ სერიოზული "ხვრელის" ამოსავსები რესურსების მოძიების გარდა, გადასახადების ადმინისტრირების განსაკუთრებულად გამკაცრების უზრუნველყოფა მოუწევს. იმის გათვალისწინებით, რომ "პარიზის კლუბში" საგარეო ვალების რესტრუქტურიზაციის მოლოდინში წელს, საქართველოს, სსფ-ს კეთილგანწყობის მოპოვება განსაკუთრებით სჭირდება, ფონდის მკაცრი მოთხოვნების შესრულება, ქართველ მინისტრებს, სკამების ფასადაც შეიძლება დაუჯდეთ.

დიდი შვიდეული ეკონომიკური კრიზისებისთვის მზადაა

სოფო კვინტრაძე

დიდი შვიდეულის ქვეყნები ამუშავებენ სპეციალურ გეგმას მსოფლიო ეკონომიკის მხარდასაჭერად, ერაყში შესაძლო ომის შემთხვევაში. გეგმა ითვალისწინებს სახელმწიფო ხარჯების მკვეთრ გაზრდას, რაც მიმართული იქნება მსოფლიო ეკონომიკის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. თუ აღნიშნული გეგმა განხორციელდა, იგი იქნება ყველაზე გლობალური ეკონომიკური კამპანია 11 სექტემბრის შემდეგ.

დიდი შვიდეულის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც ახლახან პარიზში შეიკრიბნენ, აცხადებენ, რომ მსოფლიოში ეკონომიკური მდგომარეობის შესაძლო გაუარესების შემთხვევაში მზად არიან ადექვატური რეაქციისთვის. თუმცა, მათ ოფიციალურ საბოლოო განცხადებაში ერაყი ნახსენები არ არის.

საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრის ფრანსის მერის განცხადებით კი, არც მას და არც მის კოლეგებს ომის დაწყების შემთხვევაში არანაირი "საიდუმლო გეგმა" არ გააჩნიათ. დიდი ბრიტანეთის კანცლერის გორდონ ბრაუნის თქმით, მსოფლიო ეკონომიკამ რთული პერიოდები გადაიტანა, და გამორიცხული არ არის, რომ უარესი კიდევ წინ აქვს. **"რაც არ უნდა მოხდეს ერაყის კრიზისთან დაკავშირებით, ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ, სტაბილური ფინანსური და სავალუტო რეჟიმის მხარდაჭერას,"** – ნათქვამია ბრაუნის გამოსვლაში.

დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე იკამათეს აშშ-ს ახალი ფინანსთა მინისტრის ჯონ სნოუს ინიციატივაზე, რაც შტატებში გადასახადების 695 მილიარდი დოლარით შემცირებას ითვალისწინებს. მისი აზრით, ეს მოვლენა გლობალური ეკონომიკის შერყევას არ გამოიწვევს. **"ჩვენი ეკონომიკა მსოფლიოში უმსხვილესია. თუ ის გაიზრდება, ეს მთელ მსოფლიოს დაეხმარება. დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანამ უნდა გააკეთოს მაქსიმუმი, რათა მსოფლიო ეკონომიკური ზრდა შენარჩუნდეს,"** – აცხადებს სნოუ.

მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი დიდ შვიდეულში მიიღეს, მას ეკონომიკური საკითხების განხილვებზე ნაკლებად ეპატიჟებიან. ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნების გაერთიანება პერიოდულად გავლენას ახდენს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაზე. მაგალითად, 2000 წელს შვიდეულის ქვეყნებმა ევროს მხარდასაჭერად საფინანსო ბაზრებს კოორდინაცია გაუწიეს, ასევე დაარეგულირეს ნავთობის ფასები, რომელიც კატასტროფულად იზრდებოდა. როგორც მსოფლიო პრესა იტყობინება, სახელმწიფო ხარჯების გაზრდასთან დაკავშირებული ინიციატივა გერმანიის კანცლერის გერჰარდ შრიოდერის მიერ აქტიურად არის მხარდაჭერილი. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ დიდი ბრიტანეთი და აშშ ნაკლებად მოინდომებენ ისეთი გეგმის განხორციელებას, რომელიც სახელმწიფო ხარჯების გაზრდას ეფუძნება. ამასთან, ამგვარი პროგრამების ბედი ბევრადაა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად დაიხარჯება სახელმწიფო თანხები. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს საერთაშორისო თანამეგობრობის გეგმებს, არის ის, რომ არავინ იცის, ერაყის ომი რა გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზე. სავარაუდოოდ, ფასები ნავთობზე გაიზრდება, თუმცა მალევე დაეცემა, თუ ერაყის ოკუპაცია სწრაფად მოხდა. ექსპერტები შიშობენ, რომ ომის შედეგი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო და საქმიანი აქტივობის შემცირება. თუმცა, ამჟამინდელი გაურკვევლობა, შესაძლოა, უფრო დიდი ზიანის მომტანია, ვიდრე თავად ომი.

მიწის რეფორმა სომხეთში უფრო წარმატებულია

სოფიკო ოხანაშვილი

გუშინ მიწის პოლიტიკის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონული კონფერენციის პირველი შეხვედრა გაიმართა. კონფერენციის ორგანიზატორების - მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის (მმუდა; საქართველო), მუნიციპალური ფინანსისტების კავშირის (სომხეთი) და "აგრომესლეჰეთის" (აზერბაიჯანი) წარმომადგენლებმა ერთმანეთს მიწის გამოყენებისა და მართვის, მიწისა და ბუნებრივი რესურსების დაგეგმარების საკითხებში, სამთავრობო თუ ინსტიტუციონალურ და, ზოგადად, მიწის პოლიტიკის საკითხში საკუთარი ქვეყნების გამოცდილება გაუზიარეს.

აშშ-ს ელჩმა საქართველოში რიჩარდ მაილსმა, USAID მისიის დირექტორმა მაიკლ ფარბმანმა, ევრაზიის ფონდიდან რ. ო`დონოვანმა კონფერენციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს სამხრეთ კავკასიის ერთიანი რეგიონული მიწის პოლიტიკის შემუშავების მცდელობა მოუწონეს და ხაზგასმით აღნიშნეს მიწის რესურსების უდიდესი როლი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში. მაიკლ ფარბმანის აზრით, **"ამ სამი ქვეყნისთვის საჭიროა მიწის პოლიტიკის ერთიანი პრინციპების შემუშავება, რადგან ამ რეგიონის ერთი რომელიმე ქვეყნის საგადასახადო სისტემამ, შეიძლება, გავლენა მოახდინოს მეორე ან მესამე ქვეყანაზე. საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებულნი. საქართველო კი, არა მარტო რეგიონში, არამედ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც მიწის რეფორმა დაიწყო და, მიწის კერძო საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით, პირველი ნაბიჯებიც გადადგა."**

საქართველოსთვის, სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის ერთიანი მიწის პოლიტიკისა და პრინციპების არსებობის აუცილებლობაზე ისუბრა "მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის" თავმჯდომარემ ჯაბა ებანოიძემაც: **"თითქმის ათი წელი გავიდა, რაც ამ სამივე ქვეყანაში მიწის რეფორმა განხორციელდა. თანამშრომლობის საფუძველზე კი შესაძლებელია გარკვეული კონკრეტული გეგმები დაისახოს და უკვე დავიწყოთ მიწის ერთიანი რეგიონული პოლიტიკის შემუშავება".** მისი შეფასებით, მიწის რეფორმისა და მიწათსარგებლობის საკითხებში საქართველო მეორე ადგილზეა. ებანოიძის ინფორმაციით, სომხეთის უპირატესობას ის განაპირობებს, რომ იქ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უდიდესი ნაწილი უკვე პრივატიზებულია. საქართველოში კი, სასოფლო-დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი კვლავ სახელმწიფოს საკუთრებაშია, რომელსაც იგი ვერ აკონტროლებს.

"მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციამ", მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტთან ერთად, "სახელმწიფოს საკუთრებაში დარჩენილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ" კანონპროექტი შეიმუშავა. ამჟამად, საქართველოში, კერძო საკუთრებაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობების 53 პროცენტია გაცემული. კანონპროექტის თანახმად, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 40 პროცენტი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია დარჩენილი, აუქციონზე გაიყიდება. ებანოიძის თქმით, აუქციონზე უპირატესობა ადგილობრივ მოსახლეობას მიენიჭება. კანონპროექტის თანახმად, აუქციონზე დაფიქსირებული მიწის ღირებულების გადახდა გლეხებს ხუთი წლის განმავლობაში შეეძლებათ. კანონი იჯარით გაცემული მიწის ფართობების პრივატიზებასაც ითვალისწინებს. **"ამის სამი გზა არსებობს. ან უნდა ვაიძულოთ მეიჯარეები, მიწა გამოისყიდონ; ან ვისაც 10 წელზე მეტი ვადით აქვს მიწა იჯარით აღებული, საიჯარო ხელშეკრულებები გავუუქმოთ; ან საიჯარო ვადის გასვლამდე უნდა მოვიცადოთ",** - აღნიშნა ებანოიძემ.

ამჟამად კანონპროექტს სახელმწიფო კანცელარიაში განიხილავენ. ჯაბა ებანოიძის ვარაუდით, მათ მიერ შემუშავებულ პროექტს აღმასრულებელი ხელისუფლება პარლამენტს საგაზაფხულო სესიაზე წარუდგენს.

საქართველოს მდგომარეობას განსხვავებულად აფასებს გეოლოგი ალექსანდრე თვალჭრელიძე. მისი თქმით, საქართველო უფრო დემოკრატიული ქვეყანაა, ვიდრე სომხეთი და აზერბაიჯანი. **"დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი მინიშნებაა ადამიანის მიმართება მიწასთან. საქართველოში ახლა რეალურად არსებობს მიწის მესაკუთრე, რომელსაც გარანტირებული აქვს სერთიფიკატი და კონსტიტუციით უფლება აქვს მიწის საკუთრებაზე, რაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ჯერჯერობით, მხოლოდ ქაღალდზეა დაწერილი",** - განაცხადა თვალჭრელიძემ. თუმცა იქვე დასძინა, რომ ეს არ ნიშნავს, თითქოს ამ სექტორში საქართველოს პრობლემები არ ჰქონდეს. მთავარ პრობლემად კი, მიწის, მინერალური რესურსების, ტყისა თუ სხვა ბუნებრივი რესურსების კომპლექსური, ერთიანი რეფორმის უქონლობა დაასახელა. **"ბუნებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ბაზაზე უნდა შეიქმნას სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი ერთი უწყება, რომელიც ყველაფერს კომპლექსურად გააკონტროლებს, რათა პასუხისმგებლობების გამიჯვნა და ამ სფეროს ეფექტური მუშაობა განხორციელდეს. ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის უფლებამოსილება აუცილებლად ხისტად უნდა გაიმიჯნოს. სხვანაირად ამ სფეროში კორუფცია არ აღმოიფხვრება",** - ჩვენთან საუბარში განაცხადა თვალჭრელიძემ. იგი ბრიტანეთის მთავრობის დაფინანსებულ პროექტს - "სამთავრობო რეორგანიზაცია საქართველოში მიწის გაუმჯობესობის მიზნით" – სახელმწიფო კანცელარიას მარტის ბოლოს წარუდგენს.

ალექსანდრე თვალჭრელიძეს საქართველო დემოკრატიული ქვეყანა ჰგონია.

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

საუკეთესო შემთხვევაში, მოსახლეობას დენი თითო საათით გაეთიშება

ექნება თუ არა დღეს ელექტროენერგია ქვეყნისა და დედაქალაქის მოსახლეობას? ამ კითხვაზე პასუხს არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ იძლევა.. კრიზისის გამომწვევი მიზეზების ერთმანეთზე გადაბრალებას ბოლო არ უჩანს. მოსახლეობა კი, რომელსაც ნაკლებად აინტერესებს მიზეზები, ისევ გაურკვევლობაშია. გუშინ მომხდარი ავარიის გამო დღის ორ საათზე მთელი საქართველოს ენერგოსისტემა "ნულს გაუტოლდა".

სოფო კვინტრაძე

როგორც სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, ამის მიზეზი გახდა "კავკასიონის" მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზით ზედმეტი რაოდენობით ელექტროენერგიის შემოსვლა. **"არსებობს ნიშნული, რომლის მიხედვითაც "კავკასიონიდან" შემოსული ელექტროენერგიის რაოდენობა 350 მეგავატს არ უნდა გადასცილდეს. გუშინ, სწორედ ასე მოხდა და გადამცემი ხაზი ავტომატურად გამოირთო,"** – აცხადებს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო ასათიანი. მისი განცხადებით, "კავკასიონის" გათიშვამ მთლიან ენერგოსისტემაში სიხშირის ვარდნა გამოიწვია, გამოირთო "ეი-ი-ეს მტკვრის" კუთვნილი მეცხრე ენერგობლოკი, რამაც სისტემის მთლიანი პარალიზება გამოიწვია. ავარიის მიზეზებს ენერგეტიკოსები ამჟამადაც არკვევენ. "ეი-ი-ეს მტკვარი" და "საქრუსენერგო" კი ავარიას ერთმანეთს აბრალებენ.

"კავკასიონზე" ავარიის ლოკალიზება მალევე მოხერხდა, ამჟამად იმპორტი აღდგენილია და ენერგოსისტემაში რუსეთიდან 300 მეგავატი ელექტროენერგია შემოდის. იმპორტი ხორციელდება სომხეთიდანაც. რაც შეეხება მეცხრე "ენერგობლოკს", ავარიის შედეგად იგი არ დაზიანებულა, თუმცა, საჭირო გახდა მისი გაწმენდა. ბლოკი გვიან ღამით, 12 საათის შემდეგ ჩაირთო და ამჟამად სისტემას 200 მეგავატის ოდენობის ელექტროენერგიას აწვდის.

"ეი-ი-ეს თელასის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის სოფო ბრიტანჩუკის განცხადებით, თუ მორიგი ავარია არ მოხდა, დედაქალაქის მოსახლეობას დღეს მხოლოდ თითო საათით, უბნების მიხედვით რიგ-რიგობით გამოერთვება დენი. სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროში უფრო ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებენ. ნინო ასათიანის განცხადებით, თბილისში გრაფიკის აუცილებლობა არ იქნება, ხოლო რეგიონებს ისედაც გარკვეული ლიმიტებით მიეწოდებათ ელექტროენერგია.

მოკლედ

თბილისი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ანგარიშზე მიღებული სახსრების საერთო მოცულობამ წლის დასაწყისიდან 20 თებერვლის ჩათვლით 73,9 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავლები 49,7 მლნ ლარს ანუ კვარტალური გეგმის მხოლოდ 27 პროცენტს შეადგენს.

გუშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან შეხვედრისას გოგიაშვილმა იანვრის თვეში მიღებული ბიუჯეტის სახსრების მცირე მოცულობა წლის დასაწყისის ტრადიციული სირთულით ახსნა. **"ინტერ-პრესი"**

■ ■ ■

თბილისი. სს "აზოტში" გუშინ სარემონტო სამუშაოები დასრულდა და ხვალიდან რუსული კომპანია "იტერა" საწარმოს ბუნებრივ აირს მიაწვდის. როგორც "აზოტის" გენერალურმა დირექტორმა გიორგი გოგოლაძემ განაცხადა, დღეს დაიწყებს მუშაობას სასუქების საამქრო და 10 მარტიდან ძირითადი წარმოება დაიწყება.

გოგოლაძის თქმით, ასევე დაიწყო "იტერას" მიერ გადმორიცხული 1 200 000 დოლარის ათვისება. აქედან, ნახევარი მილიონი ლარი გერმანიაში, ნახევარი ინგლისში გადაირიცხება საჭირო პროდუქციის შემოსატანად. **კავკას-პრესი.**

■ ■ ■

ქუთაისი. სს "ჭიათურმანგანუმმა", რომელსაც ელექტროენერგიის მიწოდება 18 თებერვალს აღუდგა, ფუნქციონირება განაახლა. **"ინტერ-პრესი"**

MBG ემბიჯი
MICROFINANCE BANK OF GEORGIA
საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკი

გთავაზობთ სიურპრიზს!
ყოველი 21-ე, რომელიც გახსნის დეპოზიტს
საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკში
მიიღებს შესანიშნავ საჩუქარს,
დეპოზიტის მინიმალური თანხა შეადგენს 40 ლარს.

ფილიალების ქსელი

ცენტრალური ფილიალი
ვაკის განყოფილება
ქობულეთის განყოფილება
მარნეულის განყოფილება
ლილოს განყოფილება
ქუთაისის ფილიალი
გორის ფილიალი
ბათუმის ფილიალი
გლდანის ფილიალი
ვარკეთილის ფილიალი
ფოთის ფილიალი
ზუგდიდის განყოფილება

სადამის ხელისუფლების ბურჯები

საიდ სალეემ შაჰზადი
„აზია თაიმს"

შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ ომის დაწყების წინ დღეებს ითვლიან. ახლა ბევრი დარწმუნებულია, რომ სადამის რეჟიმი იმაზე ადრე შეიცვლება, ვიდრე მოსალოდნელია. მათი აზრით, სადამ ჰუსეინს ან გადატრიალებას მოუწყობენ, ან საკუთარი ნებით გაიქცევა საზღვარგარეთ.

თუმცა, ამ მოსაზრებებს საფუძვლად სინამდვილის არასწორი აღქმა უდევს. რეალობა კი ის არის, რომ დიქტატორი გაცილებით დიდხანს იბრძოლებს, ვიდრე მოელიან, რაც მთელს რეგიონს დიდ უბედურებას მოუტანს.

მას შემდეგ, რაც 1979 წელს ერაყის პრეზიდენტის ტიტული მიიღო და რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარე გახდა, სადამ ჰუსეინი მსოფლიოში ფართო განხილვის საგანია. მისი პიროვნების კვლევას უამრავი შრომა მიეძღვნა.

ცნობილია, რომ ალბუ-ღაფურის კლანის წევრი, 66 წლის სადამ ჰუსეინი ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ღარიბ სოფელ აუჯაში დაიბადა. ფსიქოლოგების აზრით, მისი "გლეხური აზროვნება" სწორედ უბრალო მიწათმოქმედთა გარემოში ჩამოყალიბდა: მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ მოეჭიდო ყველაფერს, რაც გაგაჩნია (მიწა - გლეხის, ძალაუფლება კი - სადამის შემთხვევაში).

მისი ბიოგრაფიის დასავლელი მკვლევარები ირწმუნებიან, რომ სადამს მკვლელობა ჯერ კიდევ მოზარდობისას აქვს ჩადენილი. დღევანდელის მსგავსად, იმ დროს ერაყში ანტიბრიტანული და ანტიდასავლური განწყობა იყო გამეფებული.

1963 წელს სადამი შეთქმულებს შეუერთდა, რომლებმაც სამხედრო მმართველი, გენერალი აბდელ ქარიმ ქასემი მოკლეს და ხელისუფლებაში ბა`ათის პარტია მოვიდა, მაგრამ ისინი ცხრა თვის შემდეგ თავად განდევნეს.

ამ ხნის განმავლობაში სადამი ფეხში იყო დაჭრილი. ჭრილობა მას დღემდე აწუხებს, განსაკუთრებით - ზამთარში და აიძულებს, ლოცვა მჯდომარემ წარმოთქვას. ჰუსეინს მცირე ხანი ციხეშიც აქვს გატარებული.

1968 წელს ბა`ათის პარტიამ ბაღდადზე კონტროლი კვლავ მოიპოვა და სადამმა თავისი ძალაუფლების განმტკიცება დაუნდობლად დაიწყო. მან მმართველ რევოლუციურ საბჭოში სწრაფად გაიკვალა გზა, სადაც მოგვიანებით მართვის სადავეები ჩაიგდო ხელში.

ათწლეულების განმავლობაში სადამმა დაამტკიცა, რომ იგი თავის ოპონენტებს ძალადობრივი მეთოდებითა და უშიშროების აპარატით უპრობლემოდ უსწორდება.

სადამი კიდევ უფრო დაუნდობელია უცხოელი მტრების ჯარისკაცების მიმართ. ერაყის პარლამენტის ერთ-ერთი ამჟამინდელი წევრი, 1980-იან წლებში ირან-ერაყის ომის დროინდელ ერთ ინციდენტს იგონებს, როდესაც ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა ქვეყნის სამხრეთში არსებული პორტი ბასრა დაიკავეს. სადამმა მშვიდად შეაბიჯა გენერლებით სავსე ოთახში და მათ "მთელი პორტის განადგურება და ყველა ირანელის მოკვლა უბრძანა". ბრძანება სიტყვა-სიტყვით იქნა შესრულებული – არცერთი ირანელი მათ ტყვედ არ აუყვანიათ, ყველა დახოცეს.

ერაყული წყაროების ცნობით, აშშ აპირებს, ათასობით ბომბი ერაყის სტრატეგიულ ობიექტებს წვიმასავით დააყაროს, რათა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა ერთხელ და სამუდამოდ დააქვეითოს. თუმცა, არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ბაღდადი პრევენტიულ დარტყმებს განახორციელებს თურქეთზე, ისრაელზე, ქუვეითსა და თვით შეერთებული შტატების სამხედრო გემებზე სპარსეთის ყურეში. იმის მიუხედავად, რომ გაერო-ს ინსპექტორებმა დამადასტურებელი ფაქტი ვერ აღმოაჩინეს, ერაყში ბევრს სჯერა, ან სურთ სჯეროდეთ, რომ სადამი სასწაულებრივად შეძლებს მასობრივი განადგურების იარაღისა და მათი მიტანის საშუალებების გამონახვას.

1991 წლის მსგავსად, ქვეყნის ჩრდილოეთში და სამხრეთში (შიიტები ბასრაში და ქურთები ჩრდილოეთში) აჯანყება მოხდება, როგორც კი ომი დაიწყება. თუმცა, როგორც წინათ, სადამი თავის იარაღს ჯერ მათ წინააღმდეგ მიმართავს, შემდეგ ბაღდადში საგულდაგულოდ მოემზადება ქალაქის პირობებში ომისათვის, რომელიც, ზოგიერთი ექსპერტის თქმით, ყველაზე სასტიკი იქნება. ამბობენ, რომ ბაღდადის შიდა უბნები უკვე დანაღმულია.

სადამის წინააღმდეგ გადატრიალების მოწყობა ნაკლებად მოსალოდნელია. ხელისუფლებაში ყოფნის მრავალი წლის მანძილზე მან ისეთი რეჟიმი შექმნა, რომლის პულსზე ხელი სწორედ ჰუსეინს უჭირავს. ყველაზე დაბალი რანგის ოფიცრიდან დაწყებული - გენერლით დამთავრებული, ღალატის თაობაზე გადაჩურჩულებაც კი მმართველის ყურამდე მივა.

ერაყის გარეთ მყოფებმა არ იციან, რომ ხელისუფლებაში ყოფნისას სადამ ჰუსეინმა ნელ-ნელა, თანდათანობით შეცვალა საზოგადოების სტრუქტურა. სადამის მისვლამდე, ერაყს ერთმანეთში მოქიშპე ელიტები მართავდნენ. მოგვიანებით, ისინი სადამის წრემ – გლეხებმა შეცვალეს, განსაკუთრებით, მისი კლანიდან. ეს ის გლეხები არიან, რომელთაც მანამდე ტელევიზორი არასოდეს ჰქონდათ ნანახი, სანამ სადამის "დაჯგუფებას" შეუერთდებოდნენ. ყველა არაბული ქვეყნის მსგავსად, უზარმაზარ როლს ასრულებს ოჯახი, რომლის წევრები საკვანძო თანამდებობებზე არიან დანიშნულები.

ეს იყო პირველი ნაბიჯები. მოგვიანებით, სადამმა ბა`ათის პარტიაში ყველა ლიდერი თავიდან ჩამოიცილა, რომელიც ოდნავ მაინც ამჟღავნებდა უკმაყოფილებას. ფაქტობრივად, ბა`ათი სადამის დიქტატურის კიდევ ერთი სახელია.

სპარსეთის ყურის ომის შემდეგ, პარლამენტში კლერიკალური წრეები გამოჩნდნენ და სადამის ხელსუფლების კიდევ ერთ დასაყრდენად იქცნენ.

ეს სამი ბურჯი - ოჯახი, კლანის წევრები და კლერიკალური წრეები ჰუსეინის მთავარი მხარდამჭერები და ერთმანეთის გამაწონასწორებლები არიან. მათ ფესვები მთელ საზოგადოებაში აქვთ გადგმული და მათი დამხობა არც ისე იოლი იქნება, როგორც ეს ბევრს ჰგონია.

ბუშს საზღვარგარეთ ცუდი იმიჯი აქვს

აშშ-ს საელჩოების მოხსენებების თანახმად, მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი ბუში საერთაშორისო მშვიდობისათვის გაცილებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ვიდრე ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი, - წერს ამერიკული გაზეთი "ვაშინგტონ პოსტი".

"განსაცვიფრებელია, - ამბობს ერთ-ერთი ამერიკელი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელსაც აღნიშნული მოხსენებები წაკითხული აქვს, - პრაქტიკულად, სადამ ჰუსეინი პრობლემად არ აღიქმება"..

აღნიშნულმა განწყობამ კიდევ უფრო გაამყარა ევროპელი ლიდერების პოზიცია. თუმცა, თეთრი სახლის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრის ზეგავლენით აშშ-ს ერაყული პოლიტიკა არ შეიცვლება.

ანალიტიკოსები და ამერიკელი ჩინოვნიკები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, რის გამოც პრეზიდენტი ამგვარი კრიტიკის ქვეშ მოექცა. მათი აზრით, აქ გასათვალისწინებელია პიროვნული თვისებებიც. ბუშის

ჯორჯ ბუში.

ლაპარაკის ხისტი მანერა და რელიგიაზე ხშირი საუბარი განსაკუთრებით ევროპელთა ყურს ჭრის, - ამტკიცებენ აღნიშნული ექსპერტები და ჩინოვნიკები. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია მსოფლიოში ამერიკის ძალის შესახებ მიმდინარე დავა და ის, თუ როგორ იყენებს ბუში ამ ძალას ჰუსეინის წინააღმდეგ.

"საზღვარგარეთ დებატები ერაყის თაობაზე არ ყოფილა, - ამბობს სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი, - მსოფლიოში რეალურად გაბრაზებულები არიან ჩვენი ძლიერების გამო".

სახელმწიფო დეპარტამენტის ანონიმი თანამშრომელი მიიჩნევს, რომ საზღვარგარეთ არსებული განწყობა თეთრი სახლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, როგორც წესი, ნაკლებ გავლენას ახდენს.

ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, გასულ სექტემბერს ბუშმა ერაყის საკითხი გაერო-ში განსახილველად უფრო იმიტომ შეიტანა, რომ მისი მოკავშირეები ამას მოითხოვდნენ. "თუმცა, - განაგრძო მან, - ბუშმა კარგად იცოდა, რომ ჩვენი მოკავშირეები ევროპასა და განვითარებად სამყაროში, გაერო-ს არა მარტო ფორუმად, არამედ შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბერკეტადაც განიხილავენ".

"24 საათი"

კოლინ პაუელის უშედეგო ვიზიტი პეკინში

შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ოფიციალური ვიზიტით ჩინეთის დედაქალაქს ეწვია, სადაც შეხვედრები გამართა ჩინეთის ხელისუფლების პირველ პირებთან. პაუელის ვიზიტის მიზანს ერაყის და ჩრდილოეთ კორეის საკითხებში ოფიციალური პეკინის მხარდაჭერის მოპოვება წარმოადგენდა. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს დარწმუნებით განუცხადა, რომ აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის არსებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ურთიერთობებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. თუმცა, ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორიცაა ერაყის და ჩრდილოეთ კორეის პრობლემატიკა, სახელმწიფო მდივნის ვიზიტმა გარდატეხის შეტანა ვერ შეძლო.

როგორც ცნობილია, ჩინეთი ერაყში ომის დაწყების კატეგორიული წინააღმდეგია. სწორედ ამიტომ კოლინ პაუელი გუშინ გამართულ მოლაპარაკებებზე ცდილობდა ჩინელი კოლეგების დარწმუნებას იმაში, რომ პეკინმა ვაშინგტონის ახალ რეზოლუციას გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტო არ დაადოს. თუმცა, როგორც გაირკვა, შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მცდელობა საბოლოოდ მაინც

აშშ სახელმწიფო მდივანი კოლინ პაუელი და ჩინეთის პრეზიდენტი ძიან ძემინი.

უშედეგო აღმოჩნდა. ჩინეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ისინი ბაღდადში გაერო-ს სამხედრო ინსპექტორთა მისიის გაგრძელებას უჭერენ მხარს. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთმა ანალიტიკოსმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პეკინმა გადამწყვეტ მომენტში, შესაძლოა, თავი შეიკავოს ვეტოს უფლების გამოყენებისგან და ამით თეთრ სახლთან სტაბილური ურთიერთობები შეინარჩუნოს.

ორ ქვეყანას შორის პრობლემატურია ჩრდილოეთ კორეის საკითხიც. თეთრი სახლის აზრით, პეკინს ჩრდილოეთ კორეაზე ზეგავლენის საკმაოდ სერიოზული ბერკეტები გააჩნია. სწორედ ამიტომ, ვაშინგტონი ფხენიანზე ზეწოლის განხორციელებას ჩინეთის ხელისუფლებას სთხოვს, რომელიც ამასთან დაკავშირებით არც თუ გარკვეულ პასუხს იძლევა. პეკინის პოზიციის თანახმად, კრიზისი აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეის რესპუბლიკას შორის პირდაპირი და უშუალო დიალოგის გამართვით უნდა დაიძლიოს. ეს კი ვაშინგტონისათვის მიუღებელი ვარიანტია, რადგან ამერიკელებს მიაჩნიათ, რომ ფხენიანთან უშუალო მოლაპარაკებების გამართვა ჩრდილოეთ კორეის "ბირთვულ შანტაჟზე" წამოგებას ნიშნავს.

ამდენად, კოლინ პაუელმა პეკინის დაყოლიება ვერც ერთ საკითხში ვერ შეძლო. გუშინვე აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი პეკინიდან სამხრეთ კორეის დედაქალაქში გაემგზავრა. სეულში გამართული მოლაპარაკებების მთავარი თემა იქნება ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის მოგვარება. საგულისხმოა, რომ ჩინეთის მსგავსად, ოფიციალური სეულიც დარწმუნებულია, რომ კრიზისის დაძლევის საუკეთესო გამოსავალს ვაშინგტონსა და ფხენიანს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყება წარმოადგენს.

ექსტრემისტ მოძღვარს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება

რა თქმა უნდა, - არა საქართველოში. ლონდონში მცხოვრები მუსულმანი სასულიერო პირი გუშინ სასამართლომ დამნაშავედ სცნო არამუსლიმანებისადმი მტრობის გაღვივებაში.

იამაიკური წარმოშობის შეიხ აბდულა ელ-ფაიზალს ბრალად ედებოდა მკვლელობისაკენ მოწოდება. ბრიტანულ სასამართლოში ეს ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათად გამოყენებული ბრალდებაა. მუსულმანებს იგი არამუსლიმებისათვის წმინდა ომის გამოცხადებისა და ურჯულოთა ამოწყვეტისაკენ მოუწოდებდა, როგორც პირადად, ისე აუდიო და ვიდეოჩანაწერების გამოყენებით.

ფაიზალი გასულ კვირას ანტიტერორისტულმა პოლიციამ დააკავა. მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.

პროკურორის თქმით, ფაიზალი თავის მრევლს მოუწოდებდა, დაუნდობლად დაეხოცათ ინდუსები, ებრაელები და აშშ-ს მოქალაქეები. მისი ჩანაწერები - "ჯიჰადი" და "არ შეურიგდეთ ებრაელებს" ლონდონში, ისლამური წიგნების მაღაზიაში იყიდებოდა.

ერთ-ერთ ჩანაწერში იგი შეახსენებს მუსულმან ჭაბუკებს, რომ ის, ვინც ისლამისათვის მოკვდება, სამოთხეში 72 ქალწულით დაჯილდოვდება.

ფაიზალის კასეტებზე ჩაწერილი იყო ბინ ლადენის ხმაც, რომელიც მართლმორწმუნეებს ურჯულოებთან ანგარიშსწორებისაკენ მოუწოდებს.

თავდასაცავ სიტყვაში, ფაიზალმა განაცხადა, რომ მას ისეთი არაფერი უთქვამს, რაც ყურანში არ წერია. მისი თქმით, იგი ბინ ლადენს მუსლიმთა გმირად თვლიდა, მაგრამ 11 სექტემბრის შემდეგ ალ ქაიდას ლიდერზე შეხედულებები შეიცვალა.

სასამართლო მოსმენისას, მოსამართლემ ერთხელ კინაღამ შეწყვიტა პროცესი. მან პოლიციას გადასცა უცნობის მიერ შოტლანდიიდან გამოგზავნილი წერილი, რომლითაც მას 80 ათას დოლარს სთავაზობდნენ.

ფაიზალი დაბადებით ქრისტიანია. მან ახალგაზრდობაში შეიცვალა სარწმუნოება და ისლამის შესასწავლად საუდის არაბეთში გაემგზავრა. ბოლო წლებში იგი სამხრეთ ლონდონში ბრიქსტონის მეჩეთის იმამი იყო.

საფრანგეთი პოზიციას არ იცვლის

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დომინიკ დე ვილეპენმა განაცხადა, რომ პარიზი ერაყთან დაკავშირებით გაერო-ს უშიშროების საბჭოში მეორე რეზოლუციის მიღებას მხარს არ დაუჭერს. ამის თაობაზე მან ფრანგულენოვან გაზეთ "ფიგაროსთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, საფრანგეთი მხარს უჭერს ერაყში გაერო-ს ინსპექტორებისათვის დამატებითი დროის მიცემას. ექსპერტების ვარაუდით, ვილეპენის ეს განცხადება და ახალი რეზოლუციის პროექტზე საფრანგეთის მიერ ვეტოს დადება კიდევ უფრო დაძაბავს პარიზსა და ვაშინგტონს შორის არსებულ ვითარებას. მინისტრის თქმით, სანამ გაერო-ს ინსპექტორები ერაყში დადებით შედეგებს აღწევენ, საფრანგეთი ნებისმიერი ახალი რეზოლუციის წინააღმდეგი იქნება. მან ამასთანავე დასძინა, რომ საფრანგეთი მზად არის გააძლიეროს ერაყზე ზეწოლა, რათა მისი განიარაღების პროცესი სწრაფად და ეფექტურად წარიმართოს. უფრო მეტიც, პარიზი მზად არის დაეხმაროს გაერო-ს ინსპექტორებს (ერაყის განიარაღების მიზნით) გარკვეული გრაფიკის შემუშავებაში, რომელიც ზედმიწევნით უნდა იყოს დაცული.

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საფრანგეთი ომის შესაძლებლობას სრულებით არ გამორიცხავს. ამას ადასტურებს გასულ კვირას დომინიკ დე ვილპენის გამოსვლა გაერო-ს უშიშროების საბჭოზე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ომი ყოველთვის პოლიტიკური ძალისხმევის მარცხს ნიშნავს, ომის გამორიცხვა არ შეიძლება ერაყში გაერო-ს ინსპექტორთა მისიის წარუმატებლობის შემთხვევაში.

ომისადმი თავისი ოპოზიცია საფრანგეთის კვალდაკვალ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს გერმანიამ და რუსეთმა. გუშინ კანცლერმა შრიოდერმა საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მეორე რეზოლუციის მიღების აუცილებლობა არ არსებობს.

ამავდროულად ერაყი გაერო-ს მიერ წაყენებულ ულტიმატუმს განიხილავს, რომლის მიხედვითაც, ბაღდადმა "სამუდ-2" ტიპის რაკეტების განადგურება უნდა დაიწყოს. თუმცა, ერაყის ხელსიუფლებას, ჯერჯერობით, საბოლო გადაწყვეტილება არ მიუღია და ეს საკითხი კვლავ განხილვის პროცესშია. ამის თაობაზე განაცხადა გენერალმა ჰოსამ მოჰამედ ამინმა, რომელიც ერაყის მთავრობაში სამხედრო ინსპექტორებთან თანამშრომლობაზეა პასუხისმგებელი. გენერალმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს საკითხი აშშ-ის და დიდი ბრიტანეთის სამხედრო ჩარევის გარეშე მოგვარდება. გაერო-ს სამხედრო ინსპექტორთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს ბლიქსმა ერაყის ხელისუფლებისათვის მიწერილ წერილში რაკეტების განადგურების საბოლოო ვადად 1 მარტი დანიშნა. გაერო-ს მტკიცებით, "სამუდ-2" ტიპის რაკეტების რაოდენობა 1991 წელს, სპარსეთის ყურის ომის შემდეგ, ერაყისათვის დაწესებულ ზღვარს გადაცილდა.

ძლიერი მიწისძვრა ჩინეთში

გუშინ, ჩინეთში, ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის შედეგადაც 242 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ათასობით მძიმედ დაშავდა. მიწისძვრა ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, სინძიანის ავტონომიურ რაიონში მოხდა და მისი სიძლიერე რიხტერის შკალით 6,8 ბალს აღწევდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ცზიაშიდან აღმოსავლეთით 40 კილომეტრში, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის საზღვართან ახლოს დაფიქსირდა.

ჩინეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს – სინხუას ცნობით, მარტო ერთ სოფელში ათასობით სახლი დაინგრა. ხელისუფლების განცხადების თანახმად, მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა, კიდევ გაიზარდოს, რადგან ნანგრევებში ასობით ადამიანია მოყოლილი.

"ამჟამად ერთმანეთის მიყოლებით მეორდება მიწისქვეშა ბიძგები. მათ შორის ყველაზე ძლიერი 5 ბალი იყო," - განაცხადა ჩინეთის სახელმწიფო სეისმოლოგიური ბიუროს წარმომადგენელმა.

ჩინეთში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა ბოლოს 1976 წელს მოხდა. მან რიხტერის შკალაზე 7,9 ბალი შეადგინა. მიწისძვრამ, რომლის ეპიცენტრიც პეკინთან ახლოს მდებარეობდა, 250 ათასზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.

რომის პაპი ვაშინგტონში დესპანს აგზავნის

ვატიკანი ერაყის კრიზისის მშვიდობიანი მეთოდებით დარეგულირებისთვის ბრძოლას განაგრძობს. წმინდა ტახტის პრესსასამხურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, რომის პაპმა იოან-პავლე მეორემ მიიღო გადაწყვეტილება, ვაშინგტონში გააგზავნოს სპეციალური ემისარი კარდინალი როჟე ეჩეგარა, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშთან გამართავს მოლაპარაკებებს.

81 წლის ფრანგი პრელატი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ბაღდადიდან, სადაც ერაყის ლიდერს სადამ ჰუსეინს შეხვდა. იოანე-პავლე მეორემ ამ მისიას "საკმაოდ წარმატებული და მშვიდობის შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესი" უწოდა. ამჟამად კი რომის პაპის დავალებით კარდინალი ეჩეგარა ვაშინგტონში მიფრინავს. ის შეეცდება ჯორჯ ბუშის დარწმუნებას, რომ ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიის დაწყება ისლამურ სამყაროში ქრისტიანების მიმართ სიძულვილს გააღვივებს.

ერაყთან შესაძლო ომთან დაკავშირებით პაპს უკვე ჰქონდა შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერთან - ბლერთან, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან - ფიშერთან, ერაყის ვიცე-პრემიერთან - ტარიკ აზიზთან. მიმომხილველთა აზრით, ომის წინ ვატიკანის მორალურ ავტორიტეტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. პაპს კი გადაწყვეტილი აქვს ეს ავტორიტეტი ანტისაომარი კამპანიისათვის გამოიყენოს.

სომხეთის არჩევნები: გეღამიანი „ნეიტრალიტეტს აცხადებს"

შოთა უტიაშვილი

სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მესამე ადგილზე გასულმა არტაშეს გეღამიანმა გუშინ განაცხადა, რომ მეორე ტურში არც ერთ კანდიდატს არ დაუჭერს მხარს.

გეღამიანმა პირველ ტურში ხმათა 17 პროცენტი მიიღო. მის მომხრეთა ხმებს შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს. შეგახსენებთ, რომ კოჩარიანმა პირველ ტურში ხმათა 49 პროცენტი მიიღო, მისმა მთავარმა კონკურენტმა სტეპან დემირჭიანმა კი - 28.

როგორც გეღამიანმა განაცხადა, იგი არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ხმების დათვლისას სერიოზულ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი კოჩარიანის სასარგებლოდ. "კენჭისყრის შედეგები უნდა გაუქმდეს და ახალი არჩევნები დაინიშნოს, რომელშიც მეც მივიღებ მონაწილეობას," – უთხრა მან ჟურნალისტებს.

გეღამიანის განცხადებით, თუ დემირჭიანი პრეზიდენტი გახდა, იგი სათითაოდ დახვრეტს დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს კოჩარიანის მეთაურობით.

განცხადებას მაშინვე გამოეხმაურა დემირჭიანის საარჩევნო შტაბი, რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დემირჭიანი არავის დახვრეტას არ აპირებს, პირიქით, იგი სამართლებრივი სახელმწიფოს აშენებას უჭერს მხარს.

გეღამიანის მიერ "ნეიტრალიტეტის" გამოცხადება უფრო კოჩარიანისათვის მხარდაჭერას წააგავს, ისევე როგორც მისი განცხადება დემირჭიანის დანაშაულებრივი ჩანაფიქრის შესახებ. "24 საათი" უკვე წერდა იმის შესახებ, რომ გეღამიანს, ოპოზიციის ერთი ნაწილი, მთავრობის მიერ შემოგზავნილ "ტროას ცხენად" მიიჩნევდა.

არადა, გეღამიანი თითქოს ყველაზე აქტიურად და მწვავედ აკრიტიკებდა კოჩარიანსა და მის მთავრობას და "გაჭირვებული, უბრალო ხალხის" ინტერესების გულმხურვალე დამცველი იყო.

გეღამიანი ყველაზე პოპულისტური ლოზუნგებით გამოდიოდა. მოითხოვდა გადასახადების შემცირებას, უფასო სოციალურ მომსახურებას (განათლება, ჯანდაცვა) და სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაციის აკრძალვას, ანუ ყველაფერ იმას, რაც ხალხს მოსწონს, და არავითარ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა იმას, რომ ეს ლოზუნგები ერთმანეთთან სრულიად შეუთავსებელია.

გეღამიანის განცხადების შემდეგ, სავარაუდოდ, დემირჭიანი დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის ერთი ნაწილის ხმებს გამოემშვიდობება. ეს კი კოჩარიანის გამარჯვებას შეუწყობს ხელს.

არასამთავრობოები ამბობენ - არა!

მთავრობის მოწინააღმდეგე ორგანიზაციების მიერ, სახალხო დამცველის ოფისში ორგანიზებული, აკაკი გოგიჩაიშვილის მხარდამჭერი თავყრილობა, დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის აქციად გარდაიქმნა და, როგორც გაირკვა, ახიც იყო.

ზაზა ფაჩუაშვილი

კუჭის ორბიტაზე ჩვენი ათწლიანი ტრიალის პერიოდში მთავრობას, თურმე, დრო უხელთია, ქვეყნის ჩალით დახურვა დაუწყია და საქმე ბოლო კონამდეც მიუყვანია. ამით კი ყველაზე მეტად ე.წ. დემოკრატიული მონაპოვარი დაზარალებულა. რატომ, ეგრეთ წოდებული? იმიტომ, რომ დემოკრატიულ მონაპოვარში, თავად მთავრობის აღიარებით, სიტყვის თავისუფლება და არასამთავრობო სექტორის აქტიური საქმიანობა იგულისხმება; მაგრამ, ამ თავისუფლებას აზრი რომ ჰქონდეს, კიდევ ერთი პირობაა შესასრულებელი – თავისუფლად ნათქვამი სიტყვის გაგონებაც, რაც საქართველოში არასოდეს მომხდარა. ამრიგად, ჩვენთან დეკლარირებული დემოკრატია სწორედ რომ ე.წ.-ია და არა სხვანაირი.

მზიან, ქარიან და წვიმიან ქვეყანაში ამგვარი თავის მოტყუებისა და საგარეო ტრაბახის მრავალწლიანმა პერიოდმა ლოგიკური შედეგი გამოიღო და ეს ჩვენი დემოკრატიაც გაახუნა. ცხვრის ტყავის ქვეშ კი, რუხი ბალანი გამოჩნდა. ხელისუფლებამ ნაბიჯ-ნაბიჯ, მეთოდურად დაიწყო იმ სიტყვის თქმის თავისუფლების შეზღუდვაც, რომელსაც მაინც ყურს არ უგდებს. უფრო მეტიც - არასამთავრობოების განცხადებებით, ხელისუფლებამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა იმ ერთადერთი კაცის წინააღმდეგ, რომელიც სიმართლეს ამბობდა. ეს, ფაქტობრივად, შეტევაა არა მხოლოდ აკაკი გოგიჩაიშვილის მისამართით, არამედ თავისუფალი პრესისა და არასამთავრობო საზოგადოების ფრონტზე. ამის დასტურად, ის ცნობილი კანონპროექტიც გამოდგება, რომელსაც ბოლოს თავად ავტორი გაუოგნებია.

კი, მაგრამ, რატომ ხდება ყოველივე ეს ახლა? არასამთავრობოების აზრით, ყველაფერი ამერიკის ბრალია, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბება სასტიკად აუკრძალა. ასეთ შემთხვევაში კი ტახტშერყეულთა ძალაუფლების შენარჩუნების ერთადერთი შანსი, ძლიერი ოპოზიციური პარტიების არჩევნებიდან საერთოდ გამოთიშვაა. ამიტომ, არასამთავრობოები დარწმუნებულები არიან, რომ მთავრობა პარლამენტში აუცილებლად გაიტანს კანონპროექტს "ექსტრემისტულ და უცხოურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ორგანიზაციათა და გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერების, მათი ლიკვიდაციისა და აკრძალვის შესახებ", თუ საზოგადოებამ ხმა არ აღიმაღლა ამ ტირანიის წინააღმდეგ.

ყველა გამომსვლელი ზოგადი მსჯელობიდან ისევ ჩალის სახურავს უბრუნდებოდა და 60 წუთის მაგალითით მსჯელობდა. მათი განმარტებით, სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ არის მითითებული, რომ პროკურატურა ვალდებულია, შეისწავლოს მასმედიაში გაჟღერებული ყველა ფაქტი და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ყველაფერი კი პირიქით ხდება - სამართალდამცავები სიმართლის მთქმელ კაცს უტევენ. სხვათა შორის, არასამთავრობოები აკაკი გოგიჩაიშვილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას სრულიად უსაფუძვლოდ და აბსურდულად მიიჩნევენ. ისინი მოუწოდებენ ყველა ჯანსაღ ძალას გაერთიანებისაკენ და საკუთარი უფლებების დაცვისაკენ. მათი აზრით, თუ ამ ეტაპზე საზოგადოების ინერტულობა გაგრძელდა, ქვეყანა დაიღუპება და მცნება "დემოკრატია" საერთოდ აღარ იარსებებს.

ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია და პროგნოზი, რომლის გამართლება იმას ნიშნავს, რომ შევარდნაძემ, როგორც ხელისუფლების სიმბოლომ, თავისი დიდი ფიწლით ჩალის დარჩენილი კონაც აზიდა და ის ერთი ციდა ხვრელიც დალუქა, საიდანაც ლურჯი ცა მოჩანდა.

ვერაზე მიხეილ სააკაშვილმა მშენებლობა შეაჩერა

თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ მიხეილ სააკაშვილმა და არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი როსტომაშვილმა დღეს ვერის ბაღის ქვემოთ, სანაპიროსთან, 6-სართულიანი სახლის მშენებლობა შეაჩერეს.

როგორც მიხეილ სააკაშვილმა მშენებლობის მონახულებისას ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელ კორპუსს საქართველოს სანაოსნოს მიერ დაფუძნებული შპს „ღუზა" აშენებს. მისი თქმით, მშენებლობის დასრულების შემთხვევაში საცხოვრებელი კორპუსი მთლიანად დაფარავს ლურჯი მონასტრის ხედს, რასაც იგი არ დაუშვებს.

„დაზარალებულ მხარეს კომპენსაცია დაუფაროს იმან, ვინც მშენებლობის ნებართვა გასცა", — განაცხადა სააკაშვილმა.

როგორც „ თბილისის მთავარმა არქიტექტორმა ირაკლი როსტომაშვილმა განაცხადა, საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობაზე ნებართვა, გასული წლის 3 დეკემბერს, ყოფილმა მთავარმა არქიტექტორმა ირაკლი ლოლაშვილმა გაყალბებული საბუთებით გასცა. როსტომაშვილმა მიმდინარე წლის 14 თებერვალს ამ სახლის მშენებლობაზე ნებართვა გააუქმა. **მედია-ნიუსი.**

„ალორძინება" „ნაციონალური" გადაწყვეტილების შესახებ მსჯელობს

მუნიციპალური სკოლების თემის პოლიტიკურ მანიპულაციად განხილვის ტენდენცია ჩნდება. გუშინ "დემოკრატიული აღორძინების კავშირის" თბილისის ორგანიზაციის ოფისში, ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ცოტნე ბაკურიამ და აჭარის მინისტრთა საბჭოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის განყოფილების გამგემ ზაზა მარუაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს თემაზე: "მუნიციპალური სკოლების შექმნის ქ. თბილისის საკრებულოს (2003 წლის 29 იანვრის) პოლიტიკურად "ნაციონალური", პოპულისტური ინიციატივა".

დალი კუპრავა

პრესკონფერენციას რამდენიმე სკოლის დირექტორიც ესწრებოდა.

ზაზა მარუაშვილმა მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტროს "ცოდვები" მიმოიხილა, განაცხადა, რომ ასეთ პირობებში დედაქალაქის საკრებულო შეეცადა, სპონტანური გამოსავალი ეპოვა, რაც მისასალმებელია, მაგრამ იურიდიული, პედაგოგიური და პოლიტიკური თვალსაზრისით, კატეგორიულად მიუღებელია.

"სამართლებრივი თვალსაზრისით, საკრებულოს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას: განათლებისა და ნორმატიული აქტების შესახებ კანონთა ნორმებს და შეუძლებელია, ჰქონდეს იურიდიული ძალა. მუნიციპალური სკოლები უნდა დაფუძნდეს არა როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არამედ, მხოლოდ და მხოლოდ, კერძო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით. ამასთან, მათ უნდა მიიღონ ლიცენზია და გაიარონ აკრედიტაცია "განათლების შესახებ" კანონის შესაბამისად. ასეთი აქტის მიღება საკრებულოს კომპეტენციას სცილდება და მისი უფლებამოსილების გადამეტებაა, რადგან საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ("მუნიციპალური სკოლების") შექმნის პირობების განსაზღვრა საკრებულოს არ შეეძლო და ამ საქმეს საქართველოს კანონი, ან უფრო მაღალი საკანონმდებლო აქტი არეგულირებს",- განაცხადა მარუაშვილმა.

ზაზა მარუაშვილის შეფასებით, იდეის ავტორებს აშკარად აკლიათ კომპეტენცია ადგილობრივი და სახელმწიფო ქონების გამიჯვნის საკითხშიც, ვინაიდან მუნიციპალურ სკოლებს - კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, განსათავსებლად ადგილობრივი (მუნიციპალური) შენობები უნდა გამოეძებნოს - მათთვის სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა დაუშვებელია. ასევე იურიდიულ დარღვევად აღინიშნა ის ფაქტიც, რომ სკოლის დირექტორის დანიშვნისა და გათავისუფლების წესი, კანონით კარგა ხანია დადგენილია და მკაცრად რეგლამენტირებული.

რაც შეეხება "გადაწყვეტილების" საგანმანათლებლო მხარეს, ითქვა, რომ ეს სკოლებისთვის მხოლოდ დეზორგანიზაციის მომტანია, რადგან ზედმეტ დროს მოითხოვს და სასწავლო პროცესის მთავარ პრინციპებს არღვევს. აღინიშნა შემოთავაზებული ვარიანტის ანტიპედაგოგიურობაც და ითქვა, რომ უამრავი მასწავლებელი ვერ შეურიგდება სასწავლო პროცესში მშობლის პრიმატს. ხაზი გაესვა იმასაც, რომ დადგენილებაში არასწორად არის გააზრებული საზოგადოებრივი დაკვეთის მნიშვნელობა, ანუ ეს სკოლის მართვის შიდა სისტემის პარალიზებას არ უნდა ნიშნავდეს - დირექტორებისთვის სრული უნდობლობის გამოცხადებას, როცა თავად საქალაქო მართვის რგოლში დუბლირებული ორგანოები მოქმედებს.

რაც შეეხება პოლიტიკურ თვალთახედვას, პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, რომ მუნიციპალური სკოლების შექმნის იდეა წმინდა პოპულისტური ინიციატივაა და ავტორთა საშემოდგომო ამბიციებითაა განპირობებული - ელექტორატზე გათვლილ წამოწყებას აგიტაცია სჭირდებოდა, ავტორებმაც არ დაახანეს და სკოლიდან სკოლაში დაიწყეს სიარული. "ჭეშმარიტება მოითხოვს, მივესალმოთ პედაგოგიურ კოლექტივებში "მუნიციპალური სკოლების" მოდელის ამგვარ აპრობაციას, იქნებ ასეთმა საექსპერტო მსვლელობებმა მაინც მოიყვანოს მავანი გონს," -ნათქვამია პრეს-რელიზში.

წერეთელმა ბზარები ნახა და გაბრაზდა

ნანა ქადაგიშვილი

თბილისში მომხდარი მიწისძვრიდან ლამის ერთი წლის შემდეგ, პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გიგი წერეთელმა აღმოაჩინა, რომ თურმე დაზარალებულ მოსახლეობას მთავრობა თითქმის არაფრით ეხმარება, არ არსებობს რაიმე პროგრამა დანგრევის პირას მისული საცხოვრებელი სახლების გასამაგრებლად და მოქალაქეებმა ხელისუფლების ნდობა უკვე დაკარგეს. ასეთი აღმოჩენით აღშფოთებულმა ვიცე-სპიკერმა, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად, კედლებდაბზარულ სახლებში მცხოვრებ თბილისელთა მონახულება და გამხნევება ტაბიძის ქუჩიდან დაიწყო.

ტაბიძის ქ.№11-ში ერთი თვის წინათ კედელი ჩამოინგრა. ეს სახლი მიწისძვრის შემდეგ მეორე კატეგორიის ავარიულად მიიჩნიეს, თუმცა, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის კომუნალური განყოფილების უფროსი ჯონი ყიფიანი დღეს აცხადებს, რომ მაშინ დასკვნები ნაჩქარევად გაკეთდა, თორემ ეს სახლი უფრო სერიოზულ შეფასებას იმსახურებდა. გიგი წერეთელმა, ჯონი ყიფიანმა და გამგებლის მოადგილემ დავით ხუჯაძემ ტაბიძის №11-ის პირდაღებული კედლები ძირფესვიანად დაათვალიერეს და თქვეს, რომ მიწისძვრის შემდეგ ამ სახლებისთვის მთავრობას პატარაზე მაინც რომ წაეშველებინა ხელი, დღეს ასეთი მდგომარეობა აღარ იქნებოდა. "არადა, სოლოლაკის დანგრევა როგორ იქნება, ამისთანა სახლებს თბილისში სხვაგან ვერსად ნახავთ," –ბრაზობდნენ პარლამენტისა და გამგეობის წარმომადგენლები.

ტაბიძის №11-ის ერთ-ერთი მობინადრის მუზეუმად ქცეულმა ბინამ, რომლის ნახატებით, პეპლების აპლიკაციებითა და ცხოველთა თუ ფრინველთა ფიტულებით მორთულ კედლებს სიძველისა და მიწისძვრისგან გაჩენილი ბზარები აღარც ემჩნეოდა, სტუმრებს კიდევ მეტი იმპულსი მისცა და როცა ლერმონტოვის №9\14-ში მდებარე სახლიც მოინახულეს, აქაური ბზარები აღშფოთების გამომხატველი ფრაზებით შეამკეს. ვიცე-სპიკერის სტუმრობით ცოტა იმედმოცემული სოლალაკელები ბატონ გიგის საკუთარი სახლის ბზარების დათვალიერებასაც სთხოვდნენ. ტაბიძის ქუჩის მეზობლად, ქიქოძის ქუჩაზე ვიცე-სპიკერს ცხელი ფაქტებიც დახვდა. ქიქოძის №5-ის კედელი გუშინ ჩამონგრეულა.

გიგი წერეთელი სოლოლაკში.

"გამოვედით, რომ ვნახოთ რა აწუხებს ხალხს, რაზე ფიქრობს," – განმარტა დანგრევის პირას მისული სახლების დათვალიერების შემდეგ საკუთარი ვიზიტის მიზეზი გიგი წერეთელმა და მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარების ფონდს გაჰკრა კბილი, - დაზარალებულებს ვითომდა ბინები უყიდა, მაგრამ, როგორც ამბობენ, იმ ბინებში არ შეისვლებაო. თუმცა, ის არავის გაახსენდა, რომ დაზარალებულთა დახმარების ფონდი, პრეზიდენტის ფონდიდან რომ 1 მლნ. ლარი მიეღო, პარლამენტის შესაბამის დადგენილებას 5 თვე ელოდა. არც ის, ამ ფონდში მიწისძვრიდან დღემდე 3 280 ათას ლარზე მეტი რომ არ შესულა და აქედან შარშანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი ერთი თეთრიც კი არ არის.

როგორც ბატონი ვიცე-სპიკერი ამბობს, წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის 4 მლნ. ლარია ჩადებული. თუმცა, ჯერ არ გადაწყვეტილა, ამ თანხას დაზარალებულებს რა ფორმით მოახმარენ. გიგი წერეთელი სოლოლაკელებს არწმუნებდა, ხელისუფლებას დავაძალებ, გაჭირვებულ მოქალაქეებს დახმარების ხელი გაუწოდოსო. იმედია, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი საკუთარ დაპირებას სამსახურშიც გაიხსენებს.

დამტკიცების მცდელობა, ქათმები და ზანგები რომ არ ვართ

მაკა ჭაიანი

ქართული სინამდვილისთვის ტრივიალური პრობლემა – ენერგოდეფიციტი, გუშინ, თბილისის საკრებულოში ლეიბორისტების მიერ გამართული შეკრების მიზეზი გახდა. დიდუბე-ჩუღურეთისა და დედაქალაქის სხვა რაიონების უშუქობით გაწამებული მცხოვრებლები "ეი-ი-ეს თელასის" რაიონული განყოფილებებისგან ითხოვდნენ პასუხს. კითხვები, პრობლემიდან გამომდინარე, ტრივიალური იყო, პასუხებიც, შესაბამისად, ტრივიალური. თუმცა, ემოციები, რომლითაც მოსახლეობა კითხვებს სვამდა და მათზე პასუხს მოითხოვდა, უკიდურესად დამუხტული იყო.

"ფიროსმანის ქუჩა ყოველთვის დაჩაგრული იყო, მაგრამ თქვენი მოსვლის შემდეგ, კიდევ უფრო ცუდ დღეში აღმოჩნდა, - მიმართა "თელასის" წარმომადგენლებს იქაურმა მკვიდრმა ლალი ჩიკვაიძემ, - **ქათმებივით ვართ, ჩვენთვის ორჯერ თენდება და ორჯერ ღამდება! საღამოს ორი საათით მოგვცემენ შუქს და ისიც ყოველ ათ წუთში ათ-ათი წუთით ქრება! დავრეკეთ რაიონულ განყოფილებაში, თქვენ ზანგების უბანი ხართ და ასე უნდა გქონდეთ შუქიო! არა ვერთ ჩვენ ზანგები და დაგიმტკიცებთ ამას! საქმეს პროკურატურაში შევიტანთ და იმასაც ვნახავთ, სად ცხოვრობენ ზანგები! გაიტანეთ მრიცხველები და მოგვეცით 24-საათიანი დენი! არავითარი გრაფიკი! ადამიანური ცხოვრება გვინდა! სანამ დროა, მიაქციეთ ჩვენს ქუჩას ყურადღება თორემ, ბნელ ხიდთან რომ ტრანსფორმატორია, იმას დავამტვრევთ! ასეთი ყოფის გამო, ყველას ნევროზი დაგვემართა!"**

ასეთი პრეტენზია მრავლად ისმოდა გროზნოს, ყირიმის, მეუნარგიას, 9 ძმის, აგარის, სხვა ქუჩების, ნორიოს აღმართისა და არსენალის მთის მცხოვრებლებისგან. საკრებულოს საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის, პაატა ჯიბლაძის ცნობით, ათი დღეა, არსენალის მთასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს შუქი თვალით არ უნახავთ. ასეთ ვითარებას ჯიბლაძე გაცვეთილი ეპითეტით ახასიათებს, ენერგეტიკულ ტერორს უწოდებს და სასწრაფოდ მოითხოვს, მოსახლეობის მისგან გათავისუფლებას. როგორც ყოველთვის, ორიგინალურია სოციალური კომისიის თავმჯდომარე, იოსებ შატბერაშვილი. **"როცა იხდი, ელექტროენერგიას ყველა ქვეყანაში გაძლევენ, მაგრამ არის ისეთი ქვეყანა, სადაც ყველაფერი პირიქითაა, მას საქართველო ჰქვია!"** - ამბობს იგი. თუმცა, ადამიანებისთვის, რომელთა სახლებშიც ღამე ისეთივე ბნელია, როგორიც გარეთ, სარკაზმი ვერაფერი ნუგეშია.

9 ძმის ქუჩის მცხოვრებლები იმუქრებიან, თუკი ელექტროენერგიას გრაფიკით მაინც არ მოგვაწვდით, ავდგებით და "თელასის" რაიონული განყოფილების კარებს ავჭედავთო, კუკიის მცხოვრებლები ამატებენ, მთელი კუკია ქვემოთ ჩამოვაო და ა.შ. თავად "ეი-ი-ეს თელასი" ხელს საბითუმო ბაზრისკენ იშვერს და ამტკიცებს, რომ მის მიერ შესყიდულ ენერგიას ბაზარზე ხელმეორედ ჰყიდიან და დედაქალაქი სიბნელეში ამის გამო რჩება. ენერგეტიკის სამინისტრო "თელასს" ადანაშაულებს - ელექტროენერგიის რუსეთიდან შესყიდვა შეწყვიტა და სომხეთიდან საჭიროზე ნაკლებ ენერგომატარებლებს იძენსო. ვინაც ჯერ არს, ამ კამათში უნდა ერკვეოდეს კიდეც, მოსახლეობისთვის კი სულერთია, ვინ დგას მათი პრობლემების სათავესთან. ხალხს ელემენტარული მოთხოვნა ამოძრავებს

- ხანდახან მაინც, ადამიანად იგრძნოს თავი აქ, ამ ქვეყანაში, სადაც ადამიანობა ნელ-ნელა ატავიზმის ტოლფასი ცნება ხდება.

საკრებულო ჯანდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას ითხოვს

თბილისის საკრებულოს ჯანდაცვის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე ლევან მეტრეველი ჯანდაცვის სფეროსათვის მერიის ბიუჯეტიდან 19 მლნ. ლარის გამოყოფას ითხოვს.

როგორც მეტრეველმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მიმდინარე წლის 208 მილიონიან ბიუჯეტის პროექტში ჯანდაცვისათვის 14 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, რაც გასული წლის დაფინანსებაზე 14 პროცენტით ნაკლებია.

მისი თქმით, მიმდინარე წლის დედაქალაქის ბიუჯეტში, ისევე როგორც გასულ წელს, კორუფციული მუხლებია ჩადებული.

მეტრეველის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ინვალიდთა სტომატოლოგიური დახმარების პროგრამებისათვის 20 ათასი ლარია განკუთვნილი, მაშინ როცა გასულ წელს მხოლოდ 3-მა ადამიანმა იმკურნალა.

მისივე თქმით, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ქრონიკულად დაავადებული პაციენტების უფასო სტაციონარული მომსახურება. ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ის პრიორიტეტები და მუხლები, რომლებიც საკრებულომ მთავრობას შესთავაზა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული არ არის. **მედია-ნიუსი**

ექიმი, მთავარი, თანაც - სანიტარიული

"ნაციონალები" ახალი ინიციატივით გამოდიან. მათი აზრით, ქალაქში შექმნილ რთულ მდგომარეობას სანიტარიული ექიმის ინსტიტუტის შემოღება უშველის. ჯანდაცვის ქვეკომისიის თავმჯდომარე, ლევან მეტრეველი დარწმუნებულია, რომ ეს საქართველოშიც ისევე გაამართლებს, როგორც ინგლისში გაამართლა.

მაკა ჭაიანი

იმედი, რა თქმა უნდა, კარგი რამაა, მაგრამ... საქართველო ინგლისი არ არის. ამ მტკივნეული ჭეშმარიტების აღქმა ცოტა საეჭვოს ხდის "ნაციონალების" გეგმას, რომლის მიხედვითაც, ქალაქის მთავარი სანიტარიული ექიმი, პლუს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საქალაქო სამსახურში შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფი და კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლი - არა მარტო გამჭვირვალეს გახდის თბილისელების ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და მუნიციპალური ბიუჯეტით დაფინანსებული სამუშაოების მიმდინარეობას, არამედ იმ შეცდომებსაც გამოავლენს, რომელსაც ამ საქმისთვის მოწოდებული სამსახურები უშვებენ.

პროექტს ახლავს რამდენიმე "მაგრამ", რაც მის ირგვლივ ბევრ კითხვას აჩენს. პირველი ის გახლავთ, რომ ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საქალაქო სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფი, იმის გამო, რომ მას ეს სამსახური დააფინანსებს, მის დაქვემდებარებაში იმუშავებს. ლევან მეტრეველი აცხადებს, რომ კადრები კონკურსით შეირჩევა, მაგრამ, როგორც ცნობილია, - "ვინც იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავს". ამ შემთხვევაში ეს გამონათქვამი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს – მთავარი სანიტარიული ექიმი, შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონტროლი, სწორედ მის მონაცემებს უნდა დაეყრდნოს.

ქალაქის მთავარი სანიტარიული ექიმი, იდეის ავტორების თქმით, მონიტორინგის ჯგუფის მონაცემების მიხედვით შეაფასებს შექმნილ მდგომარეობას და დასკვნებს გამოიტანს. მონიტორინგის ამ ჯგუფსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფს შორის ინფორმაციების ურთიერთგაცვლა მოხდება. ქალაქის მთავარი სანიტარიული ექიმი, რომელსაც ასევე საკონკურსო წესით შეარჩევენ, მაგრამ ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტი დააფინანსებს, შეაჯერებს მონიტორინგის ჯგუფისა და არასამთავრობოთა მხრიდან წამოსულ ინფორმაციას, თუმცა, როგორც ირკვევა, ინფორმაციას არასამთავრობოებიც მონიტორინგის ჯგუფის საშუალებით მიიღებენ.

მოკლედ, ქალაქის საკრებულოში ჯერ კარგად ვერ გაურკვევიათ, რა უნდათ, მაგრამ, ალბათ, რაღაც კარგი უნდათ.

პატიმრები დაუმორჩილებლობის ახალი აქციებისთვის ემზადებიან

ყოფილი მეომარი პატიმრები სატუსაღოებში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. "როგორც ყოველთვის, ხელისუფლებამ ამჯერადაც მოგვატყუა, ამიტომაც ახლა სერიოზულ აქციებს დავიწყებთ, რაც ბუნტში გადაიზრდება და არ დავასრულებთ მანამ, სანამ ჩვენს მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ," – აცხადებენ პატიმრები.

ინგა ალავიძე

საქმე ისაა, რომ მეორე ვადით პრეზიდენტად არჩეულმა ედუარდ შევარდნაძემ წინასაარჩევნო პირობა, რომ ეროვნულ შერიგებას ფართომასშტაბიანი შეწყალებით ჩაუყრიდა საფუძველს, მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა. მართალია, 2000წლის 19 აპრილის აქტის საფუძველზე პრეზიდენტი უმძიმესი ბრალდებებით გასამართლებულ ცნობილ ტუსაღებს დროგამოშვებით იწყალებდა ხოლმე, მაგრამ მხოლოდ "პოლიტიკური ამინდის" შესაბამისად. ერთი სიტყვით, დაპირებული ფართომასშტაბიანი ამნისტია არ განხორციელდა.

მეომარ პატიმართა სატუსაღოდან გათავისუფლებას (ანუ 19 აპრილის აქტის რეალურად ამოქმედებას) ექსთავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი შეეცადა. ყოფილ მეომართა შეწყალების საკითხის შესწავლას ყარყარაშვილის მიერ შექმნილმა საველე მეთაურებისგან შემდგარმა კომისიამ მოჰკიდა ხელი; კომისიის რამდენიმეთვიანი მუშაობა სასურველი შედეგით არ დასრულებულა; ფაქტობრივად, კომისიის მიერ ნამომარ პატიმართა შესახებ მოგროვებული საბუთები პრეზიდენტის შეწყალების კომისიამ განსახილველად არ მიიღო. გორდეზიანის კომისიამ 800-ზე მეტი ტუსაღიდან მხოლოდ 120 შეიწყალა. "დანარჩენი პატიმრები მძიმე დანაშაულისთვის არიან გასამართლებულნი და შეწყალების აქტს არ ექვემდებარებიან," – ასეთი იყო კომისიის ვერდიქტი. გორდეზიანის კომისიის გადაწყვეტილებამ მაშინ პატიმართა საპროტესტო აქციაც კი გამოიწვია. რუსთავის, ავჭალის, ხონისა და გეგუთის კოლონიებში დაწყებულ ტუსაღთა შიმშილობის ერთკვირიანი აქცია გია ყარყარაშვილის ჩარევის შემდეგ შეწყდა. პატიმრებსა და ექსთავდაცვის მინისტრს შორის დაიდო პირობა, რომლის თანახმად, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომისიას უნდა მოემზადებინა და პარლამენტისთვის განსახილველად წარედგინა პროექტი ამნისტიის შესახებ. დათქმული ვადის თანახმად, მეომარ პატიმართა შეწყალების საკითხი თებერვლის ბოლოს უნდა გადაწყვეტილიყო.

"ერთი დღე არ ყოფილა სამაჩაბლოდან დაწყებული აფხაზეთის ომის ჩათვლით, რომ საომარ მოქმედებებში არ მიგვეღო მონაწილეობა. სამწუხაროდ, არასდროს არავის მოუქცევია ყურადღება, უამრავი შეღავათი გავრცელდა და, ძირითადად, ცნობილ პატიმრებზე; ჩვენ არავის გავხსენებივართ.. იმის თქმა მინდა, რომ იწყალებენ გენერლებს და უბრალო ჯარისკაცები არავის ახსოვს... ჩვენ არავის გათავისუფლების წინააღმდეგნი არ ვართ, მაგრამ შეიწყალეს ისეთი ხალხი, რომლებიც გაცილებით მძიმე მუხლებით იყვნენ გასამართლებულები. არადა, ზოგიერთ ჩვენგანს რამდენიმე თვეღა დარჩა მოსახდელი. ჩვენ არ ვართ ის ადამიანები, რომელთა გათავისუფლებასაც პრესა აჟიოტაჟით აიტაცებს და, ალბათ, ამიტომაც არ გვაქცევენ ყურადღებას. არაერთხელ მივმართეთ რუსუდან ბერიძეს, შეწყალების კომისიას, პარლამენტს; დაგვპირდნენ, რომ პარლამენტი განიხილავდა ჩვენს საკითხს, მაგრამ პასუხიც არ გამოგვიგზავნეს," – აცხადებენ პატიმრობაში მყოფი მეომრები და აქციის დასაწყებად სერიოზულად ემზადებიან.

ნაომარი პატიმრები შეწყალებას ითხოვენ.

" პატიმრები მართლაც აპირებენ ამ აქციის დაწყებას; აცხადებენ - დაგვპირდნენ, რომ საკითხს განვიხილავთ, მაგრამ პირობა არ შეასრულესო. პატიმართა განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, საპროტესტო აქცია აუცილებლად დაიწყება," – ამბობს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარე პაატა მხეიძე.

"პატიმრებს შეუძლიათ დაიწყონ შიმშილობა, ეს მათი უფლებაა. კომისია კი ამ კვირაში დაასრულებს მუშაობას შეწყალების კანონპროექტზე და მომავალ კვირას მას განსახილველად წარუდგენს პარლამენტს. ამდენ ხანს იმიტომ დაგვაგვიანდა, რომ დასაზუსტებელი იყო გარკვეული წინააღმდეგობები, გავასწორეთ უამრავი ხარვეზი, პროექტს წარვუდგენთ პარლამენტს და საბოლოო გადაწყვეტილებას იქ გამოიტანენ," – აცხადებს გია ყარყარაშვილი.

მანამდე, სანამ პარლამენტი ყოფილ მეომარ პატიმართა შეწყალების პროექტს განიხილავს, ციხეში შეიძლება ბუნტი დაიწყოს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, პირველი საპროტესტო აქცია დღეს, გეგუთის კოლონიაში იწყება.

პოლიცია იჭერს, სასამართლო უშვებს

პირველი გვერდიდან

ამჯერად, თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო, რომლის თანახმადაც, 20 თებერვალს დაპატიმრებულ აკაკი ფიცხელაურს წინასწარი პატიმრობა არ შეეფარდა. პოლიციელები არაოფიციალურ საუბრებში იმასაც ამბობენ, რომ ბრალდებულის ახლობლებსა და მოსამართლეს შორის ანგარებით გარიგებას ჰქონდა ადგილი. მეტიც, პოლიციელთა მტკიცებით, ფიცხელაურის გათავისუფლებამ შემდგომი ოპერატიული ღონისძიებების ჩატარებასაც შეუშალა ხელი.

20 თებერვალს, მცხეთის რაიონის სოფელ გლდანში დააკავეს იქვე - ყულა-გლდანში მცხოვრები, 24 წლის აკაკი ფიცხელაური. პოლიციის ინფორმაციით, დაკავება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა. პოლიციის სამმართველოში მიყვანილმა ფიცხელაურმა კი რამდენიმე დანაშაულის ჩადენა აღიარა. კერძოდ, მისი აღიარებითი ჩვენების თანახმად, 2001 წლის 27 დეკემბერს, ღამის საათებში, მეტრო სადგურ "ახმეტელის" მიმდებარე ტერიტორიაზე, თანამზრახველთან ერთად, მანქანაში ჩაუჯდა გლდანის მასივში მცხოვრებ ალექსანდრე შევჩენკოს. გლდანის მე-6 მიკრორაიონის ტერიტორიაზე კი მძღოლი დანის მუქარით გადასვეს უკანა სავარძელზე, სოფელ მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიამდე ჩავიდნენ, შევჩენკო იქვე გზაზე დატოვეს, მისი მანქანა "აუდი" კი ცხინვალში ჩაიყვანეს და იქ ნაცნობ კაცს 400 დოლარად მიჰყიდეს. ფიცხელაურის ჩვენებით, მას ამ კაცისთვის ადრეც მიუყიდია მანქანა - 2000 წლის 25 დეკემბერს, გლდანის მასივის მიმდებარე ტერიტორიიდან, იოსებ რაზგოიანისგან იარაღის მუქარით გატაცებული "ვაზ 21-09".

თბილისის პოლიციის ავტოტრანსპორტის გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსის აკაკი ბუხრაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ფიცხელაურმა აღიარა ჩადენილი დანაშაულები, იგი დაზარალებულმაც – ალექსანდრე შევჩენკომაც ამოიცნო. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ მტკიცებულებები არასაკმარისად ჩათვალა და ბრალდებული გაათავისუფლა. პოლიციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არაობიექტურია, საუბრობენ მატერიალურ დაინტერესებაზეც.

ფიცხელაურის ადვოკატი ნინო სეხნიაშვილი ამ ეტაპზე კომენტარისგან თავს იკავებს. მისგან მხოლოდ ის შევიტყვეთ, რომ ფიცხელაური უსაფუძვლოდ დააკავეს, ფიზიკური არა, მაგრამ ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ჩამოართვეს აღიარებითი ჩვენება და ამოცნობაც პროცესუალური ნორმების დარღვევით ჩატარდა. ადვოკატი ვერ აკონკრეტებს ფსიქოლოგიური ზეწოლის მეთოდებს; სამაგიეროდ, ამბობს, რომ ამოცნობისას დაზარალებულისთვის წარდგენილი პირი გარეგნულად ძალიან განსხვავდებოდა ფიცხელაურისგან, რაც საპროცესო კოდექსის მოთხოვნების დარღვევაა.

აკაკი ბუხრაძე კი აცხადებს, რომ ფიცხელაურის გათავისუფლებამ ძალიან შეუშალა ხელი მანქანების გატაცების ბიზნესის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საქმის გამოძიებას.

"ჩვენთვის ცნობილია იმ კაცის ვინაობა, რომელსაც ცხინვალში ფიცხელაურმა გატაცებული მანქანები მიჰყიდა," - ამბობს ბუხრაძე, -"მისი დაკავების ოპერაცია კი გათავისუფლებულმა ფიცხელაურმა ჩაგვიშალა – მან თანამოსაქმე გააფრთხილა. როდესაც გორში ჩასულებმა ბოროტმოქმედს კაცი შევუგზავნეთ, მანქანა გვყავს გატაცებული, გორში გადავმალეთ და მოგყიდითო, მან ირონიულად უპასუხა – შენ პოლიციის სამმართველოში ხომ არ დაგიწყია მუშაობაო. სხვათა შორის, ეს კაცი ერთხელ უკვე მყავდა დაპატიმრებული და სასამართლომ მის მიმართაც გამოიჩინა ჰუმანურობა. მან კი თავისი საქმიანობა წარმატებით განაგრძო".

ბრალდების მხარემ გლდანი-ნაძალადევის რაიონის სასამართლოს გადაწყვეტილება უკვე გაასაჩივრა და საოლქო სასამართლოსგან ფიცხელაურის დაპატიმრების განკარგულებას ელის.

ყაჩაღებმა სამტრედიის პოლიციის უფროსი დაჭრეს

გუშინ ყაჩაღებმა სამტრედიის რაიონის პოლიციის უფროსი გია თვალავაძე და საგზაო პოლიციის თანამშრომელი დაჭრეს. იმერეთის ოლქის პროკურორის თამაზ ჭუმბურიძის თქმით, რაიონის პოლიციის თანამშრომლები ღამის პირველ საათზე გავიდნენ სამარშრუტო ტაქსზე თავდამსხმელების დასაჭერად.

როგორც გაირკვა, ზუგდიდისაკენ მიმავალი სამარშუტო ტაქსი სამტრედიის რაიონის სოფელ იანეთში გაუჩერებია სამ ავტომატით შეიარაღებულ თავდამსხმელს. მაგრამ ყაჩაღებს "არ გაუმართლათ", მათ თხუთმეტი მგზავრიდან 70 ლარი ძლივს შეაგროვეს. ამან თავდამსხმელები ძალიან აღაშფოთა. ისინი მგზავრების შეურაცხყოფაზე გადასულან. ამასობაში ერთ-ერთ მგზავრს პოლიციაში დარეკვა მოუხერხებია. შემთხვევის ადგილზე გასულ სამართალდამცველებს ყაჩაღებმა ცეცხლი გაუხსნეს. ჩვენი ინფორმაციით, თვალავაძე თავის არეში - ასხლეტილი ტყვიით, სახეზე კი მანქანის მინის ნამსხვრევებით დაიჭრა. იგი ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მსუბუქად არის დაჭრილი საგზაო პოლიციის უფროსიც.

თამაზ ჭუმბურიძის განცხადებით, უკვე დადგენილია თავდამსხმელთა ვინაობა და მათ დასაჭერად მუშაობა მიმდინარეობს.

მოკლედ

თბილისი. ტრადიციულ ორშაბათის რადიოინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა შეშფოთება გამოთქვა ქვეყანაში არსებული კრიმინოგენული ვითარების გამო და სამართალდამცველები არასაკმარისი მუშაობისთვის გააკრიტიკა.

მან აღნიშნა, რომ კრიმინალთან შეურიგებელი ბრძოლის გარეშე ქვეყნისათვის ყველა სასიკეთო პროექტი განუხორციელებელი დარჩება, შემცირდება ინვესტორთა ინტერესი და ადგილობრივ მოსახლეობას შემოქმედებითი შრომის ხალისი დაეკარგება.

„ამას ყველას გასაგონად ვამბობ", - განაცხადა პრეზიდენტმა, რომლის მონაცემებით, ქვეყანაში დანაშაულებების რიცხვი არათუ იკლებს, არამედ ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და ზოგიერთ შემთხვევაში „საშიშ მასშტაბებსაც იძენს".

საქართველოს პრეზიდენტის კრიტიკას შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკვე „გამოეხმაურნენ".

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპერატიული სამსახურების მუშაობის გაძლიერებასა და დედაქალაქში პიკეტების რაოდენობის გაზრდას აპირებს. გამორიცხული არ არის, კრიმინალურ სამყაროსთან ბრძოლის გააქტიურების დემონსტრირებისთვის ერთი-ორი „საჩვენებელი რაუნდიც" ჩატარდეს. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. ზუგდიდის რაიონის პოლიციამ დააკავა სოფელ დარჩელში მცხოვრები, 38 წლის თორნიკე ფარულავა, რომელმაც ურთიერთშელაპარაკებისას ნაჯახი ჩაარტყა თავში, დროებით იმავე სოფელში მცხოვრებ, 70 წლის არგო ქეცბაია-ანჩაბაძეს, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი გარდაიცვალა. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. სენაკის რაიონის პოლიციამ დააკავა სენაკში მცხოვრები, 26 წლის შალვა ინალიშვილი, რომელმაც სოფელ ნოსირში მდებარე შპს „წყაროში" მოჭრა 864 მეტრი ალუმინის მილსადენი. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

საგარეჯო. სისხლის სამართლის სამძებროს მთავარი სამმართველოს საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოს, საგარეჯოს და გარდაბნის შს განყოფილებების თანამშრომლებმა ამხილეს საგარეჯოს რაიონის სოფელ პატარძეულში მცხოვრები, ორჯერ ნასამართლევი, 36 წლის გოჩა ლალიაშვილი, მეტსახელად „ხრუშოვი", რომელმაც 18 თებერვალს გარდაბნის რაიონის სოფელ სართიჭალაში მცხოვრებ ალასკარ ეიბ ოღლისაგან იყიდა 10 კილოგრამი საქონლის ხორცი, რაშიც გადაიხადა ყალბი 100-დოლარიანი კუპიურა და ხურდად მიიღო 168 ლარი. პოლიციის მტკიცებით, მან ეს წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის შს სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს აფხაზეთიდან დევნილნი, დროებით სასტუმრო „ივერიაში" მცხოვრებნი - 16 წლის ლევან ჩიკვილაძე და თბილისის 150-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეები: 16 წლის ზურაბ ახობაძე და 14 წლის ზურაბ ბარკალაია, რომლებმაც 21 თებერვალს, რუსთაველის გამზირზე, 17 წლის შოთა ლომინაშვილს დანების მუქარით გასტაცეს მობილური ტელეფონი „სონი". ნივთმტკიცება ამოღებულია. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. შარშან, თბილისში, ავტოავარიებმა 787 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეს მაშინ, როცა განზრახ მკვლელობა 343 იყო. თბილისის პროკურორი ასეთ სავალალო მაჩვენებელს დედაქალაქში დიდი რაოდენობით სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობით ხსნის, რომლებიც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ავარიულ სიტუაციებს ქმნიან.

მისივე ინფორმაციით, თბილისში მოძრავი ავტომანქანების დიდი ნაწილი გაუმართავია, რაც ავტოავარიების გახშირების მიზეზია. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. მთაწმინდა-კრწანისის პოლიციის თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დააკავეს 23 წლის ლევან ჩუბინიძე, რომელმაც 11 იანვარს, გორგასლის ქუჩაზე, რესტორან "ნიკალას" მომდებარე ტერიტორიიდან გაიტაცა თბილისელი ალექსანდრე ლურსმანაშვილის კუთვნილი "ბმვ". თბილისის პოლიციის სამმართველოს ცნობით, დაკავებულმა, ლურსმანაშვილის მანქანის გატაცების გარდა, კიდევ რამდენიმე დანაშაული აღიარა. **24 საათი.**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა 17 წლის ალექსანდრე მუჯირიშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს - ნოდარ არდიშვილს.

როგორც ცნობილია, მუჯირიშვილი მოკლეს 20 თებერვალს, თბილისში, წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე, ცეცხლსასროლი იარაღით. დაკავებულ არდიშვილს ბრალი წაუყენეს აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით მკვლელობაში. **მედია-ნიუსი.**

ფირმა „თამუნიას" პრეზიდენტს სასამართლოში იძულების წესით მიიყვანენ

მოსამართლე ჯემალ ლეონიძის მოთხოვნით, დღეს ორთაჭალის ციხიდან უზენაეს სასამართლოში პატიმარს იძულების წესით მიიყვანენ. შპს "თამუნიას" პრეზიდენტს ნინო მახარაშვილს, რომელიც უკვე თითქმის ორი წელია მეხუთე საპყრობილეში იმყოფება, თაღლითობა და დიდი ოდენობით ფულის გამოძალვა ედება ბრალად. მას სასამართლო პროცესზე 41 დაზარალებული ელოდება.

ხათუნა ჯანგირაშვილი

"ვუჩივი თავის ტკივილს, მაქვს ტემპერატურა და ხველების ნიშნები", - გუშინ, სასამართლოში, ასეთი წერილობითი ახსნა-განმარტება გამოატანა საბადრაგო სამსახურს ნინო მახარაშვილმა, რამაც მისი მომლოდინე დაზარალებულები და მათი ადვოკატები კიდევ უფრო გაალიზიანა. რაც მთავარია, პატიმრის მიერ გამოგზავნილ ბარათს თან არ ახლდა საპყრობილის ექიმის მიერ პატიმრის გასინჯვის და მისი შეუძლოდ ყოფნის დამადასტურებელი მონაცემები.

"ნინო მახარაშვილი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მართლმსაჯულებას აარიდოს თავი. ეს ადამიანი სასწრაფოდ უნდა გაასამართლოთ, რადგან მან უამრავი ოჯახი გაწირა", – ასეთი იყო დაზარალებულებისა და სახელმწიფო ბრალმდებლების მოთხოვნა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა და მისი ბრძანებით, დღეს პატიმარს სასამართლოზე იძულების წესით მოიყვანენ.

ნინო მახარაშვილის სასამართლო პროცესი ხალხმრავალი იქნება და, ალბათ, საკმაოდ ხმაურიანიც; თანაც სასამართლო გამოძიება, სავარაუდოდ, დიდხანს გაგრძელდება დაზარალებულთა საკმაოდ ვრცელი სიის გამო.

საქმე ისაა, რომ ნინო მახარაშვილმა რამდენიმე წლის წინ ჩამოაყალიბა ფირმა, რომლის ძირითადი საქმიანობა მოქალაქეების ტურისტული მომსახურება გახლდათ. შპს "თამუნია" 1998 წელს რეგისტრაციაში გაატარა მთაწმინდა-კრწანისის რაიონულმა სასამართლომ. "თამუნიას " პრეზიდენტმა საქმეში ახლობლები დაასაქმა – ლელა მჭედლიძე, ქმრითურთ, და საკუთარი სიძე ნიკოლოზ ნიაზაშვილი. ლელა მჭედლიძეს კლიენტებთან შეხვედრა ევალებოდა. მას კლიენტები უნდა დაერწმუნებინა, რომ ფირმა "თამუნიას" უპრობლემოდ შეეძლო მოქალაქეების უცხოეთში გამგზავრების ორგანიზება. ფირმაში მომუშავე მამაკაცებს კი საქმიანი ატმოსფეროს შექმნა ევალებოდათ. ორწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში "თამუნიას" სულ 41-მა ადამიანმა მიაკითხა; საბოლოოდ, 41-ვე მოტყუებული აღმოჩნდა. კლიენტები ფირმას წინასწარ უხდიდნენ საკმაოდ სოლიდურ თანხას და უცხოეთში სამუშაოდ გამგზავრებისთვის ემზადებოდნენ. "თამუნიას" მიაკითხეს ინვალიდი ბავშვების მშობლებმაც. ავადმყოფი შვილების მშობლებს 3 ათასიდან 5 ათას დოლარამდე გადაახდევინეს და დაჰპირდნენ, რომ მათ შვილებს უპრობლემოდ გაამგზავრებდნენ სამკურნალოდ ესპანეთსა და შვეიცარიაში. ერთი სიტყვით, ფირმა "თამუნია" კლიენტურას ამერიკაში, ბელგიაში, იტალიასა და გერმანიაში გამგზავრებისა და იქ სამუშაოს შოვნის გარანტიასაც აძლევდა. კლიენტები გვიან მიხვდნენ, რომ მათზე არავინ ზრუნავდა; თუმცა, გადახდილი ჰქონდათ სოლიდური თანხა, რაც მათ სახლ-კარის გაყიდვისა და ვალების აღების გზით მოახერხეს. ფირმის პრეზიდენტთან მომხდარი კონფლიქტები კი ერთი და იმავე პასუხით მთავრდებოდა – თქვენთვის ყველა საბუთი და დოკუმენტი მზად გვაქვს; ჩვენ რა შუაში ვართ, საკონსულოები და საელჩოები გვიჯანჯლებენ საქმესო. ამასობაში კი ზოგიერთმა მოტყუებულმა კლიენტმა, დიდი გაწევ-გამოწევის შედეგად, გადახდილი თანხის მხოლოდ მცირედი ნაწილი დაიბრუნა. ერთი სიტყვით, მოტყუებულებმა, რომლებმაც სახლ-კარი გაყიდეს უცხოეთში წასვლის სურვილით, "თამუნიას" უჩივლეს. ორწლიანი მოღვაწეობის შემდეგ "თამუნიას" პრეზიდენტი დააპატიმრეს.

ნინო მახარაშვილმა წინასწარი გამოძიებისას თავი დამნაშავედ არ ცნო და დუმილის უფლება გამოიყენა. თუმცა, მოგვიანებით პოზიცია შეიცვალა და გამოძიებას ჩვენება მისცა. **"მართალია, კლიენტებისგან თანხას წინასწარ ვიღებდი. ამას იმიტომ ვაკეთებდი, რომ ეს თანხა საბუთების შესაგროვებლად და ორგანიზაციული ხარჯების დასაფარად იყო საჭირო, მაგრამ ვადებში ვერ ვეტეოდი, რადგან საკონსულოები და საელჩოები მაფერხებდნენ. გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალა ჩემთვის, შევძლებდი თითოეული კლიენტისთვის ვალის დაბრუნებას",** – განუცხადა წინასწარ გამოძიებას ბრალდებულმა, რომელმაც მოგვიანებით შეცვალა ჩვენება და ყველაფერი ხელქვეითებს გადააბრალა - ფულის გამოძალვა ჩემს ზურგს უკან ხდებოდა, მე არაფერი ვიცოდიო. ნინო მახარაშვილმა ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეცვალა ჩვენება და მის მიერ დადანაშაულებული თანამშრომლები ახლა თავადვე გაამართლა – **"ისინი კეთილსინდისიერად ასრულებდნენ დაკისრებულ მოვალეობას",** – ასეთია წინასწარი გამოძიებისთვის მიცემული ბოლო ჩვენება.

რაც ყველაზე საინტერესოა, 41 დაზარალებული ოჯახის გარდა, ნინო მახარაშვილის ბრალდების საქმეში დაზარალებულად ცნობილია სახელმწიფოც. **"ფირმა არ იხდიდა გადასახადებს, რის გამოც სახელმწიფოს მიადგა 97 ათას 446 ლარის ზარალი."** – წერია განსასჯელის საბრალდებო დასკვნაში. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, "თამუნიას" პრეზიდენტმა კლიენტებს 133 ათას 408 ლარი გამოსძალა და მიითვისა.

მოკლედ, განსასჯელ ნინო მახარაშვილს სასამართლოში თავის მართლება და დაზარალებულებთან პირისპირ შეხვედრა ხვალიდან მოუწევს. რა მოხდება სასამართლოზე, წინასწარ ძნელი სათქმელია. განსასჯელის მიმართ წაყენებული ბრალდებები კი ექვს წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს; აქედან ორი წელი მან უკვე გაატარა მეხუთე საპყრობილეში.

ნაპოლეონის სავარძელი

მელორ სტურუა
მინეაპოლისი, აშშ

ჟოზეფინას ბუდუარი მალმეზონში.

ნაპოლეონის ოთახი მალმეზონში.

ნაპოლეონის პორტრეტი. ჟაკ-ლუი დევიდის ნახატი.



სათათბირო ოთახი მალმეზონში.

ჟოზეფინა მალმეზონის სასახლეში. სიმონ ჟერარის ნახატი.

ილფის და პეტროვისეული თორმეტი სკამის მოგზაურობა და თავგადასავალი, რასაკვირველია, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ იგი აშკარად უფერულდება იმპერატორ ნაპოლეონ I-ის კუთვნილი სავარძლის ისტორიასთან შედარებით. მოისმინეთ ეს საოცარი ისტორია და თვითონ დარწმუნდებით.

ნაპოლეონი გულუხვი ძმა იყო და თავის უმცროს ძმებს მთელ სამეფოებს აძლევდა საჩუქრად, უფროსს - ჟოზეფს ორიც კი აჩუქა - ნეაპოლი და ესპანეთი. ვატერლოოში ნაპოლეონის დამარცხების შემდეგ იმპერატორი ელბაზე გადაასახლეს, ჟოზეფი კი ამერიკაში გაიქცა. 1815 წელს იგი ნიუ-იორკში ჩავიდა და ნიუ-ჯერსის შტატში, ბორდენთაუნში დასახლდა. მან მდინარე დელავერის ნაპირზე დიდი მამული იყიდა, სახელწოდებით პოინტ-ბრიზი. ჟოზეფი ჩვეულებრივი ემიგრანტი არ იყო, რომელიც აღთქმულ ქვეყანაში ჯიბეგაფხეკილი ჩავიდა. იგი პოინტ-ბრიზში ფუფუნებით ცხოვრობდა. სასახლე მორთული იყო ძვირფასი ავეჯით და ნახატებით, მაგალითად, ისეთი საგვარეულო შედევრებით, როგორიცაა ჟაკ ლუი დავიდის "ნაპოლეონის გადასვლა ალპებზე" და იმპერატორის მარმარილოს ბიუსტი ანტონიო კანოვეს ავტორობით.

ავეჯის ნივთებს შორისაც ერია ხელოვნების შედევრები, კერძოდ, ნაპოლეონის სავარძელი, ცნობილი როგორც Jauteuic. მისი წარმოშობის ისტორია ასეთია: 1799 წელს ნაპოლეონმა გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, "ინტიმური ბუდე" მოეწყო თავისთვის და ჟოზეფინასთვის და პარიზის დასავლეთით, სენ კლუში, XIV საუკუნის სასახლე მალმეზონი იყიდა. ჟოზეფინამ სასახლის მოსაწყობად ორი უდიდესი დეკორატორი, ამპირის სტილის შემქმნელები - შარლ პერსიე და პიერ-ფრანსუა-ლეონარდ ფონტენი დაიქირავა. ჟოზეფინა განსაკუთრებული ქალი იყო - ლამაზი და სილამაზეზე შეყვარებული. ის მშვენივრად ერკვეოდა ხელოვნებაში და მფარველობდა კიდეც მას, მარტინიკზე დაბადებული კრეოლი ქალის მთელი ტემპერამენტით და პარიზელი ქალის დახვეწილი გემოვნებით. 1779 წელს ეს კრეოლი 16 წლის ასაკში გათხოვდა ვიკონტ დე ბოგარნეზე და მას ორი შვილი გაუჩინა. ქორწინება ფორმალური იყო, და ბავშვების გაჩენის შემდეგ ვიკონტი დაშორდა თავის კრეოლ ცოლს. მაგრამ რევოლუციურმა ტერორმა ისინი ისევ შეახვედრა ... ციხეში. 1794 წელს ვიკონტი სიკვდილით დასაჯეს, ჟოზეფინას კი ძლიერი მეგობრები გამოუჩნდნენ მფარველად. 1795 წელს ის უკვე თავისუფალი იყო და წარდგენილ იქნა ნაპოლეონის წინაშე. მომავალ იმპერატორს იგი თავდავიწყებით შეუყვარდა და ერთი წლის შემდეგ მათ იქორწინეს. ცოტა ხნის წინ გამოსულ წიგნში "ჟოზეფინა: ნაპოლეონის შეუდარებელი იმპერატრიცა", მისი ავტორი ელეონორ დელორმი წერს, რომ ჟოზეფინას "სტილის უტყუარი გრძნობა გააჩნდა". წიგნის წინასიტყვაობაში მალმეზონის მუზეუმის დირექტორი ბერნარ შევალიე ამბობს, რომ ამ ქალმა "მთელ თავის ეპოქას საკუთარი სულიერი დაღი დაასვა".

აი, რატომ არის, რომ ნაპოლეონის სავარძელი, რომლის შესახებაც ქვემოთ გვექნება საუბარი, თუმც დიდი პერსიეს დაფონტენის დიზაინით არის შესრულებული, ამავე დროს ჟოზეფინას ქმნილებადაც ითვლება. იგი ამპირის ამ მეფეებს ნაპოლეონის თანდასწრებით შეხვდა და, როგორც ამბობენ, პოპულარულად აუხსნა ყველაფერი. ნაპოლეონი აღტაცებული დარჩა. პერსიე და ფონტენი უავგუსტოესი მეუღლეების სურვილებს ზუსტად ჩაწვდნენ. მათ ათი სავარძელი შექმნეს მალმეზონის სათათბირო დარბაზისთვის, სადაც ნაპოლეონი თავის მინისტრებს და მარშლებს ეთათბირებოდა იმ ჭერის თაღებქვეშ, საველე კარვის იმიტაციას რომ ქმნიდა. თვით სავარძლები დიზაინის მიხედვით დაამუშავა ჟაკობ ფრერიმ - წარსულში ლუდოვიკოს და მარია-ანტუანეტას (ორივე სიკვდილის დასაჯეს რევოლუციის დროს) მეავეჯე. პერსიეს და ფონტენის წიგნში "ინტერიერის დიზაინთა კრებული" (1801 წელი) შეგიძლიათ ნახოთ სათათბირო დარბაზის ნახაზები, რომელთაც ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინეს ნაპოლეონზე, რომ ავტორებს მან თავისი სხვა სასახლეებისა და ვილების მშენებლობა მიანდო, რითიც იყვნენ დაკავებულნი შემდგომი ათწლეულის განმავლობაში. ასე დაიბადა ამპირის სტილი.

მაგრამ, დღეისათვის ათი ცნობილი სავარძლიდან შემორჩენილია მხოლოდ ერთი, რომელზეც თვით იმპერატორი იჯდა ხოლმე და რომელიც მისმა ძმამ ამერიკაში წაიღო. ეს მასიური სავარძელი უფრო სამეფო ტახტს მოგაგონებთ. იგი ფორმით სადაა, მაგრამ უხვად მორთული ანტიკური სიმბოლოებით - გამარჯვების აღმნიშვნელი დაფნის გვირგვინებით, დიდების გამომხატველი პალმის რტოებით, აყვავებისა და ნაყოფიერების სიმბოლოებით. ბრინჯაოსგან დამზადებული ლომის ფეხები ძველი რომაული სტილის იმიტირებაა. მთელი სავარძელი შესრულებულია შავ და ოქროსფერ გამაში. ნიუ-იორკის ისტორიული საზოგადოების კურატორის რობერტ ოლსონის სიტყვებით, "ნაპოლეონმა კარგად იცოდა, როგორ გამოეყენებინა ხელოვნება პროპაგანდისათვის, თავისი იმიჯის გამყარებისა და იდეების გავრცელებისათვის. ის ხშირად ინტუიციით მოქმედებდა, მაგრამ ხელმძღვანელობდა იმ შეგნებით, რომ ხელოვნებას ადამიანებზე ძლიერი ზემოქმედების უნარი აქვს. ის ამას ხედავდა ეგვიპტეში და რომში, და ცდილობდა თავისი ძალაუფლების განმტკიცებას, ადარებდა რა თავის თავს ძველი რომის იმპერატორებს. მან ვარცხნილობაც კი მათებური გაიკეთა".

რაღაც სასწაულით, ნაპოლეონის სავარძელმა ჩვენს დრომდე პირველყოფილი სახით მოაღწია, სწორედ ისეთით, როგორიც მას ჰქონდა 1800 წელს. ამ ორი ასწლეულის მანძილზე იგი არც ერთხელ არ ყოფილა რესტავრირებული! საფრანგეთში დაბრუნების წინ (1839 წელს) ჟოზეფმა თავისი დიდებული ძმის სავარძელი ნიუ-იორკში საფრანგეთის გენერალურ კონსულს ფელიქს ლაკოსტას აჩუქა. ეს, როგორც ჩანს, მადლიერების ჟესტი იყო კონსულის მოთმინებისათვის, რომლის ცოლიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ჟოზეფის საყვარელი იყო. რქოსანი ლაკოსტას გარდაცვალების შემდეგ ნაპოლეონის სავარძელი საფრანგეთის ვიცე-კონსულმა იმავე ნიუ-იორკში, ლუი ბორგმა იყიდა. 1867 წელს ბორგმა სავარძელი ნიუ-იორკის ისტორიულ საზოგადოებას აჩუქა.

და აი, ამ დღეებში ნაპოლეონის სავარძელი პირველად გამოიფინა საზოგადოების თვალწინ ვერნისაჟზე სახელწოდებით: "იმპერიის კუთვნილებანი: ნაპოლეონის სავარძელი - მალმეზონიდან მანჰეტენამდე". სავარძელი - გამოფენის ცენტრალური ექსპონატია, მის ირგვლივ კი გამოფენილია ავეჯი, სურათები, გრავიურები, ფაიფური და დოკუმენტები მალმეზონის სასახლიდან. სავარძელი, რა თქმა უნდა, ოდნავ გაცვეთილია, მაგრამ შავი საღებავი, რომელმაც ანტიკური ბრინჯაო უნდა აირეკლოს, ძველებურად ასრულებს თავის დანიშნულებას, ისევე როგორც ოქროთი მოვარაყებული დეკორაციები, მუქი წითელი შალითა და თვით პატარა ნახვრეტიც კი თამბაქოს ჩასაყრელად! შემორჩენილია, თუმც ოდნავ გაუფერულებული, ვერცხლის ძაფები და შავი ბარხატის ლენტებით შესრულებული ნაქარგი. "სავარძელი ოფიცრის საპარადო მუნდირის შთაბეჭდილებას ახდენს და, როგორც ჩანს, ნაპოლეონი ამიტომაც ამ სავარძელში თავს კომფორტულად გრძნობდა. იმპერატორი თავის სავარძელში დიდებულად გამოიყურებოდა", - ამბობს კურატორი ოლსონი.

ნაპოლეონის სავარძელი, რა თქმა უნდა, არ იყიდება, მაგრამ მალმეზონის სასახლიდან ზოგიერთი ნივთის შეძენა შესაძლებელია არა მუზეუმისაგან, არამედ "ქრისტის" აუქციონზე, რომელიც ნიუ-იორკში იმავდროულად გაიხსნა დევიზით: "როჟე პრიგეს მალმეზონი". გაყიდვისწინა ვერნისაჟი გაიმართა მანჰეტენის გალერეა "მალმეზონ ანტიკ"-ში. გამოფენილია, ძირითადად, ორი იმპერიის - საფრანგეთისა და რუსეთის ღირსშესანიშნავი ნივთები. ვინ არის როჟე პრიგე? ეს არის ყოფილი მოდური ფოტოგრაფი, რომელიც ჯერ კოლექციონერობდა, შემდეგ კი გახდა ანტიკური ავეჯის დილერი. თავის გალერეას მალმეზონის სახელი ჟოზეფინასადმი სიყვარულით დაარქვა. "ეს ქალი ყოველთვის ფიგურირებდა ჩემს ცხოვრებაში, - ამბობს როჟე, - როდესაც ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი ვიყავი, ჩვენი ოჯახი ცხოვრობდა მარტინიკზე, ჟოზეფინას სახლის გვერდით. ჩემი დილერობის პირველი ხუთი წელი ამპირის სტილის ავეჯზე ვსპეციალდებოდი, ჯერ კიდევ იქამდე, სანამ მოდაში შემოვიდოდა". მოგვიანებით მან დაიწყო XVIII საუკუნის ფრანგული ავეჯით, XIX საუკუნის ნეოკლასიკური და XX საუკურის ნოას სტილის ავეჯით ვაჭრობა. "მე ხომ პროფესიით ფოტოგრაფი ვარ, რაიმე ერთზე არ ვიციკლები. ინტერესების ფართო სფერო მაქვს. თანაც იღბლიანი ვარ. მე არ მჭირდება ნივთების გაყიდვა მხოლოდ იმიტომ, რომ რენტა გადავიხადო. ვყიდულობ მხოლოდ იმას, რაც მომწონს. აქედან მოდის ერთგვარი ეკლექტიზმი - ცოტაოდენი ჰერცოგინია უინძორელი, ცოტაოდენი ვორხოლი, ცოტაც - ძველმანების ბაზარი", - ამბობს ჟოზეფინაზე შეყვარებული ანტიკვარი.

როჟე პრიგე უკვე 80 წელს გადაცილებული კაცია. ზოგიერთები თვლიან, რომ "კრისტის" აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი ეს 400 ძვირფასი ნივთი მისი "უკანასკნელი აუქციონის" დასაწყისია. მაგრამ თვით როჟე სრულებითაც არ აპირებს არც სიკვდილს და არც ყველაფრის გაყიდვას. "მე ეს სიკეთე კიდევ ტონობით მრჩება. ჩემთვის ეს უკვე სამუშაო კი არა, ჰობია", - ამბობს მოხუცი. "ტონობით ძვირფასეულობის" თვალმარგალიტია ნაპოლეონის ბიუსტი, კანოვეს მიერ შესრულებული, ჟოზეფინა ბონაპარტეს კოლექციიდან. როჟემ ეს ბიუსტი ნიუ-იორკის ისტორიის მუზეუმს გამოფენისათვის ათხოვა, მაგრამ მის გაყიდვას არ აპირებს. როჟემ ბიუსტი ნიუ-იორკის "მეტროპოლიტენ" მუზეუმს უანდერძა. აი, მისი კოლეგა ჯორჯ ზუბკოფფი კი ("ჩვენებურად", უბრალოდ გეორგ ზუბკოვი) - ვესტპორტელი დილერი, კონექტიკუტის შტატიდან, ყიდის წითელი ხისგან დამზადებულ, ამპირის სტილის ოთხ შესანიშნავ სავარძელს, ჟან-ბატისტ-ბერნარ დემის ნამუშევარს, დათარიღებულს 1808 წლით. ისინი გამოფენილია მანეჟის შენობაში 26-ე ქუჩასა და ლექსინგტონ-ავენიუზე ნიუ-იორკში, "ანტიკის მოყვარულთა აუქციონზე". ოღონდ ეგაა, რომ ყველა ფრანგის იმპერატორი ნაპოლეონი არც ერთ მათგანზე არასოდეს მჯდარა...

ნომრის პერსონა

"თელასი" საკუთარი ბიზნესის მძევალია

მაია ჭალაგანიძე

საქართველოს მოსახლეობა გლობალური პოლიტიკისა და ფინანსური ინტერესების მსხვერპლი ყოველთვის იყო. ეს სტატუსი მას განსაკუთრებით არჩევნებისას უმძაფრდება ხოლმე და თუ უახლოესი ათწლეულის გამოცდილებას გადავხედავთ, "მსხვერპლის კომპლექსი" მოსახლეობას უახლოეს მომავალშიც არ დატოვებს.

ვისაც ენერგეტიკაში შექმნილი მდგომარეობა გლობალურად არ აინტერესებს, მათთვის აქვე ვიტყვით, რომ კარგი ჯერ არაფერი მოხდება. გადამხდელებსა და არგადამხდელებს ერთნაირად არ ექნებათ შუქი და არც არავინაა ისეთი, ვინც ამაზე პასუხისმგებლობას იკისრებს.

მსხვერპლის სტატუსისგან "ეი-ი-ეს თელასი" მის მიერ ინვესტირებულმა 250 მილიონმა დოლარმაც ვერ იხსნა. შექმნილი მდგომარეობის გამო, უახლოეს მომავალში იგი საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში აპირებს ჩივილს და როგორც ჩვენი დღევანდელი პერსონა, "ეი-ი-ეს თელასის" ლობისტი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, "თელასს" საკუთარი სიმართლის დამადასტურებელი დოკუმენტები გააჩნია, რადგანაც საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ კომპანიის მიმართ ჩადენილი უსამართლობა ცალ კარში თამაშია...

- ამგვარი სრული ჩაბნელება, თუ არ ვცდები, ამ ზამთარს უკვე მესამედ მოხდა...

- ამას ერთი მარტივი მიზეზი აქვს. "კავკასიონი" უმიზეზოდ არ ითიშება. ან ფიზიკური დაზიანებაა, ან მეორე მიზეზი - ძალიან დიდი დატვირთვა. რა თქმა უნდა, გარკვეული დაცვის სისტემები არსებობს. ერთ-ერთი სისტემით, როცა ბლოკი გადატვირთულია, ათი წუთის განმავლობაში ის საკმაოდ მაღალხმიან სიგნალს იძლევა. ასეთ დროს სისტემიდან ზედმეტი მომხმარებელი უნდა გაითიშოს და სრულ ჩაბნელებას თავიდან ავიცილებთ. ეს კი არ ხდება.

- ვინ არის ზედმეტი?

- ზედმეტი არის ის, ვინც არ იხდის. ეს მოსახლეობა არ არის, რადგანაც ის ელექტროენერგიას მაღალი ძაბვის ხაზებიდან პირდაპირ არ იღებს. მაღალი ძაბვის ხაზებიდან ელექტროენერგიას იღებენ ან გამანაწილებელი კომპანიები, ან მსხვილი მომხმარებლები. "თელასმა" წინა თვეში მოხმარებული ელექტროენერგიისთვის რამდენიმე მილიონი გადაიხადა. როცა საბითუმო ბაზარს ოფიციალურად ვთხოვეთ, წარმოედგინა, თუ რამდენი აქვს გადახდილი გაერთიანებულ სადისტრიბუციო კომპანიას, უცნაური ციფრი დაგვისახელეს - 32 ლარი...

- მოდით, თავიდან დავიწყოთ. საიდან იწყება დღევანდელი ენერგოკრიზისი და მუდმივად რატომ დგას "ეი-ი-ეს თელასი" მოვლენების ცენტრში?

- ალბათ, 1990-იანი წლების დასაწყისიდან იწყება, როცა გადახდა ნულის ტოლი იყო, საქართველოს ენერგეტიკა არ ფინანსდებოდა და განადგურდა. როგორც ენერგეტიკოსები მეუბნებიან, ეს უფრო ადრე, 80-იან წლებში დაიწყო, როდესაც "თბილსრესის" ბლოკების აღდგენისთვის უზარმაზარი თანხები გამოიყოფოდა და უზარმაზარი ფულიც იჭმებოდა. რამდენადაც ვიცი, ენერგობლოკები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ყველგან ნორმალურად ფუნქციონირებს საქართველოს გარდა. 1990-იანი წლების დასაწყისში უამრავი ვალები დაგროვდა, საიდანაც გამოძრომას დღესაც ვერ ახერხებენ. რამდენადაც ვიცი, ეს თანხა ნახევარ მილიარდ დოლარს აღემატება... 90-იანი წლების მეორე ნახევარი ყველაზე "საინტერესო" დროა, რადგანაც სწორედ მაშინ დაიწყო ენერგეტიკაში უზარმაზარი სახსრების მოზიდვა, რომელიც განიავდა. საინტერესო მაგალითს გეტყვით: ლეგენდარულ მეცხრე და მეათე ბლოკებს, რომელშიც 90 მილიონზე მეტი "ჩაიყარა", "ეი-ი-ეს-"ის შესვლისას სახურავიც კი არ ჰქონდათ და ღია ცის ქვეშ იდგნენ...

- მაგრამ, "ეი-ი-ეს-"ი ამ პირობებში მაინც შემოვიდა. ალბათ, მისთვის მომგებიანი შეთავაზებები ჰქონდა.

- ერთ-ერთი მოთხოვნა და საკმაოდ შეღავათიანიც, იყო ის, რომ 1999 წლამდე დაგროვილი ვალები გადაევადებინათ. თანხა, რომელიც "ეი-ი-ეს"-მა შემოიტანა, მოხმარდა არა ვალებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საეჭვო წარმომავლობისა იყო, არამედ - ქსელის რეაბილიტაციას და მდგომარეობის გამოსწორებას. მაგრამ, აღმოჩნდა, რომ თელასს, როგორც გამანაწილებელ კომპანიას, ხშირად უწევს თავის თავზე იმ ფუნქციების აღება, რომელიც მას არ ეკუთვნის. ხშირად ამბობენ, რომ "თელასი" არ აწარმოებს იმპორტს, არ შემოაქვს ელექტროენერგია... ეს მისი საქმე არც არის. მაგრამ, ჩვენმა ენერგომამებმა ისე გაიტეხეს სახელი არამარტო ქვეყნის შიგნით, რომ ელექტროენერგიის მოწოდებაზე არც ერთი კონტრაქტი არ ფორმდებოდა, თუ ამ კონტრაქტის საფინანსო პირობების შესრულებაზე "ეი-ი-ეს"-ი არ იყო პასუხისმგებელი. კომპანია იძულებული იყო, დათანხმებულიყო, რადგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქვეყანაში უმართავი ვითარება შეიქმნებოდა.

- დღეს სათბობენერგეტიკის მინისტრი და სხვებიც ითხოვენ, რომ ელექტროენერგია სომხეთიდან თუ რუსეთიდან "თელასმა" შემოიტანოს.

- საქართველოში უამრავი სხვა ორგანიზაცია არსებობს, რომლებიც ისეთივე პირობებში უნდა ფუნქციონირებდნენ, როგორშიც "ეი-ი-ეს თელასი" - საბითუმო ბაზარი, გადაცემა-დისპეტჩერიზაცია, გაერთიანებული სადისტრიბუციო ელექტროკომპანია, აჭარის, იმერეთის, კახეთის სადისტრიბუციო კომპანიები და ა.შ. "თელასის" გარდა ამას არავინ აკეთებს. შემდგომ, ეს ტარიფს აწვება და ა.შ. უბრალოდ, ციფრებს გადავხედოთ - ოთხი წლის განმავლობაში "თელასს" 335 მილიონი ლარი აქვს გადახდილი. ამას გარდა, საბიუჯეტო გადასახადების განხრით ამ ორგანიზაციას გადახდილი აქვს 90 მილიონი და 10 მილიონი საბაჟო გადასახადი... ჯამში ეს 450 მილიონი ლარია მაშინ, როცა ამავე საქართველოს ენერგეტიკაში სახელმწიფოს 50 მილიონი ლარიც კი არ აქვს ჩადებული (ამავე პერიოდში). საქართველოს გენერაციის ობიექტების ერთადერთი შემოსავლის წყარო "ეი-ი-ეს"-ია. ამავე დროს კი ბრძოლა მხოლოდ "თელასის" წინააღმდეგ მიმდინარეობს.

- თითქოს, ეს ლოგიკური არ უნდა იყოს...

- მარტივი მიზეზია. "თელასი" მთელი წლის განმავლობაში ჯამში 120 მილიონი ლარის ელექტროენერგიას ყიდულობს. გადასახადები ახლა უკვე "თელასში" და, შესაბამისად, სისტემაში მიდის. სამაგიეროდ, ის, რაც აქამდე ხელზე იკრიფებოდა და გაურკვეველი მისამართით გარკვეულ ჯიბეებში მიდიოდა - ამ ჯიბეების მფლობელებმა დაკარგეს, ამიტომაც დაიწყეს ბრძოლა კომპანიის წინააღმდეგ. აბსურდული ბრალდებები გაისმოდა. მაგალითად, თითქოს შუქი იმიტომ არ გვქონდა, რომ "თელასი" იმპორტს აწარმოებდა. დოკუმენტურად დავადასტურეთ, რომ ეს ასე არ იყო. იყო ბრალდება, თითქოს "თელასს" ელექტროენერგიის განაწილება ხელს არ აძლევდა. ეს აბსურდია, რადგან, "ეი-ი-ეს"-ის ბიზნესი სწორედ განაწილებაა. კიდევ უფრო აბსურდული ბრალდება იყო ის, რომ ინვესტორს ეჩხუბებოდნენ, რატომ შემოიტანეთ მეტი ინვესტიციაო...

- მუდმივად არის საუბარი სახელმწიფოსა და "ეი-ი-ეს"-ს შორის დადებულ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. თქვენ იცნობთ ტექსტს? რა პუნქტებია სადავო?

- არც ერთი ადამიანი არ გამოჩენილა, ვინც ხელშეკრულების რომელიმე კონკრეტულ პუნქტზე იდავებდა. ვერავინ გამაგებინა, რატომ არის ხელშეკრულება კაბალური. აუდიტს "თელასში" უცხოელებიც ატარებენ და ქართველებიც და თან არაერთხელ. ერთადერთმა აუდიტმა დაწერა, რომ გარკვეული "ინვესტიცია შემოტანილია, მაგრამ მისი ხარჯვის დოკუმენტაცია არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს." სხვამ ვერაფერი იპოვა...

ირაკლი მელაშვილი

იური მეჩითოვის ფოტოები

- გარკვეული დასკვნა გექნებათ - შეგნებულად ხდება ყველაფერი? საერთაშორისო არბიტრაჟში ჩივილი მართლაც ერთადერთი გამოსავალია "თელასისთვის?"

- "თელასი" ყველანაირად ცდილობდა, სიტუაცია არბიტრაჟამდე არ მიეყვანა მიუხედავად იმისა, რომ ამის გაკეთება აქამდეც შეეძლო. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ: ხელშეკრულების დადებიდან "თელასის" თბილისში შემოსვლამდე, ქონების მართვის სამინისტრომ თბილისის გამანაწილებელი ქსელის საკმაო ნაწილი 350 000 დოლარად მიყიდა "თბილსრესს". როცა "თელასი" შემოვიდა, აღმოჩნდა, რომ 330 000 აბონენტიდან 40-45 000 გასულია მისი მომსახურების ზონიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ნაწილისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის "თელასს" კონკრეტული პირებისთვის და ორგანიზაციებისთვის ფული უნდა გადაეხადა, რაც ბუნებრივია, ტარიფში აისახებოდა... ამაზე დიდი ხანია დავა მიმდინარეობს. ეს "თელასმა" ხელშეკრულების დადების შემდეგ გაიგო. ამას გარდა აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ქვესადგური თბილისში იდგა სხვადასხვა უწყების ტერიტორიაზე, რომელიც ამ უწყებების საკუთრებაა. ბევრმა წამოაყენა პრეტენზია, რადგანაც ქვესადგური მის ტერიტორიაზე დგას, "თელასმა" დენის მიწოდებისთვის მას ფული უნდა უხადოს. მოსახლეობას კი პრეტენზია "თელასთან" აქვს. ეს ორგანიზაციისთვის მიყენებული პირდაპირი ფინანსური ზარალია... მსგავსი ფაქტები "ეი-ი-ეს"-ს უამრავი ჰქონდა...

- თქვენ იცნობთ საერთაშორისო არბიტრაჟში წარდგენილ სარჩელს?

- საბედნიეროდ, სარჩელი ჯერ არ არის შედგენილი. იურისტებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს და დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლომდე საქმე არ მივა.

- მთავრობა რაიმე ნაბიჯს დგამს იმისთვის, რომ სასამართლო აიცილოს?

- როგორ არა. უკანასკნელ დღეებში სულ ამ ნაბიჯებს დგამენ... ვფიქრობ, მთავრობას ბოლომდე არ სჯერა, რომ ეს სერიოზულია. ეს ცეცხლთან თამაშია... "ეი-ი-ეს"-ს ყაზახეთში უზარმაზარი ბიზნესი აქვს. იქ მხოლოდ ერთი ბლოკი გამოიმუშავებს იმდენ სიმძლავრეს, რასაც ჩვენთან ყველა თბოსადგური ერთად აღებული. მაგრამ, როცა ძალიან გაუჭირეს საქმე, "ეი-ი-ეს"-მა ყაზახეთს არბიტრაჟის საშუალებით წყნარად მოუგო 250 მილიონი დოლარი... ამგვარი პრობლემები "ეი-ი-ეს"-ს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჰქონდა. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან სერიოზული ნაბიჯები იდგმებოდა იმისთვის, რომ "ეი-ი-ეს"-ი ამაზე არ წასულიყო. ერთი წლის წინ მართლაც აპირებდა ამის გაკეთებას და გადიოდა საქართველოდან. ამერიკის ხელისუფლების ზეწოლით, იმ მიზეზით, რომ საქართველო მათთვის სტრატეგიული რეგიონია და სხვა დატვირთვა აქვს "ეი-ი-ეს"-ის აქ ყოფნას - არბიტრაჟში არ წასულან. მაგრამ, არა მგონია, აშშ-მ ეს დღესაც გააკეთოს. ყველას ამოუვიდა ყელში მსგავსი სიტუაცია.

- პირდაპირ შეგიძლიათ იმის თქმა, თუ კონკრეტულად ვის უნდა "ეი-ი-ეს"-ის საქართველოდან წასვლა?

- ამით საქართველოშიც და საქართველოს გარეთაც ბევრი იქნება დაინტერესებული. საქართველო ის დერეფანია, რომელშიც ენერგორესურსები შუა აზიიდან დასავლეთში გადის. მეორე მხრივ კი - ამ რეგიონს რუსეთისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც დიდი ხანია ისწრაფვის, რომ თავისი ენერგომატარებლების იმპორტი წინა აზიასა და შემდეგ მცირე აზიაში მოახდინოს. აქ კი მთელი თავისი ინფრასტრუქტურით "ეი-ი-ეს"-ია "გაჩხერილი". შემთხვევითი არ იყო, რომ "ეი-ი-ეს"-ის თბილისში შემოსვლისას ჩუბაისმა რუსეთის უშიშროების საბჭოს წერილი მისწერა, სადაც პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ "ეი-ი-ეს"-ისთვის ბუნებრივი აირი არ უნდა მიეწოდებინათ და რომ რუსეთისთვის ასე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ რეგიონში ამერიკულ კომპანიას გამართულად არ უნდა ემუშავა, რადგანაც რუსეთი ამერიკულ ბაზარზე ფეხს ვეღარ მოიკიდებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფული გადახდილი იყო, მაშინ, საახალწლოდ მართლაც ბუნებრივი აირის გარეშე დატოვეს "ეი-ი-ეს"-ი. თუმცა, ამ ძალისმიერი გადაწყვეტილებების მიუხედავად, "ეი-ი-ეს"-მა მოახერხა და ნორმალური, საქმიანი ურთიერთობა დაამყარა "იტერასთან" და სხვა რუსულ კომპანიებთან. თუმცა, არ დამავიწყდება, როცა შარშანწინ "ეი-ი-ეს"-მა ოფიციალურად განაცხადა წასვლის შესახებ, რამდენი ქართველი იფშვნეტდა ხელებს კმაყოფილებით... ჯერჯერობით, დოკუმენტების გარეშე მათი გვარების დასახელება არ მინდა.

ის, რაც დღეს ხდება, არის "ეი-ი-ეს"-ის გასაკოტრებლად მიმდინარე ღია კამპანია.

- შემოდგომაზე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს კომპანია კოტრდება...

- პრეზიდენტს ამგვარ ინფორმაციებს აწვდიან. როცა მან ეს განაცხადა, ჩვენ წარვადგინეთ დოკუმენტაცია, რომ გაზაფხულის ფინანსური სირთულეების მიუხედავად შემოდგომაზე მდგომარეობა საგრძნობლად იყო გაუმჯობესებული. თუმცა, ეს განცხადება ტყუილად არ გაკეთებულა. ეს მოსახლეობაზე იყო გათვლილი, რომელიც გაკოტრებული კომპანიისთვის ფულს არ გაიღებდა. მოგვიანებით პრეზიდენტმა შეცვალა თავისი განცხადება. ამას ნათელაშვილის პროცესი მოჰყვა. საქმე ისაა, რომ ნათელაშვილის სარჩელი სულ სხვა საკითხზე იყო და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სულ სხვას ამბობს. თუ ვინმე დაინტერესდება, კონკრეტულად ვაჩვენებ... შემდეგი მოვლენებიც, ის, თუ ნათელაშვილის მიერ ავტობუსებით ჩამოყვანილი ხალხით ალყაშემორტყმულმა "სემეკმა" როგორ განიხილა ტარიფი, როგორ დაამტკიცა ეს ტარიფი იუსტიციის სამინისტრომ 48 საათში, როგორი პროპაგანდა მიდიოდა ყველა არხით - არ გადაიხადოთ დენის გადასახადიო... ეს რეკლამაც, ავტობუსებიც და ა.შ ფულია, და მისი ინვესტორი ელის, რომ ამ ფულს უკან ამოიღებს. ამ რეკლამის განხორციელებისთვის კი, არც ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა მიიღო რაიმე ზომა და სასამართლოში გაგვაგზავნა... მათ ვერ გაარკვიეს, რა გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. ამას ემატება ისიც, რომ ელიზბარ ერისთავმა პარლამენტში გამოსვლისას დაუფარავად განაცხადა - მასზე ზეწოლა იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების და სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან... იმის თქმა მინდა, რომ ეს ერთიანად განხორციელებული პოლიტიკა იყო იმისთვის, რათა "ეი-ი-ეს"-ი საქართველოდან გავიდეს...

- რა ელის საქართველოს საარბიტრაჟო სასამართლოს წაგების შემთხვევაში?

- თუ "თელასი" საქართველოდან წასვლას დააპირებს, შეუძლია, მის მიერ ჩადებული მთელი თანხა უკან მოითხოვოს. ეს ქვეყნის დეფოლტი იქნება.

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ტყუილად კი არ ჩამოსულა გამწარებული. ამ ორგანიზაციამ იცის, რომ "თელასმა" რომ ეს მოთხოვნა გააკეთოს, ფონდის მიერ ასე ნალოლიავები ლარი აღარ იარსებებს. მათი შეშფოთება მათსავე მოთხოვნებში აისახა.

- ეს გლობალური პრობლემები მოსახლეობისთვის ნაკლებად საინტერესოა. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, "თელასი" თავს აარიდებს მოსახლეობასთან ხელშეკრულების დადებას...

- ხელშეკრულებები "თელასის" ბიზნეს-ცენტრებში დევს. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, მოითხოვოს და ხელი მოაწეროს.

"ეი-ი-ეს თელასი" ფინანსური ინტერესებისა და პოლიტიკის მსხვერპლია და განსაკუთრებით არჩევნების წინ. ეს ინტერესები აქვთ მმართველ პარტიასაც და ოპოზიციურად წოდებულ ძალებსაც. გარკვეული გარიგებები არის. ამის კონკრეტული საბუთი არ გამაჩნია, მაგრამ ფაქტებს თუ გადავხედავთ, ლოგიკურად სწორედ ამ დასკვნამდე მივალთ.

- ალბათ, დავით მირცხულავაც განიცდის ზეწოლას.

- დიახ, ის დიდი წნეხის ქვეშ არის. მიუხედავად იმისა, რომ მირცხულავასთან მუდმივად ვარ დაპირისპირებული, შემიძლია ვთქვა - დღეს, შევარდნაძის ხელისუფლებაში, ის მინისტრობისთვის საუკეთესო კანდიდატურაა.

- ლობისტური საქმიანობა საქართველოში ახალი ხილია...

- 1998 წელს მიიღეს "კანონი ლობისტური საქმიანობის შესახებ" და აქედან მოყოლებული რამდენიმე კლიენტი გვყავდა. "თელასამდე" იყო თბილისის შამპანურის ქარხანა, რომლის წართმევასაც ამერიკელებს უპირებდნენ და რომლის უკანაც კახა თარგამაძე იდგა. მაშინ ამას ხელი შევუშალეთ და საქმე მოვიგეთ. პარალელურად ქართული ოქროს ("კვარციტი") საკითხი გვქონდა. იქაც დავაბრუნეთ ინვესტორი. არც არასდროს დაგვიმალავს და ხმამაღლა ვაცხადებდით, რომ ამის უკანაც, წინაც და გვერდითაც თავისი ნათესავებითა და ანგარიშებით შვეიცარიის ბანკში ლევან მამალაძე იდგა. დოკუმენტები ამ საკითხის გარშემო მთავრობის სხდომაზეც გავიტანე. ყველა, ვისი სახელიც წავიკითხე, მთავრობის სხდომაზე იჯდა... ამას არაფერი მოჰყოლია.

- წინასაარჩევნოდ ეს დოკუმენტები პოლიტიკურ ძალებს არ დასჭირვებიათ?

- ჯერჯერობით, არა. მაგრამ, ამ საკითხზე ერთმანეთის შესახებ ბევრი ხმამაღლა ვერ ისაუბრებს.

- მაინც როგორ გგონიათ. მთავრობა საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომდე საქმეს მიიყვანს?

- მათ პატიოსნებაზე აქცენტი არ მაქვს, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მათში ქვეყნის თუ არა, საკუთარი თავის გადარჩენის ინსტინქტი მაინც ამუშავდება.

- და ბოლოს, ისევ მოსახლეობას რომ დავუბრუნდეთ. კიდევ რა უნდა გააკეთოს გადამხდელმა მოსახლეობამ, რომ შუქი ჰქონდეს?

- პასუხი იმაზე, რატომ არ აქვს ადამიანს შუქი, როცა მან ფული გადაიხადა - "თელასს" არ გააჩნია. "თელასს" მოთხოვნილ ელექტროენერგიას არ აძლევენ. ყველანაირ საზღვარს გადავიდა ტყუილები, რასაც ტელევიზიით ამბობენ ენერგომამები. ციფრები სულ სხვას მეტყველებენ. ნახეთ: ჩვენი მოთხოვნაა დღისით 8 300 000 კვ/სთ, მივიღეთ 6 000 000 კვ/სთ. ღამის ოთხ საათზე "თელასის" მოთხოვნა იყო 130 000 კვ/სთ, მოწოდება - 143 000 კვ/სთ... რად გვინდა, სად გავანაწილოთ? ასეა მუდმივად და მერე მთელი დღე დეფიციტი გვაქვს. სადისპეტჩეროს ჩანაწერები გვაქვს, როგორ ვითხოვთ საჭირო რაოდენობის ელექტროენერგიას და ისინი როგორ გვეუბნებიან - ვერ გაწვდით და ჩააქრეთო...

- რა ჰქვია "ეი-ი-ეს"-ის დღევანდელ მდგომარეობას საქართველოში?

- ის დღეს საკუთარი ბიზნესის მძევალია. მაიკლ სქოულთან ცოტა ხანს მქონდა ურთიერთობა და მახსოვს, მან მითხრა: ეს არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც გამანაწილებელი კომპანიისგან ითხოვენ, რომ ქალაქს ელექტროენერგია არ მიაწოდოსო.

სინემა

კინოთეატრები "რუსთაველი" და "ელისო"

„მოატყუე ყველა"

I SPY

(აშშ. 2002 წ.)

რეჟისორი: **ბეტი ტომასი**

მთავარ როლებში: **ედი მერფი, ოუენ უილსონი, ფამკე იანსენი, მალკოლმ მაკდოუელი.**

"ოსკარის" ცერემონიამდე ერთი დღით ადრე "ოქროს ჟოლოთი" ფილმებისა და მსახიობების საზეიმო გადაცემა ხდება. ამ პრიზით წლის ყველაზე ცუდ კინომსახიობებს "აჯილდოებენ". ცნობილმა შავკანიანმა მსახიობმა ედი მერფიმ იმდენი მოახერხა, რომ ერთდროულად "ოქროს ჟოლოს" რამდენიმე ნომინაციაზეა წარდგენილი. იგი შეიძლება გასული წლის ყველაზე ცუდ მამაკაც მსახიობად აღიარონ. ამას გარდა, წლის ყველაზე საშინელ ეკრანულ წყვილებად დასახელდნენ: ედი მერფი და რობერტ დე ნირო ფილმში "შოუ იწყება", ასევე ედი მერფი და ედი მერფი სურათში "პლუტო ნეში", სადაც ამ კომიკოსის გმირი საკუთარ კლონს ებრძვის. რაც მთავარია, ეკრანული წყვილი ფილმში "მოატყუე ყველა", ოუენ უილსონისა და ედი მერფისვე მონაწილეობით, სრულ შემოქმედებით ჩავარდნად მიიჩნიეს. როგორც ხედავთ, კრიტიკოსებმა ედი მერფი შეუბრალებლად გაასწორეს მიწასთან და 2002 წლის ყველა მისი ფილმი ნამდვილ უბადრუკობად აღიარეს.

უნდა ითქვას, რომ ამ შავკანიანი მსახიობის თამაშისადმი მსგავსი მკაცრი შეფასებები სიმართლესთან მაინცადამაინც ახლოს არ უნდა იდგეს. კი, შესაძლოა იგივე "პლუტო ნეში" ან "შოუ იწყება" არ იყოს მაღალი მხატვრული ღირებულების ფილმები, მაგრამ მათ მსგავსი პრეტენზიები ხომ არც არასდროს ჰქონიათ! ისინი, უპირველეს ყოვლისა, მსუბუქი კომედიური ჟანრის კინოსურათებია, სადაც ყველაფერი პირობითი და არარეალურია. ასეთი ფილმების მთავარი დანიშნულება მაყურებლის გამხიარულებაა, ხოლო მსახიობებს "ღრმა" ფსიქოლოგიურად დამაჯერებელი თამაში რომ მოვთხოვოთ, არასწორი იქნება. ხატოვნად რომ ვთქვათ, ხომ არ შეიძლება "ზაპოროჟეცსაც" იგივე დონის მოთხოვნები წავუყენოთ, რაც "მერსედესს?!" თვით გენიალური კომიკოსის, ჩარლი ჩაპლინის შემოქმედებაშიც ძალიან ხშირად იყო გასართობი და ე.წ. "კომერციული" ფილმები.

"მოატყუე ყველა" უპრეტენზიო ფილმია. მისი მიზანი მაყურებლის მცირე ხნით გართობაა და მეტი არაფერი. ერთი ჯაშუში (ოუენ უილსონი) და მისი თანაშემწე კრივის ჩემპიონი (ედი მერფი) მთელი ფილმის განმავლობაში გამწარებული ეძებენ ზესაიდუმლო თვითმფრინავს, რომელიც ცნობილმა ტერორისტმა (ალბათ, ბენ ლადენის ბიძაშვილმა) გაიტაცა. თვითმფრინავის პოვნა იმიტომაცაა გაძნელებული, რომ იგი უჩინარია! რასაკვირველია, ფილმში აუცილებლად გამოჩნდება საბედისწერო ლამაზმანი (ფამკე იანსენი), რომელიც ისედაც არეულ ვითარებას კიდევ უფრო არევ-დარევს. ფილმში აშკარად პაროდირებულია "ბონდიადა" და განსაკუთრებით მისი ბოლო ფილმი "მოკვდი სხვა დღეს". მთლიანობაში, "მოატყუე ყველა" ისეთი კომედიაა, რომელიც მარტივი იუმორით ცდილობს მაყურებლის გაცინებას და ამას წარმატებითაც ახერხებს!

ფილმი სპეცეფექტებითაა გადაჭედილი, იქნება ეს სხვადასხვა ჯაშუშური მოწყობილობები თუ ძვირადღირებული მანქანების დამტვრევა. ასე რომ, "მოატყუე ყველა" საკმაოდ მაღალი ხარისხის ნაწარმოებია, ოღონდ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი საკუთარი ჟანრის ჭრილში განვიხილავთ!

არჩილ მელიქიშვილი

P.S. ინგლისურად ამ ფილმს I Spy ეწოდება, რაც ქართულად "მე ჯაშუშს" ნიშნავს, შეიძლება "მე ჯაშუში ვარ"-ითაც ითარგმნოს. "მოატყუე ყველა" საკმაოდ ულიმღამო თარგმანად გვეჩვენება. იგი ამ ფილმის სიუჟეტს ნაკლებად ესადაგება.

მოკლედ

ჩინელი თბილისელი იუნ ჯუნი

ჩინური საკმეველი, ჩინური მუსიკა, ჩინური ჩაი, ჩინური "გაზაფხულის მაჭკატები" და, რაც მთავარია, ჩინური მხატვრობა – ეს ყველაფერი ზანდუკელის ქუჩაზე, კლუბში 22-ში... გუშინ საღამოს აქ ჩინელი მხატვრის, ამჟამად თბილისში მცხოვრები იუნ ჯუნის გამოფენა გაიხსნა. იუნისთვის ეს მეორე თბილისური ვერნისაჟია, პირველიც "კლუბ 22"-ში ჩატარდა.

იუნ ჯუნი ჩინეთში, თიანძინში დაიბადა და მხატვრობა თიანძინის სამხატვრო აკადემიაში შეისწავლა. 1997 წელს მისი პირველი პერსონალური გამოფენა მონრეალში გაიხსნა, 2001 წელს კი – ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ "პეკინის ნაციონალურ გალერეაში" გამოიფინა.

ზანდუკელზე მიბრძანებულნი ქაღალდსა და აბრეშუმზე შესრულებული ნახატებისა და ოფორტების დათვალიერებას შეძლებთ.

კალენდარი

25 თებერვალი

ფრანგ ფერმწერს, გრაფიკოსსა და მოქანდაკეს, ოგიუსტ რენუარს (1841-1919) ცამეტი წლის ასაკიდან უწევდა მუშაობა - ფაიფურის, მარაოების, ფარდების მოხატვა. საღამოობით, სამუშაოს დასრულების შემდეგ ოგიუსტი ხატვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სკოლაში დადიოდა. შეგროვებული ფულით მან ნატიფ ხელოვნებათა სკოლაში ჩააბარა და იქ, გლეირის სახელოსნოში ბაზილთან, მონესთან და სისლეისთან ერთად ხატავდა. 1864 წელს შექმნილი მისი პირველი ნახატი, "თხასთან ერთად მოცეკვავე ესმერალდა", მხატვარმა მოგვიანებით თავად გაანადგურა.

იმპრესიონისტთა უმრავლესობისგან განსხვავებით, რომელთათვისაც მთავარი თემა პეიზაჟი იყო, რენუარს ადამიანის ცხოვრების ყოველდღიური სცენები იზიდავდა - ის, რასაც პარკში, კაფეში, ქუჩაში თუ მდინარის პირას ხედავდა. 1874 წელს მან იმპრესიონისტების პირველ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა. იმ გამოფენაზე გატანილი "მოცეკვავე" ამჟერად ვაშინგტონის ნაციონალურ გალერეაშია გამოფენილი, "ლოჟა" კი – ლონდონში, კურტოს ინსტიტუტში.



1880-იან წლებში რენუარი ალჟირში, ესპანეთში და იტალიაში მოგზაურობდა. რაფაელის გავლენით, მისი ხატვის მანერა შეიცვალა – უფრო ზუსტი, მკვეთრი, "კლასიკური" გახდა. "მკაცრ" განწყობას მალე "სადაფის" პერიოდი მოჰყვა.

ცხოვრების ბოლოს, ხელების დაავადების გამო, რენუარს ფერწერაზე უარის თქმა მოუწია, ქანდაკებამ გაიტაცა და სნეულმა ხელოვანმა, თანაშემწის - გინოს დახმარებით, შესანიშნავი ქანდაკებები შექმნა.

ფრანგი იმპრესიონისტი **ოგიუსტ რენუარი** 1841 წლის 25 თებერვალს დაიბადა.

80 წლის ტრიუმფატორი

გოგი გეგეჭკორი - სცენაზე გატარებული ცხოვრება

ნინო ჟანიშვილი

"შემომთავაზეს ოპერაში გადამეხადა იუბილე, მაგრამ არ მინდოდა პომპეზურობა, თანაც ახლახანს კოტე გარდაიცვალა" - თქვა გუშინ გამართულ საიუბილეო საღამოზე 80 წლის მსახიობმა გოგი გეგეჭკორმა. საღამო რუსთაველის კინოში გაიმართა, რომელიც გადაჭედილი იყო მსახიობის კოლეგებით თეატრისა და კინოს სამყაროდან და საღამოც მეტად თბილ ატმოსფეროში ჩატარდა.

გუშინდელ საღამოზე გოგი გეგეჭკორმა მილოცვა პრეზიდენტისგანაც მიიღო, რომელიც ხელით იყო ნაწერი და კულტურის მინისტრმა წაიკითხა. ბატონ გოგის იუბილე კათალიკოს-პატრიარქმაც მიულოცა ლიკანიდან. შეგახსენებთ, რომ ბატონ გოგის პრეზიდენტმა წელს მეორედ გადასცა ღირსების ორდენი, ხოლო კულტურის სამინისტროსგან კი "ხელოვნების ქურუმის" წოდება მიენიჭა. ქეთი დოლიძემ თეატრალური ფესტივალის "საჩუქარის" სახელით (რომელიც მაისში გაიმართება) წინასწარ გადასცა პრიზი "ხელოვნებაში სრულყოფილებისათვის".

გუშინ მსახიობის კოლეგები მასთან ერთად გატარებულ დროს იხსენებდნენ. ელდარ შენგელაიამ გაიხსენა მისი პოლიტიკური ეპოპეა: "90-იან წლებში ბატონი გოგი პოლიტიკაში ჩავრთე. არჩევნების დროს წავედით სამეგრელოში, მარტვილში, შევედით ხალხით გადაჭედილ დიდ დარბაზში, გოგი გამოვიდა და დაიწყო ლაპარაკი, პირველი სიტყვა რაც თქვა დემოკრატია იყო, დარბაზმა კი იხუვლა "ზვიადი", იქიდან ქარმა გამოგვიტანა, მერე მეორე შეხვედრაზეც წავედით, სადაც იგივე გამეორდა. მესამე დარბაზში აღარც შევედით, რადგან ქარი პირდაპირ თბილისში მოგვისვრიდა. ამით დამთავრდა ბატონი გოგის პოლიტიკური მოღვაწეობა, მე კი დამატარებს ქარი აქეთ-იქით".

ელდარ შენგელაია და გოგი გეგეჭკორი.

საღამოს მთავარ და ყველაზე საინტერესო ნაწილს ახალი დოკუმენტური ფილმის, "ხელოვნების ქურუმის" ჩვენება წარმოადგენდა, რომელიც რეჟისორებმა კოტე მირიანაშვილმა და ია შერაზადაშვილმა გადაიღეს. ფილმი ზუსტად რვა დღეში გადაუღიათ და მასში საკუთარი ცხოვრების შესახებ თავად გოგი გეგეჭკორი გვიამბობს. ფილმის პირველ ნაწილში იგი ძველი თბილისის ქუჩებში დადის და ძველი თბილისის უკვე გამქრალ ცხოვრებასთან ერთად საკუთარ ბავშვობას იგონებს. 1940 წელს ბატონი გოგი თეატრალურ ინსტიტუტში აბარებს, ომის წლებში მამაკაცების ნაკლებობა ყოფილა და ამიტომ მსახიობს სხვადასხვა თეატრის რეჟისორები იწვევდნენ. პირველი როლი კი გოგი გეგეჭკორს თეატრალური ინსტიტუტის სასწავლო სცენაზე განუხორციელებია, ილიას "მგზავრის წერილები". სამსახიობო კარიერის პირველ წლებში გოგი გეგეჭკორი გიორგი ტოვსტონოგოვის და დიმიტრი ალექსიძის დადგმებში მონაწილეობს. "ისე, იდიოტი უნდა ყოფილიყავი, რომ ტოვსტონოგოვის და ალექსიძის ხელში ნორმალური მსახიობი არ გამოსულიყავი". 1949 წელს გოგი გეგეჭკორს დიმიტრი ალექსიძე ბარათაშვილის როლს სთავაზობს სპექტაკლში "ბედი მგოსნისა". მაგრამ იმ დროს რუსთაველის თეატრი დაიწვა და დასი დროებით ოპერის თეატრმა შეიფარა. სწორედ იქ გაიმართა სპექტაკლის პრემიერა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ამის შემდეგ უკვე პოპულარულ მსახიობს მოსვენებას აღარ აძლევენ თაყვანისმცემლები, სთხოვენ შეხვედრას, უგზავნიან წერილებს და საჩუქრებს. ერთი ასეთი საჩუქარი დღემდე ინახება ბატონი გოგის სახლში. ეს არის ფაიფურის ზარდახშა, რომელშიც უკვე გაყვითლებული წერილი დევს, ვნებიან და სევდით აღსავსე წერილს მხოლოდ ინიციალები აქვს მიწერილი - ნ.მ.

ფილმი ხარახოებში ჩასმულ რუსთაველის თეატრის სცენასთან სრულდება, რომელთანაც ბატონი გოგის ცხოვრების უმეტესი ნაწილია დაკავშირებული. თურმე მსახიობის ცხოვრებაში უკვე მესამედ უკეთდება კაპიტალური რემონტი რუსთაველის თეატრს. "იგი ორ წელიწადში დასრულდება და იმედია, კვლავ ვითამაშებ ამ სცენაზე". დოკუმენტურ ფილმს ერთი ამოსუნთქვით ნახავ, მაგრამ ამასთან დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა რჩება, თითქოს რაღაც უფრო მეტი უნდა თქმულიყო დიდი ხელოვანის შემოქმედებითი ცხოვრების შესახებ.

შერეული კონცერტი

Blast-მა თბილისში ნიადაგი მოსინჯა და მოსკოვში კმაყოფილი დაბრუნდა

ვერა ნეფარიძე

ეს უიქ-ენდი საკმაოდ ხმაურიანი გამოდგა "აჭარა მიუზიკ ჰოლში". ელექტრო გიტარების ყიჟინა აქ თბილისელმა და მოსკოველმა მუსიკოსებმა დასცეს. "ბლასტის" პირველმა გამოსვლამ თბილისში წარმატებით ჩაიარა. კონცერტით კმაყოფილმა მუსიკოსებმა გუშინ თბილისი დატოვეს, მაგრამ დროებით. თბილისში ისინი, ალბათ, სამ-ოთხ თვეში უფრო სერიოზული მიზნებისთვის დაბრუნდებიან. თბილისელები კი ინტერესით დაელოდებიან ყველაზე ექსცენტრული თბილისელი მუსიკოსის, ნოშრევან თავხელიძის გამოჩენას ჩვენს სცენაზე.

თავიდანვე მოსალოდნელი იყო, რომ კვირა საღამო "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" ჩვენს ქალაქში მომრავლებული კონცერტებისგან განსხვავებული იქნებოდა. არაადგილობრივი მუსიკალური კოლექტივი ბრიტანული სცენის გამოცდილებით, ჯგუფის ბრიტანული მუსიკისადმი მიდრეკილება – ეს ყველაფერი "ბლასტის" კვირას დაგეგმილი კონცერტის მიმართ, ჩვენში გარკვეულ ინტერესს იწვევდა.

"თბილისში გამოსვლა აქამდეც გვინდოდა, მაგრამ ფინანსური საშუალება არ გვქონდა და არც გვეგულებოდა აქ დარბაზი, ან სცენა. ახლა სულ სხვაა", - ამბობს ჯგუფის ლიდერი, ნოშრევან თავხელიძე. "ბლასტის" წევრებმა თბილისში კონცერტის გამართვა შარშან შემოდგომაზე მანჩესტერში In The City-ს ფესტივალზე მოიფიქრეს, როდესაც "სოფთებთან" ერთად გამოვიდნენ სცენაზე. "მერე, ახალ წელს ვიყავი თბილისში ჩამოსული "აჭარა მიუზიკ ჰოლის" პრეზენტაციაზე და მივხვდი, რომ ღირდა ჩამოსვლა, სიტუაცია ძალიან მომეწონა, რადგანაც აქ ყველაფერი ევროპულ დონეზეა", - დაამატა "ნეშმა".

ნოშრევან თავხელიძე - ვიდრე აიწყვიტავდეს.

"ბლასტმა" თბილისში პირველი კონცერტის გამართვა ძველ მეგობრებთან ერთად გადაწყვიტა. საღამოს პირველი ნაწილი, ლეგენდარული "ბითლზის" რეპერტუარით, ბითლომანების ცნობილმა კოლექტივმა "ბლიცმა" დაიკავა. აუდიტორია ნელ-ნელა ვარდებოდა She loves you-ს; Please, please, please-ს თუ Yesturday-ს ფონზე; მწვერვალი კი იყო Come together, რომელიც "ბლიცისა" და "ბლასტის" დუეტმა მართლა ძალიან ენერგიულად შეასრულა. ალბათ, არ ვიქნები სუბიექტური თუ ვიტყვი, რომ სწორედ ეს ნომერი კონცერტის ყველაზე შთამბეჭდავი მონაკვეთი იყო. "ბლიცის" საკონცერტო გამოსვლის შემდეგ კონცერტის მეორე ნაწილამდე ჩართულმა მუსიკამ კი (Strokes, Blur...) აუდიტორია თანამედროვე ბრიტანული მუსიკის მოსასმენად შეამზადა.

ასეთი რეპერტუარი "ბლასტის" მუსიკოსებმა საკუთარი და ცნობილი ჯგუფების შემოქმედებიდან შეარჩიეს. პროცენტულად თუ განვსაზღვრავთ, "ბლასტმა" საკუთარი საკონცერტო პროგრამის 70 პროცენტი ცნობილ შემსრულებელთა ჰიტებით გააჯერა. ამ კონცერტით დავრწმუნდი, რომ ჯგუფი თავის წარმატებებსა და მიმზიდველობას მის ენერგიულ და ექსცენტრულ ლიდერს, ნეშს უნდა უმადლოდეს (თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ინსტრუმენტალისტებს პროფესიონალიზმს ვუწუნებ). კვირას ნოშრევანმა ამ კონცერტით საკუთარი დაბადების დღე აღნიშნა; თავის მხრივ, არც ქართულმა სტუმართმოყვარეობამ დააგვიანა და მალევე სცენაზე კლუბის ხელმძღვანელობის მომზადებული საჩუქარი, სანთლებიანი ტორტიც გამოჩნდა.

სცენაზე "ბლასტი" ტიპიური თანამედროვე ბრიტანული ჯგუფის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. აღარაფერს ვამბობ რეპერტუარზე, რომელიც თავისუფლად ჯდებოდა ბრიტპოპის ჩარჩოებში. იმ საღამოს სცენაზე ყველაზე გამორჩეული მოუსვენარი, იატაკზე დაწოლილი და სახეზე მაისურაფარებული ნეში იყო. განსაკუთრებული განწყობა შეიქმნა Inxs-ის, Blur-ისა თუ Suede-ის ჰიტებით. რაც მთავარია, აუდიტორია იმდენად კმაყოფილი ჩანდა კონცერტით, რომ იგი ერთნაირი ოვაციებით პასუხობდა როგორც "ბლასტის", ისე საყოველთაოდ ცნობილ ჰიტებს. ასე რომ, ნიადაგი მოსინჯულია – თბილისში ამ მუსიკას საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მსმენელი ჰყავს. ყოველ შემთხვევაში, იმდენი, რაც "ბლასტს" თავისი ჩანაფიქრის (ბრიტანული მუსიკის მინი-ფესტივალი) განსახორციელებლად ეყოფა. სხვათა შორის, როგორც გუშინ ვახო ბაბუნაშვილისგან შევიტყვეთ, "ბლასტი" და "სოფთები" საკუთარი იდეების შეჯერებას (მსგავს ფესტივალს Soft Eject-იც გეგმავდა) აპირებენ. შედეგად კი ივნისის დასაწყისში ერთ დიდ და საინტერესო მუსიკალურ ფესტივალს უნდა ველოდოთ.

ინიციატივას ხელოვნურად აფერხებენ

თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დაარსებას პრეზიდენტის ხელმოწერა სჭირდება

ნანა ბასილაშვილი

თბილისში თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დაარსება, აგერ უკვე რამდენიმე წელიწადია განუხორციელებელი პროექტების სიაშია. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმებს, რომლებიც მოსკოვში, პეტერბურგსა და პარიზში არსებობს, თბილისის მუზეუმიც შეემატებოდა, რომ არა ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, გაუგებარი, ინდიფერენტული დამოკიდებულება ზოგადად ხელოვნებისადმი. მაშინ როდესაც იდეის ინიციატორი (რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი ზურაბ წერეთელი), ადგილი (ყოფილი აბრეშუმის კომბინატი), საჭირო სახსრები და მაკეტიც კი დიდი ხანია არსებობს, მის განხორციელებას საშველი მაინც არ დაადგა. არადა, საამისოდ თითქოს ყველა პირობაა შექმნილი. და მაინც, ჩანაფიქრის სისრულეში მოყვანას ერთი დეტალიღა აკლია – დოკუმენტი, რომელიც რამდენიმე თვეა პრეზიდენტის ხელმოწერას ელის. ამას გარდა, არსებობს ვერსიები, რომ ყოფილი აბრეშუმის კომბინატის ტერიტორიაზე, სადაც ხელოვნების ცენტრი უნდა გაიხსნას, მავანი და მავანი სხვადასხვა სახის გასართობი ცენტრის (სამორინეების, რესტორნების და ა.შ.) დაარსებას ცდილობენ.

ამ საკითხთან დაკავშირებით გუშინ, სტუდენტური საბჭოს ხემძღვანელებმა, დათო ცუცქირიძემ და ანრი სამხარაძემ პრესკონფერენცია გამართეს. აკადემიის სტუდენტები ახლახანს მოსკოვიდან დაბრუნდნენ, სადაც ისინი ზურაბ წერეთელმა მიიწვია. ქართველი სტუდენტები მოსკოვისა და თბილისის ხელოვნების ინსტიტუტების სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით იმყოფებოდნენ. თუმცა, ამასთან ერთად, ანრი სამხარაძე და დათო ცუცქირიძე, წერეთლის ინიციატივით, თბილისში ხელოვნების ცენტრის დამაარსებლის წარმომადგენლებად მოგვევლინენ.

"აქ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნება, ესიამოვნება ეს ვინმეს თუ არა, ჩვენ შეგვწევს უნარი, რომ წინ აღვუდგეთ ბნელ პროცესებს", - აცხადებს ანრი სამხარაძე.

საპრივატიზაციო ნუსხაში გადაცემული, ყოფილი კომბინატის ხელოვნების მუზეუმად გადაკეთება, მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება, რაც პრეზიდენტი ხელს მოაწერს ამასთან დაკავშირებულ სპეციალურ საპროექტო ბრძანებულებას. რის შემდეგაც ყოფილ კომბინატსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურაბ წერეთელი თავის ჩანაფიქრს განახორციელებს. ამაში დახმარება კი აკადემიის სტუდკავშირის ხელმძღვანელებმა აღუთქვეს. სტუდენტებს, პირველ ყოვლისა, ახალგაზრდა ხელოვანთა მხარდაჭერის იმედი აქვთ. "ჩვენ ავიღეთ პასუხისმგებლობა და ამდენად მაქსიმალურ ზომებს მივიღებთ. ვფიქრობთ, რომ თბილისში კულტურული სავანის დასაარსებლად ახალგაზრდობა მხარში დაგვიდგება და ძალას არ დაიშურებს", - აცხადებს დათო ცუცქირიძე.

ყოფილი აბრეშუმის კომბინატი 90-იან წლებში თბილისის სამხატვრო აკადემიას გადაეცა. აკადემიის ბალანსზე არსებულ ტერიტორიაზე ინსტიტუტს კიდევ ერთი სასწავლო ცენტრი უნდა დაეარსებინა. შენობაში მომხდარი ხანძრის გამო (ხანძრის მიზეზი დღემდე არავინ იცის), ტერიტორია სრულიად გაპარტახდა, მის აღსადგენად საჭირო თანხები დღემდე ვერ გამოინახა. სამხატვრო აკადემიის ბალანსზე არსებულ ნაგებობაში, დღესდღეობით მხოლოდ რამოდენიმე ოთახი აღადგინეს. ამ ოთახებში ამჟამად ხის, ლითონისა და სხვა მასალის მხატვრული დამუშავების კათედრა ფუნქციონირებს. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დაარსების შემთხვევაში კი, 6 ათასი კვადრატული მეტრის შენობაში, ალბათ, ეს კათედრაც შენარჩუნდება, კიდევ უფრო გაფართოვდება და დიდი სასწავლო ცენტრიც შეიქმნება, აქვე იქნება საგამოფენო დარბაზები და მუზეუმები. ამას გვპირდებიან ზურაბ წერეთელი და მისი ახალგაზრდა წარმომადგენლები.

შეავსეთ ანკეტა და გამოგვიგზავნეთ

გთხოვთ, შეავსოთ გარკვევით. ბლანკი უფასოა.

სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2" არ არის ვალდებული, გაცნობოთ მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას შოუში "ხალხის პირისპირ". თქვენი შერჩევის შემთხვევაში, დაგიკავშირდებათ გადაცემის კოორდინატორი ამ ანკეტის შევსებით თქვენ ეთანხმებით შოუს "ხალხის პირისპირ" წესებსა და პირობებს.

ანკეტა გამოგვიგზავნეთ ფოსტით ან მოიტანეთ მისამართზე:

სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2",
ტელევიქტორინა "ხალხის პირისპირ",
ვაჟა-ფშაველას 45, 300077 თბილისი

კონკურსანტები ტელევიქტორინისთვის "ხალხის პირისპირ" შეირჩევიან ანკეტის საფუძველზე, ამიტომ გთხოვთ, ყურადღებით შეავსოთ ანკეტა.

სახელი და გვარი

ოჯახური მდგომარეობა:

დაქორწინებული, დაუქორწინებელი, გაყრილი, ქვრივი

მისამართი:

შვილები: (თუ გყავთ)

საფოსტო ინდექსი:

განათლება:

საშუალო, უმაღლესი, ტექნიკური

საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები:

პროფესია:

ასაკი:

სამუშაო ადგილი

დამხმარე კატეგორია: (მიუთითეთ კატეგორია, რომელშიც კარგად ერკვევით, შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი. მაგალითად, საფეხბურთო კლუბი "არსენალი" ან ევროპის ქვეყნების დედაქალაქები, ან 60-იანი წლების მუსიკა, და ა.შ.)

შინაური ცხოველები: (თუ გყავთ)

გთხოვთ, დააკრათ ახლანდელი ფოტოსურათის, სასურველია ზომით 3/4, თუ ამ ზომის ფოტოსურათი არ გაქვთ, შეგიძლიათ დააკრათ ნებისმიერი ზომის, რომელზეც მხოლოდ თქვენ ხართ გადაღებული. ფოტოსურათზე სახე გარკვევით უნდა ჩანდეს. გთხოვთ, ფოტოსურათს უკან მიაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი.

თქვენი ინტერესები და ჰობი:

შეხვედრიხართ თუ არა, პირადად, ცნობილ ადამიანს? ვის, სად და როდის?

როგორ გაატარებდით თქვენს იდეალურ დასვენების დღეს?

გიყვართ თუ არა მოგზაურობა? (თუ გიმოგზაურიათ საქართველოს გარეთ და სად?)

არჩევანი რომ გქონდეთ, რომელ ცნობილ ადამიანთან ისურვებდით შეხვედრას, სად წახვიდოდით მასთან ერთად და რატომ?

რომელი სატელევიზიო გადაცემები მოგწონთ და რატომ?

არჩევანი რომ გქონდეთ, სად წახვიდოდით სამოგზაუროდ და რატომ?

რომ შეგეძლოთ მხოლოდ ერთი რამის შეცვლა საკუთარ გარეგნობასა ან ხასიათში, რას შეცვლიდით და რატომ?

რომელია თქვენი საყვარელი მწერალი და საყვარელი ლიტერატურული ნაწარმოები?

გაქვთ თუ არა მიზანი, რომლის მიღწევასაც ოცნებობთ?

რომ შეგეძლოთ მხოლოდ ერთი ნატვრის ასრულება, რას ინატრებდით და რატომ?

როგორი მუსიკა გიტაცებთ და თავად გაქვთ თუ არა მუსიკალური ნიჭი?

მიგიღწევიათ ან გაგიკეთებიათ თუ არა ისეთი რამ, რითაც ამაყობთ?

თქვენი აზრით, რომელ ზღაპრულ პერსონაჟს ჰგავხართ ყველაზე მეტად და რატომ?

რა ჟანრის ფილმები მოგწონთ და რომელია თქვენი საყვარელი ფილმები?

გაქვთ ან გქონიათ თუ არა რაიმე მეტსახელი? კონკრეტულად რა?

ფილმი რომ გადაეღოთ თქვენზე, რომელი ცნობილი მსახიობი შეასრულებდა თქვენს როლს?

გამოსულხართ თუ არა ტელევიზიით? (თუ კი, როდის და რა ამპლუაში?)

გაქვთ თუ არა უჩვეულო ნიჭი? (მაგალითად, შეგიძლიათ თუ არა სტვენით ბეთჰოვენის "მთვარის სონატის" შესრულება, ან ასკინკილით მარათონული დისტანციის გავლა?)

ყველაზე უხერხული სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში:

რატომ გინდათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს თამაშში?

უჩვეულო ან საინტერესო რამ თუ გადაგხდენიათ თავს? კერძოდ რა?

ყველაზე ცუდი სამუშაო თქვენს ცხოვრებაში:

დღეს რომ მოგცენ 2000 ლარი, რას გააკეთებდით?

რონალდო „ინტერს" ებოდიშება

გასული წლის ზაფხულის სატრანსფერო სეზონის ყველაზე ხმაურიანი ტრანსფერი ბრაზილიური შტრიხებით გამოირჩეოდა - რივალდომ და რონალდომ ქვეყნები გაცვალეს: ერთი ესპანეთიდან იტალიაში გადავიდა, მეორე კი - პირიქით. თუ რივალდო თითქმის იძულებული იყო "ბარსელონა" დაეტოვებინა და "მილანში" წასულიყო, რონალდოს "ინტერიდან" "რეალში" გადასვლამ მილანელ ტიფოზებს ძალიან დასწყვიტა გული და "ფენომენს" მოღალატე უწოდეს.

"რეალში" გადასვლით კმაყოფილი და ბედნიერი რონალდო თავიდან დიდად წუხდა იმაზე ფიქრით, რას ამბობენ ჩემზე "ინტერის" გულშემატკივრებიო, მაგრამ როცა მადრიდში ისე ვერ მოეწყო, როგორც უნდოდა და "სამეფო კლუბის" თავკაცმა ვინსენტე დელ ბოსკემ სულაც ეგოისტი უწოდა, "რონის" მასზე ფანატიკურად შეყვარებული მილანელები გაახსენდა და "ინტერის" ფანებსა და ხელმძღვანელობას დაგვიანებული მადლობა გადაუხადა.

"იმედი მაქვს, "ინტერთან", ბოლოს და ბოლოს, მშვიდობას დავამყარებ. მილანში თამაში ჩემი ცხოვრების ერთი ლამაზი ეპიზოდი იყო, რომელიც, სამწუხაროდ, უსიამოვნოდ დასრულდა. მადლობას ვუხდი "ინტერის" ტიფოზებს და ხელმძღვანელობას იმ სიყვარულისა და ყურადღებისთვის, რომელიც ჩემს მიმართ გამოიჩინეს, როცა ტრავმა მქონდა და მოედანზე ვერ გავდიოდი. ძალიან მინდა, ჩემს ყოფილ კლუბთან მომხდარი ყველა უსიამოვნება დავივიწყო და "ინტერზე" მხოლოდ კარგი მოგონებები დამრჩეს", - მშვიდობისკენ მოუწოდა "ინტერის" ფანებს "რონიმ".

სკანდალური დერბი გელზენკირხენში

რას წარმოიდგენდა დორტმუნდის "ბორუსიას" გოლკიპერი, იენს ლემანი, რომ "შალკესთან" მატჩში არბიტრი საკუთარი გუნდის ფეხბურთელის გამო გაისტუმრებდა გასახდელში!

რაინ-ვესტფალური დერბი თავიდანვე დარამატულად წარიმართა. 37-ე წუთზე აგალი და დედე ერთმანეთს წაეკიდნენ და მსაჯმა "შალკეს" ფეხბურთელს წითელი ბარათი უჩვენა. ამ დროისთვის გელზენკირხენელები 2:0-ს იგებდნენ, აგალის გაძევების შემდეგ კი სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. "ბორუსიამ" ანგარიში გაათანაბრა და დორტმუნდელებს მატჩის მოგების პრეტენზიაც კი გაუჩნდათ, მაგრამ...

მე-80 წუთზე კაცნაკლულმა მასპინძლებმა სახიფათო შეტევა წამოიწყეს. "შალკეს" პოლონელი კაპიტანი, ტომაშ ვალდოხი, იოლად გასცდა დორტმუნდელთა ბრაზილიელ მარსიო ამორუზოს და კინაღამ გოლი გაუტანა იენს ლემანს. გაცოფებული ლემანი კარიდან გამოვარდა და ამორუზოს საქმის გარჩევა დაუწყო, - რატომ ყურადღებით არ ხარო. ბრაზილიელი ლემანს იქით შეედავა. მსაჯმა კი "ბორუსიას" გოლკიპერი მეორე ყვითელი ბარათით "დაასაჩუქრა"...

გაოგნებული ლემანი მეორე დღეს ამაოდ იმართლებდა თავს, - ისეთი არაფერი დამიშავებია, მსაჯს ყვითელი ბარათი მოეცაო და გუნდს ბოდიშს უხდიდა ღალატისთვის. ლემანი ყველამ გაამტყუნა. ერთადერთი, ვინც "ბორუსიას" გოლკიპერს მხარი დაუჭირა, იყო "ბაიერნის" მეკარე ოლივერ კანი, რომელიც არაერთხელ გაუგდიათ მოედნიდან გრძნობების საჯაროდ გამოხატვის გამო...

ინგლისში თამაშზე კლუივერტიც ოცნებობს

როგორც ჩანს, ინგლისურ "პრემიერ-ლიგაში" თამაში ყოველი ფეხბურთელის სანუკვარი იცნებაა. ნისლიან ალბიონზე გადაბარგების სურვილი სულ უფრო მეტ ფეხბურთელს იპყრობს. გამონაკლისი არც "ბარსელონას" ჰოლანდიელი თავდამსხმელი პატრიკ კლუივერტია. გასულ შაბათს კლუივერტმა ინგლისურ რადიოსადგურ BBC-ს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც "პრემიერ-ლიგაში" თამაშის სურვილი გამოთქვა. "ბარსელონაში კარგად ვგრძნობ თავს, თუმცა, შესაძლოა, ერთ მშვენიერ დღეს სხვა კლუბში გადავიდე. თუ ასე მოხდება, ინგლისში ვისურვებდი თამაშს. პირველ ყოვლისა, ინგლისელი გულშემატკივრების გამო. არაერთხელ მითამაშია ინგლისში ადგილობრივი გუნდების წინააღმდეგ. ინგლისელი გულშემატკივრები, მართლაც, განუმეორებლები არიან. ესპანეთში სხვაგვარად არის. აქ არაფერს გპატიობენ. ესპანეთში ფეხბურთელები აუტანელი წნეხის ქვეშ ვართ, ინგლისში კი სულ სხვა სიტუაციააა", - ამბობს კლუივერტი. ჰოლანდიელმა "ბარსელონაში" მიმდინარე მოვლენებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მისთვის ძალიან ძნელი იყო გუნდიდან ვან გაალის წასვლა, რადგან მასთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს.

ისტორიული ფოტო

ეს იყო 30 წლის წინათ...

1973 წლის 25 ივნისი, მონტევიდეო. მსოფლიოს 1930 წლის ჩემპიონი, ლეგენდარული ურუგვაელი ფეხბურთელი ვიქტორ როდრიგეს ანდრადე.

ფეხბურთი

შუშაკი წარსული შეკრებით კმაყოფილია და მომავლისკენ იყურება

მიხეილ აბაიშვილი

გუშინ თბილისის "დინამოს" მთავარმა მწვრთნელმა, ივო შუშაკმა, დიღმის საწვრთნელ ბაზაზე გამართა პრესკონფერენცია, რომელიც "დინამოს" მიერ ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ხორვატიაში ჩატარებულ საწვრთნელ შეკრებას მიეძღვნა. შეკრებების თაობაზე "24 საათი" ოპერატიულად გაწვდიდათ ინფორმაციას. რამდენიმე დღის წინ შუშაკთან ჩაწერილი ექსკლუზიური სატელეფონო ინტერვიუც შემოგთავაზეთ, თუმცა, პრესკონფერენციაზე მწვრთნელმა რამდენიმე ახალ გარემოებასაც გაუსვა ხაზი.

შეკრების შედეგებით მთავარი მწვრთნელი კმაყოფილი დარჩა. მისი თქმით, "დინამოს" თითოეულმა ფეხბურთელმა, როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური თამაშის თვალსაზრისით, საგრძნობლად გაიუმჯობესა ფიზიკური კონდიციები და აიმაღლა ტექნიკურ-ტაქტიკური მომზადების დონე. შუშაკი განსაკუთრებით გაახარა იმ ფაქტმა, რომ მისმა გუნდმა გაცილებით სწრაფად დაიწყო თამაში და რთულ ტექნიკურ ელემენტებს მაღალ ტემპში ასრულებს. ეს კი თანამედროვე ფეხბურთის უმთავრესი მოთხოვნაა. "სამწუხაროდ, საქართველოს ჩემპიონატისა და თასის თამაშებში ასეთ ტემპში მოთამაშე გუნდებს ვერ შეხვდებით. ამიტომ, ევროპულ ფეხბურთს რომ არ ჩამოვრჩეთ, ასეთი შეკრებები გვჭირდება", - აღნიშნა შუშაკმა. მისივე თქმით, "დინამომ" ხორვატიაში გამართულ საკონტროლო მატჩებში დაამტკიცა, რომ საკმაოდ მიუახლოვდა საშუალო ევროპულ დონეს. ამაზე მეტყველებს ორი გამარჯვება ისეთ ძლიერ გუნდებთან, როგორებიცაა ხორვატიის ჩემპიონატში მე-4 ადგილზე მყოფი "ციბალია" და იუგოსლავიის, შემდეგ კი ხორვატიის თხუთმეტგზის ჩემპიონი, სპლიტის "ჰაიდუკი".

"ჰაიდუკთან" მატჩამდე "დინამო", შიროკი ბერეგის ოთხთა ტურნირის ფინალში, ზაგრების "დინამოსთან" დამარცხდა - 2:4. თუმცა, ამ მარცხშიც ჭკუის სასწავლი გაკვეთილი მიიღო. "ფეხბურთელებთან ერთად ვნახეთ ამ მატჩის ვიდეოჩანაწერი, განვიხილეთ მასში დაშვებული შეცდომები და "ჰაიდუკთან", რომელიც სიძლიერით არ ჩამოუვარდება ზაგრების "დინამოს", გაცილებით უკეთ ვითამაშეთ. ეს გუნდი თავის მოედანზე დავამარცხეთ", - განაცხადა მწვრთნელმა.

12 თებერვალს საქართველოს ეროვნულმა და ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდებმა ამხანაგური მატჩები გამართეს მოლდოველებთან.

პრესკონფერენციაზე.

საქართველოს ნაკრები გუნდების მწვრთნელებმა "დინამოდან" ერთბაშად 13 ფეხბურთელი გამოიძახეს. "ლეგიონერები არ გამოიძახეს. ასე რომ მომხდარიყო, შესაძლოა, ჩემი გუნდიდან ნაკრებში ნაკლები ფეხბურთელი მიეწვიათ. მიუხედავად ამისა, "დინამოდან" 13 ფეხბურთელის გამოძახება იმის დადასტურებაა, რომ ეს მოთამაშეები, 100 პროცენტით მზად თუ არ არიან სანაკრებო დონეზე სათამაშოდ, ამის პოტენციალი მაინც აქვთ. ეს იმას ადასტურებს, რომ სწორ გზას ვადგავართ", - თვლის ივო შუშაკი.

გამორიცხული არ არის, რომ "დინამოს" რამდენიმე ფეხბურთელი სხვა ქართულ კლუბებში გაანათხოვრონ. თუმცა, როგორც ხორვატმა სპეციალისტმა განაცხადა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კლუბი რომელიმე ფეხბურთელის გაყიდვას აპირებს და ის 25 ფეხბურთელი, რომელიც ხორვატიაში იყო, ძირითადი გუნდის წევრად ითვლება. "გუნდის ძირითად შემადგენლობაში გარანტირებული ადგილი არ არსებობს. არავის მივცემ უფლებას, "დინამოს" მაისურა ჩაიცვას და, მინდორზე გასულმა, სული და გული არ ჩადოს თამაშში. თუმცა, მეორე მხრივ, ფეხბურთელს არ შევრისხავ მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთ კონკრეტულ მატჩში თამაში არ მისდის. თითოეულმა მოთამაშემ კარგად იცის, რომ ყველა პოზიციაზე დიდი კონკურენციაა და, შესაბამისად, მოდუნების უფლება არა აქვს", - კატეგორიულია "დინამოს" მწვრთნელი.

ივო შუშაკს დიდი სურვილი ჰქონდა, ყოფილი ტორპედოელი, ახლა კი მოსკოვის "ლოკომოტივის" ფეხბურთელი, მალხაზ ასათიანი თავის კლუბში ეხილა, მაგრამ ქუთაისელებმა ასათიანი არ დათმეს და რუსეთის ჩემპიონატში გაუშვეს. ჩაშლილმა ტრანსფერმა "დინამოს" ხელმძღვანელობას გუნება სულაც არ გაუფუჭა და კვლავაც ფიქრობს ახალი ფეხბურთელების გადაბირებაზე. "ჩვენ მუდამ ვეძებთ ტალანტებს როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. მართალია, ახლა მაღალი დონის ფეხბურთელები გვყავს, მაგრამ ერთ ადგილას გაჩერება და მხოლოდ არსებული კადრების იმედად ყოფნა ნებისმიერი გუნდისთვის დამღუპველია. მით უმეტეს, თუ გუნდს სერიოზული ამბიციები აქვს. "დინამო" ასეთი გუნდია. ამ ეტაპზე ერთი მიზანი გვაქვს: დავიბრუნოთ დაკარგული ჩემპიონობა და გავიმარჯვოთ საქართველოს თასის ტურნირში. ამის შემდეგ უფრო სერიოზულ მიზანს უნდა შევეჭიდოთ და ამ დროს გუნდს გაძლიერება ნამდვილად არ აწყენს", - წინ იყურება შუშაკი.

ბოლოს გაცნობებთ, რომ "დინამო" საქართველოს თასის მეთექვსმეტედფინალის მატჩს დღეს გამართავს მცხეთაში, ადგილობრივ გუნდთან. საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი 14 მარტს დაიწყება.

ჩემპიონთა ლიგა

დიმიტრი ობოლაძე

კალაძე 25 წლის ხდება

დღეს გაიმართება UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეორე ეტაპის მორიგი მატჩები. ყველაზე მშვიდად კარლო ანჩელოტის "მილანია" - იტალიელებს სამი თამაშის შემდეგ ცხრა ქულა აქვთ და, რთული კალენდრის მიუხედავად (ორი გასვლა და საშინაო მატჩი დორტმუნდელებთან), თუ სასწაული არ მოხდა, მეოთხედფინალში უნდა გავიდნენ. დიდ ინტერესს იწვევს მატჩი გერმანიაში, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან უშუალო კონკურენტები - "ბორუსია" და "რეალი". მორიგი სასწაულის მოლოდინშია შვეიცარიელი გულშემატკივარი ("ბაზელისგან" ყველაფერია მოსალოდნელი) და, რა თქმა უნდა, "დელე ალპე", სადაც დაუძინებელი მტრები არკვევენ ურთიერთობას.

C ჯგუფი

ბორუსია - რეალი
ლოკომოტივი - მილანი

ჯგუფი C		თ	მ	ფ	წ	ბ.ბ.	ქ
1	მილანი	3	3	0	0	30	9
2	რეალი	3	1	1	1	44	4
3	ბორუსია	3	1	0	2	34	3
4	ლოკომოტივი	3	0	1	2	35	1

რუსები გაყინულ მოსკოვში "მილანს" მასპინძლობენ. ანჩელოტიმ სახლში დატოვა ტრავმირებული უკრაინელი ანდრეი შევჩენკო და მის ნაცვლად, დიდ ხნის შესვენების შემდეგ, განაცხადში შეიყვანა არგენტინელი ფერნანდო რედონდო. იტალიელებს ტრავმების მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვთ - დაშავებულთა სიაში, უკრაინელის გარდა, არიან შამოტი, ამბროზინი, როკი ჟუნიორი და ტომას ჰელვეგი. მათ არც სერია A-ს უკანასკნელ ტურში უთამაშიათ. რაც შეეხება კალაძეს, ის და მისი თანაგუნდელები იოლად გადაურჩნენ ტორინოს პოლიციის მიერ გამოყენებულ მომწამვლელ აირს და ქართველი ფეხბურთელი მოედანზე გავა. ანჩელოტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკანასკნელ ვარჯიშზე მსუბუქად დაიტვირთნენ ამბროზინი და ჰელვეგი. ტრავმა მოიშუშა ნესტამ, რომელმაც დასვენების მიზნით უკანასკნელი ვარჯიში გამოტოვა. არანაკლებ სერიოზული პრობლემები აქვს რუს რკინიგზელთა მთავარ მწვრთნელს. მილანის მატჩში ტრავმა მიიღო რუსლან პიმენოვმა. დაშავებულები არიან ჯეიმს ობიორა და ჰულიო სეზარიც. თუმცა, არის კარგი ამბავიც - კვლავ მწყობრშია ვადიმ ევსეევი, რომელიც, სავარაუდოდ, ძირითად შემადგენლობაში იქნება. საინტერესოა მატჩისწინა განწყობა. რუსები, რომელთა ამბიცია "რეალთან" ბერნაბეუზე ფრედ დამთავრებული შეხვედრის შემდეგ გაიზარდა, თვლიან, რომ დღეს სამი ქულის მოპოვება სავსებით რეალურია. "აუცილებლად ბოლომდე ვიბრძოლებთ, - განაცხადა მეკარე ოვჩინიკოვმა, რომელმაც შესანიშნავად ითამაშა პირველ მატჩში, - მილანელთა დამარცხება შეიძლება. ბოლომდე ბრძოლა და ცოტა იღბალია საჭირო". დაბოლოს: ამ მატჩის დირექტორია საფეხბურთო კლუბ თბილისის "დინამოს" მმართველი დირექტორი დავით პეტრიაშვილი, რომელიც გუშინ გაემგზავრა მოსკოვში. მატჩის მონაწილე კიდევ ერთი ქართველი, კახა კალაძე, ზეგ 25 წლის ხდება. მეოთხედფინალის საგზური საუკეთესო საჩუქარი იქნება მისთვის. გაცილებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა მეორე მატჩი. "ბორუსია", საკუთარ მოედანზე, მადრიდელებს მასპინძლობს. ამ ორ გუნდს, ევროპულ ასპარეზზე, ერთად, 499 მატჩი აქვს ჩატარებული და დღეს საიუბილეო, მე-500 იქნება. დღევანდელი შეხვედრა შეიძლება სარეკორდოც აღმოჩნდეს. "რეალის" თავდამსხმელს, რაულს, ჩემპიონთა ლიგაში 39 გოლი აქვს გატანილი და დღეს, წარმატების შემთხვევაში, ის გახდება პირველი, ვისაც 40 გოლი ექნება გატანილი. რაულმა თავისი პირველი გოლი 1995 წლის 18 ოქტომბერს, უნგრეთის "ფერენცვაროშის" კარში გაიტანა. კარიერის განმავლობაში ექვსი "დუბლი" შეასრულა, დანარჩენ შემთხვევებში კი თითო გოლი გაჰქონდა მეტოქეების კარში, რომელთა შორის ყველაზე მეტად ინგლისის გუნდები დაიჩაგრნენ. 25 წლის მადრიდელმა ამ ქვეყნის გუნდების კარში 5 გოლი გაიტანა. საინტერესოა კიდევ ერთი მონაცემი: დღემდე "რეალს", ევროპულ საკლუბო ტურნირებში, 199 მატჩი აქვს მოგებული და, დორტმუნდში გამარჯვების შემთხვევაში, ეს ციფრი 200-მდე დამრგვალდება. მადრიდელები ოპტიმალური შემადგენლობით ჩავიდნენ გერმანიაში. რაც შეეხება ზამერის გუნდს. ცნობილია, რომ ვერ ითამაშებენ დიდი ხნის წინ დაშავებული ატო ოდო, ჰუან რამოს ფერნანდესი. ტრავმირებულია ჰეიკო ჰერლიჰი. ოჯახური მდგომარეობის გამო ვერ ითამაშებს იორგ ჰეინრიჰი. ასე რომ, მასპინძლებს სერიოზული პრობლემები ექნებათ. ზამერს კარგად ესმის, რომ, შესაძლოა, ეს მისი გუნდისთვის უკანასკნელი შანსია. "თუ მეოთხედფინალში თამაში გვინდა, სწორედ დღეს უნდა მოვიგოთ, - განაცხადა ზამერმა, -პრობლემების მიუხედავად, მწამს, რომ ჩემს გუნდს შეუძლია სამი ქულის მოპოვება. თუმცა, იმასაც ვაღიარებ, რომ "რეალი" შემადგენლობით მსოფლიოს უძლიერესი კლუბია".

სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი-2 23 საათსა და 45 წუთზე გთავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს დორტმუნდიდან.

D ჯგუფი

იუვენტუსი - მანჩესტერი
დეპორტივო - ბაზელი

ჯგუფი D		თ	მ	ფ	წ	ბ.ბ.	ქ
1	მანჩესტერი	3	3	0	0	72	9
2	იუვენტუსი	3	1	1	1	74	4
3	ბაზელი	3	1	0	2	27	3
4	დეპორტივო	3	0	1	2	25	1

ლა კორუნიელთა მწვრთნელს შეუძლია იამაყოს. ირურეტამ თავისი რიგით მეხუთასე მატჩი ჩაატარა პრიმერადივიზიონში. გუნდმა მას საოცარი საჩუქარი მიუძღვნა. "დეპორტივომ", შორეული 1953 წლის შემდეგ პირველად, 6 უპასუხო გოლი გაიტანა მეტოქის, ამჯერად "ალავესის" კარში. ირურეტა, ყველა დროის ესპანელ მწვრთნელთა შორის, მესამე ადგილზეა. მასზე მეტი მატჩი ჩაუტარებიათ ლეგენდარულ ლუის არაგონესს (709) და მოგელ მუნიოსს (601). იმ შეხვედრაში ჰეთ-თრიკი შეასრულა დიეგო ტრისტანმა, რაც იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ თავდამსხმელთა შორის კონკურენცია კვლავაც გრძელდება. სპეციალისტთა აზრით, დღეს უდავო ფავორიტი "დეპორტივოა". ესპანეთში თვლიან, რომ შვეიცარიელები დიდი ანგარიშით წააგებენ. საპირისპირო განწყობაა "ბაზელის" რიგებში. შვეიცარიელი "ჯაშუში", რუედი ზბინდენი, დაესწრო "დეპორტივოსა" და "ალავესის" შეხვედრას. კრისტიან გროსმა დასკვნები გამოიტანა. "ფავორიტი, რა თქმა უნდა, "დეპორტივოა", - განაცხადა მწვრთნელმა, - ისევე როგორც ჩვენ ვითვლებოდით ფავორიტად წინა მატჩში. დაუწერელი კანონია - მასპინძელს გამარჯვების მეტი შანსი აქვს. მხოლოდ ამიტომ მგონია, რომ ფავორიტები ესპანელები არიან. არ დაგავიწყდეთ, რომ "ბაზელი" პირველი გუნდია შვეიცარიიდან, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის მეორე ეტაპზე გააღწია".

დაბოლოს, ამბავი, რომელიც ძველია. ოლდ ტრაფორდზე დამარცხების შემდეგ ტურინის "იუვენტუსმა" რევანში უნდა აიღოს და კიდევ ერთხელ სცადოს, პრესტიჟი აღუდგინოს იტალიურ ფეხბურთს. ლიპის გუნდმა უკანასკნელი მატჩი 3:1 მოუგო "კომოს". შემადგენლობა, ცნობილი მიზეზების გამო, არც ამჯერად ყოფილა ოპტიმალური. დელ პიეროს და ტუდორს ტრავმის გამო არ უთამაშიათ, დევიდსი, ტურამი, ძამბროტა და ბუფონი ისევ გრიპის ვირუსს ებრძვიან. შემადგენლობას დაუბრუნდა ანტონიო კონტე და მისმა გუნდმა მიმდინარე სეზონის მერვე გასვლითი მატჩი მოიგო. ფერგიუსონის გუნდს, შემადგენლობის მხრივ, პრობლემები არა აქვს, თუ არ ჩავთვლით პოლ სქოულზის უმნიშვნელო ტრავმას. დღევანდელი მატჩი უფრო მნიშვნელოვანია "იუვენტუსისთვის". ლიპის გუნდს მხოლოდ მოგება სჭირდება. თუმცა, შედეგის მიუხედავად, ჯგუფის მთავარ ფავორიტებად მაინც ინგლისელები და იტალიელები რჩებიან.

რაგბი

კავკასიური ოვალური წრე

პაატა თოთაძე

გუშინ თბილისს საქმიანი ვიზიტით ესტუმრნენ FIRA-AER-ის ხელმძღვანელები. ორგანიზაციის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ ბაკესა და ევროპის რაგბის განვითარების მენეჯერის, რობერ ანტონენის სტუმრობის მიზეზი კავკასიაში რაგბის განვითარებაა.

FIRA-AER-ი ევროპული რაგბის (ბობოლა ექვსეულის გარდა) საქმეებს განაგებს. ამ ორგანიზაციის ეგიდით ტარდება ევროპის ერთა თასიც. კავკასიის რეგიონში რაგბი, ფაქტობრივად, მხოლოდ საქართველოშია განვითარებული. FIRA-AER-საც დიდი სურვილი ჰქონია, ევროპული რაგბის ფერხულში სომხეთი და აზერბაიჯანი ჩართოს. ამისთვის დღეს ბაკე და ანტონენი ერევანში გაემგზავრებიან. ვიზიტი ორდღიანი იქნება, იქიდან კი სტუმრები ისევ თბილისში დაბრუნდებიან და ჩვენი რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობას შეხვდებიან. თბილისშივე გაიმართება მათი შეხვედრა აზერბაიჯანული რაგბის ხელმძღვანელებთან. როგორც ჟან-კლოდ ბაკემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, საქართველო კავკასიაში რაგბის განვითარების პლაცდარმი უნდა გახდეს. გარდა იმისა, რომ FIRA-AER-ის მიზანი სომხეთსა და აზერბაიჯანში რაგბის განვითარებაა, ამ ორგანიზაციას საქართველოსთან დაკავშირებითაც დიდი გეგმები აქვს. ბაკეს თქმით, ორგანიზაცია ქართულ მხარეს კვალიფიციური მწვრთნელებისა და არბიტრების მომზადებაში დაეხმარება. “ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ რაგბის უჭირს. ამიტომ ყველანაირად შევეცდებით, დავეხმაროთ მას. ეს დახმარება სამეტაპიანი იქნება. პირველ ეტაპზე ახალგაზრდულ გუნდებს მივხედავთ, მეორე და მესამე ეტაპები კი მწვრთნელებისა და არბიტრების მომზადებას ისახავს მიზნად”, - აღნიშნა რობერ ანტონენმა. საუბარი შეეხო მეორე ნაკრების ჩამოყალიბებასაც. მოგეხსენებათ, ექვსი ერის მატჩებს წინ უსწრებს ამ ქვეყნების მეორე ნაკრებთა შეხვედრები. ბუნებრივია, ეს ხელს უწყობს ნაკრების კანდიდატთა შერჩევას და მათი სათამაშო დონის ამაღლებას. რობერ ანტონენის თქმით, ასეთი რამის გაკეთება მათ ევროპის ერთა თასზეც სურთ, თუმცა, ამას ამ ქვეყნების რაგბის კავშირთა ხელმოკლეობა უშლის ხელს – ორი გუნდის შენახვა, შეკრებაზე წასვლა თუ მატჩისთვის გადაადგილება ძალიან ძვირი სიამოვნებააო.

ანტონენი და ბაკე თბილისის აეროპორტში.

კალათბურთი

პეიტონმა მე-1000 მატჩი ახალ კლუბში ჩაატარა

NBA. რეგულარული ჩემპიონატი.

შაბათი: *დეტროიტი - ჰორნეტსი 91:93, მაიამი - ჩიკაგო 100:90, ჰიუსტონი - მემფისი 93:82, სან-ანტონიო - ინდიანა 105:96, იუტა - დენვერი 99:89, პორტლენდი - მილუოკი 90:93, კლიპერსი - ატლანტა 87:89.*

კვირა: *ვაშინგტონი - დალასი 101:106 ო.ტ. ნიუ ჯერსი - ორლანდო 105:113, მინესოტა - ფინიქსი 99:97, ფილადელფია - კლივლენდი 116:103, გოლდენ სტეიტი - ატლანტა 115:93, საკრამენტო - ნიუ-იორკი 99:92, ლეიკერსი - სიეტლი 106:101.*

ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში კვირის უმთავრესი მოვლენა "სიეტლ სუპერსონიქსისა" და "მილუოკი ბაქსს" შორის მომხდარი გაცვლაა. გარი პეიტონი მილუოკში გადაბარგდა. "სიეტლმა" კი რეი ალენი მიიღო, მაგრამ ამ გაცვლას ტრადიციული სკანდალის გარეშე არ ჩაუვლია. პეიტონი შემთხვევას არ უშვებს ხელიდან, რომ ყოფილი კლუბის ხელმძღვანელობას კბილი არ გაჰკრას. ამ გაცვლაში ის "სიეტლის" მენეჯმენტსა და კლუბის მფლობელს, ჰოვარდ შულცს ადანაშაულებს.

გამოცდილი გამთამაშებელი მიიჩნევს, რომ "მილუოკში" მისი გადასვლა კლუბის მუშაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და პრესკონფერენციაზე კლუბის ხელმძღვანელთა მისამართით საყვედურით სავსე რეპლიკებს ანთხევს. ერთი დღით ადრე კი შულცმა განაცხადა, რომ რეი ალენის მოსვლით კლუბმა, როგორც იქნა, ნამდვილი ლიდერი შეიძინა და ამ სიტყვებით მკაფიოდ მიანიშნებს, რომ გარი პეიტონი "სიეტლში" ასეთად არ მოიაზრებოდა. ამასთან, გაცვლის შესახებ მოთამაშემ პრესით შეიტყო.

"აი, ასე მუშაობენ სიეტლში, - დაიჩივლა პეიტონმა, - ვიცოდი, რომ გაცვლის შესახებ არ შემატყობინებდნენ. "სიეტლის" შეფები პირად საქმეებში ერევიან და ისლა დამრჩენია, მეც ამითვე ვუპასუხო". შულცის შესახებ კი პეიტონმა მოკლედ მოჭრა: "ის მხოლოდ ლაპარაკობს და ამით ყველაფერი მთავრდება. შულცი ერთი წლის წინათ ჩაუდგა კლუბს სათავეში და ჰგონია, კალათბურთის შესახებ ყველაფერი იცის. მე კი მიმაჩნია, რომ შულცმა არაფერი არ იცის". აქვე პეიტონი პატივისცემით იხსენებს სიეტლელ გულშემატკივრებს, ვინც მას ბოლომდე მხარში დაუდგა.

პეიტონი "მილუოკში" მაშინ გადავიდა, როცა გუნდმა ზედიზედ 4 მატჩი წააგო. მათ შორის "სიეტლთანაც" (კლუბმა ანტირეკორდი დაამყარა - 58 ქულით), მაგრამ ამის გამო მცველი დეპრესიაში არ ვარდება. "მე აქ იმისთვის არ ჩამოვსულვარ, რომ მღელვარებისგან ხესავით გავშეშდე. უბრალოდ, კალათბურთს ვითამაშებ. ახალი მაისურის მორგება ყოველთვის უჩვეულოა, მაგრამ კლუბს წვრთნის ჯორჯ კარლი, რომელიც 7-8 წლის განმავლობაში ჩემი მწვრთნელი იყო. ასე რომ, ყველაფერი რიგზეა". პეიტონი ზაფხულში კლუბთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებას აპირებს. მანამდე კი გამოცდილი მცველი შესანიშნავად ჩაება თავისი კლუბის ფერხულში და შაბათს პორტლენდში მოედანზე საუკეთესო იყო. პეიტონის ანგარიშზე 22 ქულა და 9 შედეგიანი გადაცემაა, რითაც განაპირობა კიდეც "მილუოკის" პირველი გამარჯვება ბოლო 5 მატჩში.

ტიმ დანკანს კი დალასელმა მაიკლ ფინლიმ კინაღამ თვალი ამოსთხარა, მაგრამ სანანტონიოელი გიგანტი შაბათს "ინდიანას" წინააღმდეგ სათამაშოდ მაინც გამოვიდა და 22 ქულასა და 10 მოხსნას 5 ბლოკ-შოტიც დაუმატა, რითაც ლომის წილი დაიდო "სპერსის" გამარჯვებაში.

გულშემატკივართა ყურადღება კი მიპყრობილი იყო ვაშინგტონისკენ, სადაც რეგულარული ჩემპიონატის ლიდერს, "დალასს", ოვერტაიმი დასჭირდა მაიკლ ჯორდანის "უიზარდსის" დასამარცხებლად. ჯორდანი ამ მატჩში გუნდს 30 ქულით შეეწია, ისევე როგორც სტეკჰაუზი, მაგრამ დალასური კვარტეტი - ნოვიცკი (29+10 მოხსნა), ფინლი (24), ნეში (22+10 გადაცემა) და ვან ექსელი (11) ამჯერადაც მოწოდების სიმაღლეზე იყო.

ტრეისი მაკგრეიდის ბენეფისად იქცა კვირის მატჩი "ნიუ-ჯერსი ნეთსსა" და "ორლანდო მეჯიკს" შორის. ამ ბრძოლას, პირობითად, კიდ-მაკგრეიდის პაექრობა უწოდეს. არც შემცდარან - ჯეისონ კიდის ანგარიშზე 26 ქულა, 11 მოხსნა და 15 გადაცემაა. ტრეისი მაკგრეიდის დამსახურებამ კი ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა - 46 ქულა, 10 მოხსნა და 13 გადაცემა.

რაც შეეხება ქართველ ლეგიონერებს, “იუტაში” ცქიტიშვილმა 12 წუთში 2 ქულას, თითო გადაცემასა და მოხსნას მოუყარა თავი, ხოლო მაიამელი სტეფანიას მონაგარი კიდევ უფრო უფერულად გამოიყურება - მხოლოდ 3 მოხსნა.

პეიტონი მეათასედ გავიდა მოედანზე.

აღმოსავლეთი კონფერენცია

ატლანტიკის დივიზიონი

ნიუ-ჯერსი	37	20	64.9
ბოსტონი	31	24	56.4
ფილადელფია	31	24	56.4
ორლანდო	28	29	49.1
ვაშინგტონი	26	29	47.3
ნიუ-იორკი	23	32	41.8
მაიამი	19	36	34.5

ცენტრალური დივიზიონი

დეტროიტი	37	18	67.3
ინდიანა	37	19	66.1
ჰორნეტსი	31	27	53.4
მილუოკი	28	27	50.9
ატლანტა	21	35	37.5
ჩიკაგო	19	38	33.3
ტორონტო	17	36	32.1
კლივლენდი	10	46	17.9

დასავლეთი კონფერენცია

შუა-დასავლეთი დივიზიონი

დალასი	44	12	78.6
სან-ანტონიო	38	17	69.1
მინესოტა	36	21	63.2
იუტა	33	22	60.0
ჰიუსტონი	29	26	52.7
მემფისი	16	38	29.6
დენვერი	12	44	21.4

წყნარი ოკეანის დივიზიონი

საკრამენტო	39	18	68.4
პორტლენდი	35	20	63.6
ლეიკერსი	30	25	54.5
ფინიქსი	30	26	53.6
გოლდენ სტეიტი	26	30	46.4
სიეტლი	23	31	42.6
კლიპერსი	19	35	35.2

ექსტრიმი

„ადამიანი ობობა” სასტუმროში არ მიიღეს

ამ კაცისთვის ერთგვარი მუზა ცათამბჯენებია. თუ სადმე მაღალი შენობა თვალში მოხვდა, უფრო სწორად, მიზანში ამოიღო, მოსვენებას კარგავს და უმალ, მასზე აბობღების სურვილით, გეგმას ამუშავებს. თუ საწადელს მიაღწია, მასზე ბედნიერი არავინაა. ცათამბჯენის სახურავიდან გადმოხედვის შემდეგ კი შვებას გრძნობს და ახალი გეგმის განხორციელებაზე ფიქრობს.

როცა კარებიდან არ უშვებენ...

ბიბა ბურასაშვილი

როდესაც არსებობს ჰიმალაის უმაღლესი მწვერვალები, კორდილიერები და ანდები, კავკასიონი და ალპები, ერთობ უცნაურად ჩანს ფრანგი ალენ რობერის გატაცება. რობერი, იგივე “ადამიანი ობობა”, თოვლიან მასივებს ამჯობინებს ცათამბჯენ სავაჭრო ცენტრებსა თუ სასტუმროებს. და ასე გრძელდება, რამდენიმე წელიწადია. თუმცა, ფორმის შესანარჩუნებლად, ხანდახან კლდოვან მასივებსაც სტუმრობს. სახიფათო ჰობის გამო ფრანგი “მეცათამბჯენის” დაზღვევაზე ბევრი კომპანია თუ ფირმა ისევ უარს ამბობს. ამის მიუხედავად, ახირებული რობერის გატაცებას ბოლო არ უჩანს.

ეს ამბავი ამ დღეებში მოხდა. 40 წლის მეკლდეური არაბეთის გაერთიანებულ სახალიფოს მორიგი ასვლის სურვილით ეწვია. 21 თებერვალს აბუ-დაბის 202-მეტრიანი ეროვნული ბანკის მისადგომებთან კარავიც დასცა. “ადამიანი ობობას” ხილვის სურვილით ბანკის მახლობლად 100 000-მა ცნობისმოყვარემ მოიყარა თავი. რობერმა ხელები ცარცში ამოივლო და გზას გაუდგა. ცოტა ხანში მამაცი ფრანგი ყველას ბანკის სახურავიდან ხელს უქნევდა. ეროვნული ბანკის დაპყრობის შემდეგ მსოფლიოს უმაღლესი სასტუმრო – “არაბული კოშკიც” ამოიღო მიზანში. თუმცა, 321 მეტრი სიმაღლის სასტუმრო გადაულახავ ბარიერად ექცა. უფრო სწორად, ორშაბათს სასტუმროს მმართველობასთან მოსალაპარაკებლად შესული რობერი უარით გამოისტუმრეს. იმედგაცრუებულ “ობობას” ისღა დარჩენოდა, შინ გადაფრენილიყო.

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც რობერს უარს ეუბნებიან. 2001 წლის თებერვალში რობერს შანხაის რიგით მესამე სიმაღლის სასტუმროს დაპყრობაც სურდა, მაგრამ, რაკი ჩინეთის ხელისუფლებასთან ვერაფერი გააწყო, განზრახვაზე ხელი აიღო.

თუმცა, არც ისეა საქმე, რომ მას ყველგან უარს ეუბნებოდნენ. რობერის მიერ დაპყრობილ “მწვერვალთა” სიაშია ისეთი ცათამბჯენები, როგორიცაა: ნიუ იორკის აწ უკვე არარსებული სავაჭრო ცენტრი, ეიფელის კოშკი, ცათამბჯენები “სირს ტაუერი” ჩიკაგოში და “სითიპოინტი” სიდნეიში, სან ფრანცისკოს სადარბაზო ბარათი - ხიდი “ოქროს ჭიშკარი”.

ის, რომ სადაზღვევო კომპანიათა კლიენტურის სიაში ალენ რობერის სახელი არ ფიგურირებს, ალბათ, იმით არის გამოწვეული, რომ ასვლებს დამცავი თოკისა და მეკლდეურობისთვის საჭირო სხვა აღჭურვილობის გარეშე ახორციელებს. არადა, უკვე 27 წელიწადია, იგი ამ საქმით იქცევს თავს. ერთხელ იოლად გადაურჩა სიკვდილს. როგორც თვითონ ამბობს, 1982 წელს, ტაილანდში, 15 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა და, დალეწილი, ექვსი დღე უგონოდ იყო, მაგრამ ნახევარი წელიც არ გასულა, ისევ ცათამბჯენებს მიადგა...

ფორმულა-1

დროზე ადრე ავსტრალიაც შეკვეცით იმუქრება

1996 წლიდან მოყოლებული, “სამეფო რბოლების” პირველ ეტაპს მელბურნი მასპინძლობს. ახლა კი საქმე ისეა, რომ ფორმულა 1-ის ავსტრალიური გრან-პრის ყოფნა-არყოფნის საკითხი დამდგარა დღის წესრიგში. მწვანე კონტინენტის ტრადიციებს თამბაქოს რეკლამა მოევლინა ხელშემშლელად. ფაქტია, რომ სულ უფრო აქტიური ხდება ანტითამბაქოს პროპაგანდა. თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიები, ვისთვისაც საფორმულო რბოლები ერთ-ერთი უმთავრესი სარეკლამო სამიზნეა, დროთა განმავლობაში, ალბათ, მის გარეშე დარჩებიან ან სხვა ტერიტორიების მოძებნა მოუწევთ. ამის დასტურია ავსტრალიის ხელისუფალთა ჩანაფიქრი. მართალია, ქვეყნის ხელისუფლებას აქამდეც ჰქონდა განზრახული, ავსტრალიურ გრან-პრიზე თამბაქოს პროდუქციის რეკლამირება აეკრძალა, მაგრამ სხვაობა ის არის, რომ ისინი ამას განზრახულზე ადრე გეგმავენ. თუ ავსტრალიელთა ჩანაფიქრი დროზე ადრე განხორციელდა, ეს მეორე დიდი დარტყმა იქნება სპორტის ამ სახეობის მამამთავრებისთვის. ამ მხრივ ყველაზე გახმაურებული ბელგიის ეტაპის - “სპაფრანკორშამის” საფორმულო კალენდრიდან ამოღების გადაწყვეტილებაა. მომავალი წლიდან ბელგიური ეტაპის ბედს გაიზიარებს ავსტრიის “A 1 რინგიც”. ასე რომ, თუ მოვლენებმა შესაბამისი ტემპი შეიძინა, გამორიცხული არ არის, შავ სიაში ავსტრალიური გრან-პრიც ვიხილოთ.

ბუნებრივია, “შეკვეცებს” უკვალოდ არ ჩაუვლია საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციაში. FIA-ს პრეზიდენტმა, მაქს მოსლიმ ბრძანა: თუ ჩვენთან ყოფნა არ გინდათ, იქ წავალთ, სადაც ხელგაშლით გველიანო. აქ მოსლი აზიას და აფრიკას გულისხმობს.



ბინები

იყიდება

იყიდება ერთი ოთახი აღმაშენებლის 82-ში იტალიურ ეზოში I სართულზე, გამოდგება საოფისედ,. ფას: 5600$. ტელ: 34-06-65, 34-85-40, 899 266 221.

იყიდება ბუდაპეშტის ქ. 10-ში 2-ოთახიანი ბინა ლოჯით, რემონტით, მე-5 სართ. ფასი 18 000. ტელ: 899 901729

იყიდება 3-სართულიანი კერძო სახლი მცხეთაში, ფიქრის გორაზე - შიო მღვიმელის ქ. 4 - 600 კვ. მ. მიწის ნაკვეთით. არის ბუნებრივი აირი, ტელეფონი თბილისის ნომერით, საცურაო აუზი და ავტოფარეხი ორი ავტომობილისათვის. სახლი აშენებულია 1992 წელს. დარეკეთ ტელეფონზე: 94-12-12, იკითხეთ ლია.

სასწრაფოდ იყიდება 400 კვ.მ. ბინა სუპერრემონტით ვაკეში, ახალაშენებულ სახლში 200 000-ად. 98 83 75, 8(99) 54 02 53

იყიდება აგარაკი ძეგვთან. კაპიტალური შენობა მანსარდით, ტუალეტ-აბაზანით, შიდა კიბით. 39 71 11

სასწრაფოდ იყიდება კერძო სახლი 1200 კვ.მ. ეზოთი საბურთალოზე. 32 07 42, 8(77) 74 90 89

იყიდება 2,5-ოთახიანი, არასტანდარტული სუფთა ბინა მე-6 სართულზე. 40 კვ.მ. მიშენებით ქვედა ბახტრიონზე, N22-ში. ფასი 24 000. ტელ: 38-32-50

იყიდება 2,5-იანი გარემონტებული სუფთა ბინა, რკინის კარით, პარკეტით, ბუნებრივი აირით, ორი აივნით-სათავსოებით, ორი სარდაფით, ავტოფარეხის ადგილით. ორხევი, მუხაძის 6/6, I სადარბაზო, III სართ., N7. ტელ: 76-87-48, 893 32-28-12, 893 20-75-91.

მიწის ნაკვეთი

იყიდება 1500 კვ.მ. ნაკვეთი 1 ოთახით საგურამოსთან, სოფ. ნავდარაანთკარში. ფასი 800. 41 24 25

სასწრაფოდ იყიდება 1000 კვ.მ. ნაკვეთი დილმის საცდელი მეურნეობის (ყოფილი საბანკეტოს) ტერიტორიაზე. 39 26 52, 65 59 49

იყიდება ბაზალეთის ტბის პირას საუკეთესო მიწის ნაკვეთი. ფასი შეთანხმებით. ტელ: 95-52-92.

კომერც. ფართი

იყიდება 72 კვ.მ. ფართი I სართულზე 156 კვ.მ. განათებული სარდაფით, ვაკეში, სტუდქალაქის უკან. 8(77) 78 58 42

ვიქირავებ რესტორანს დიღმის გზაზე. 95 21 46 (10-სთ-დან 17 სთ-მდე). იკითხეთ ირაკლი ან ნუგზარი

ბინები

ქირა, გირაო

ვიგირავებ ბინას 1000 $-ის ფარგლებში. 60 66 28, 8(93) 24 19 24 ვახო, 8(77) 74 58 70 ელისო

გირავდება 2,5-ოთახიანი ბინა ქალაქის ცენტრში. საწყისი ფასი 6 500. 94 03 60, 95 40 39

ქირავდება!

სახლი აღმაშენებლის გამზ. №151 (24-ე სკოლასთან); ევრორემონტით. საერთო ფართი 200 კვ.მ. 6 ოთახი, 2 სველი წერტილით, ტელეფონით, გათბობით, ცხელი წყლით. 2 შესასვლელით. II სართული. გამოდგება საოფისედ.

ტელ: 37-28-77; 93-16-11; 899 539097

მანქანები

იყიდება ავტომანქანა „რენო-19“ 1994 წლის, ახალი ჩამოყვანილი. 8(99) 53 63 95

იყიდება ავტომანქანა „შკოდა-ოქტავიას“ ნებისმიერი სათადარიგო ნაწილები. 8(99) 50 33 53

სწავლება

შეგასწავლით იტალიურს მიზნების შესაბამისად. უზრუნველგყოფთ საჭირო ლიტერატურითა და აუდიოკასეტით. 61 47 35

ვამზადებ სტუდენტებსა და ექიმეს სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის სპეციალობებში (ექიმი თერაპევტი, ზოგადი პროფილის ექიმი-მკურნალი). tel: 64-63-40, 893 282-559

შეგასწავლით კომპიუტერზე მუშაობას: WINDOWS; WORD; EXCEL; INTERNET; E-MAIL; PAGE MAKER; PHOTOSHOP; ACCSESS; OUTLOOK. 98 80 23 ნიკო

ინგლისში სტაჟირებული პედაგოგი შეგასწავლით ინგლისურ ენას თქვენი მიზნების გათვალისწინებით. აგრეთვე, მიიღებთ კონსულტაციებს დიდ ბრიტანეთში სწავლა-განათლების შესახებ. ტელ: 95-20-34, 96-64-12

მოვამზადებ ფიზიკა-მათემატიკაში სკოლის მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს, მოსამზადებლის სტუდენტებს. 38 44 43 საღამოს, 61 29 76

სხვადასხვა

იყიდება ახალი და მეორადი სამედიცინო ტექნიკა: ექოსკოპი, ელექტროდანა, ახალშობილთა რეანიმაციის მოწყობილობა და გერმანული ლაბორატორია. 93 49 62, 8(99) 53 63 95

ქირავდება ახალი ოცტონიანი კონტეინერი დეზერტირის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 39 75 68 ქეთი

იყიდება ნატურალური ღვინო "ოჯალეში, რომელიც განთქმულია სამკურნალო თვისებებით. ფასი 5 ლარი. ტელ: 52-30-30, 899 181945

გეპატიჟებათ კაფე-რესტორანი „იმედი“

გემრიელი სამზარეულო, მყუდრო გარემო დიდი ქეიფის დროსაც, მაღალი კლასის მომსახურება და ღიმილი ყველაზე ახირებული სტუმრისთვისაც კი. შეგიძლიათ წინასწარ დაიბევოთ ადგილები და მენიუ.

სანდრო ეულის ქ. 1.

8(93) 21 76 12

TV პროგრამა 25 თებერვალი

რუსთავი - 2

07.00 მუსიკა
07.30 მულტსერიალი „პაწაწინა ონავრები“
08.00 დილა მშვიდობისა
09.40 სერიალი „ქალთა ქვეყანა“
10.40 სერიალი „ალფი“
11.10 ხალხის პირისპირ
12.00, 15.00 კურიერი
12.15 სერიალი „დატყვევებული გულები“
13.30 მხ. ფილმი
15.20 მხ. ფილმი
17.05 სერიალი „ქალთა ქვეყანა“
18.00, 21.00, 01.40 კურიერი
18.15 მულტსერიალი „პაწაწინა ონავრები“
18.40 სერიალი „კუსტოს წყალქვეშა ოდისეა“
19.30 პერეკროსტოკი
20.05 სერიალი „ დატყვევებული გულები“
22.00 ვის უნდა ოცი ათასი?
22.50 ღამის კურიერი
23.40 ჩემპიონთა ლიგა.
02.00 ჩემპიონთა ლიგის მიმოხილვა
02.40 კლასიკა

პირველი არხი

07.30 ალიონი
09.45 „ბელფეგორი“
10.10 მხ. ფილმი „უსახო კაცი“
12.00, 15.00, 20.00 მოამბე
12.15 ტელესერიალი „ეშმაკუნა“
13.00 „ნაშუადღევს“
14.05 „ლერერის შოუ“
15.15 მხ. ფილმი „ვახშამი სულელთან ერთად“
16.35 დოკ. სერიალი „ყველაზე, ყველაზე საკვირველი“
17.30 შემეცნებითი ფილმი „მოგზაურობა დედამიწის გარშემო“
18.00 ვესტნიკი
18.20 დოკ. სერიალი „ავიაშოუ“
18.35 ბასტი-ბუბუ
18.55 „და არს მუსიკა“
19.20 ტელეთამაში „იმღერე რამე“
21.00 ტელესერიალი „ეშმაკუნა“
21.45 „სატელ. ჟურნალის ისტორია“
22.15 „ჩვენი ფეხბურთი“
23.00 დღის ბოლოს
00.00 მხ. ფილმი „კაპიტანი ფრაკასი“

პირველი სტერეო

08.00 ტოროლა
11.00 განმ. უცხოური მუსათეული
11.45 მუსიკა
13.00 სმს შოუ
16.00 ფილმი „სიძუნწე“ მთ. როლ-ში მაიკლ ჯოფოძსი, კერკ დუგლასი
19.00 ინფორმატორი
19.15 ქართული მუსიკა
19.30 ვიდეორადიო
21.00 რუსული მუსათეული
22.00 ინფორმატორი
22.30 მუსიკა
23.00 სველი ხაზი
00.00 ფილმი ბრავო „კოლია“ მთ. როლ-ში ზდენეკ სვერაკი, ანდრეი ხალიმონი
01.40 ფილმი ღამურა „ვერტიკალური ზღვარი“ მთ. როლ-ში კრის ო-დონელი.
03.45 პაუზის გარეშე

მეორე არხი

19.00, 22.00 „მოამბე“ მეორე არხზე
19.10 მულტფილმი
19.40 სერიალი „ოჯახური ურთიერთობები“
20.30 ამბები ჩვენზე
20.45 ოქტაგონი
21.30 ასპარეზი
22.10 ჰიტ. პარადი
22.20 მხ. ფილმი „კონდორის სამი დღე“

იბერია

08.00 ანონსი, აღსავალი
08.05 დიალოგი
10.35 „ბურთი და მოედანი“
10.50 მხ. ფილმი „შეშლილი სესილ ბ.“
12.30 დოკ. ფილმი
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00 ახალი ამბები
13.10 მხ.ფ. „იკითხეთ სინდი“
14.10, 17.20, 19.30, 21.45, 00.55 მუსიკა
15.20, 18.00 დოკ. სერიალი „ექსპედიცია“
16.20 მულტფილმი
17.30 მულტფილმი
20.00 მხ.ფ. „დაკარგული ქალაქი“
22.00 დიალოგი
23.45 ძველი კინო - მხ. ფილმი „დიდი მანევრები“
01.10 ღამის ფილმი

ევრიკა

10.30 ჩვენ ვსწავლობთ კომპიუტერს
11.00 რუსული ენის გაკვეთილი
11.30 ინგლისური ენის გაკვეთილი
12.00 მუსიკალური კოლაჟი
12.30 სალონი
14.00 ტელესერიალი „ჩრდილოეთი-სამხრეთი“
18.00 ჩვენ ვსწავლობთ კომპიუტერს
18.30 რუსული ენის გაკვეთილი
19.00 ინგლისური ენის გაკვეთილი
19.30 ტელესერიალი „ჩრდილოეთი-სამხრეთი“
20.00 მსოფლიო სპორტი
23.00 სტუდია „ეკონომისტი“
00.00 მხ. ფილმი „კუზიანი ნოტრ-დამიდან“

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი „ნიქსონი“
15.25 მხ. ფილმი „ზაზუნას დღე“
17.00, 19.00, 20.30, 00.00 საინფორმაციო პროგრამა „დღეს“
17.15 მხ. ფილმი „ლეონი“
19.20 სპექტრი
21.00 მხ. ფილმი „საქმის გარჩევები პატარა ტოკიოში“
22.30 მხ. ფილმი „შერბურული ქოლგები“

მეცხრე არხი

09.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 დღის ამბები
09.50, 11.50, 17.50, 18.30, 19.50, 21.55, 23.45 მუსიკა
10.00 მულტფილმი „ალექსი“ მე-6 ს.
10.30 მხ. სერიალი „ჯონ როსი“
11.00 მხ. სერიალი „მოჯადოება“
12.00 მხ. სერიალი „ვი. აი. პი“
12.45 მხ.ფ. „გლადიატორი 2000“
14.15 „ტელემეტრი“
14.45 გადაცემა „მსოფლიო რაგბი“
15.15 დოკ. სერიალი „სუპერშებრძნება“
15.45 მხ. ფილმი „ნაბიჯები“
18.00 მხ. სერიალი „ჰორასი და თინა“ 1-ლი ს.
18.35 მულტსერიალი „ალექსი“
19.00 მხ. სერიალი „მოჯადოება“
20.00 „ევროპის სტადიონებზე“
21.00 მხ. სერიალი „ვი. აი. პი“
22.15 მხ. ფილმი „დარტყმის ზონა“
00.20 მხ. სერიალი „თოჯინების ველი“
00.45 მხ. ფილმი „ეშმაკთა სამოთხე“

აჭარა

08.00, 03.00 საინფორმაციო დაიჯესტი
08.15 მუსიკა
09.00, 12.00, 16.00 საინფორმაციო გამოშვება
09.20 სათავგადასავლო ფილმი „ინდიანა ჯონსი“
11.15 დოკუმენტური ფილმი
12.10 კომედია „არლეტი“
13.55 ვესტერნი „შესანიშნავი შვიდეული“
16.10, 19.40, 23.05, 00.50 საინფორმაციო გამოშვება ინგლისურ ენაზე
16.15 მულტფილმი „ბილისა და თედის დაუჯერებელი თავგადასავლები“
17.40 მხატვრული ფილმი „დები“
19.00, 22.20, 00.00 „დღეს“
19.20, 22.30, 00.30 „ნოვოსტი“
19.25 „Пресс-папье“
19.50 მხატვრული ფილმი „ბრონქსის ისტორია“
22.50 „Пресс-папье“
23.00 „გალერეა“
23.10, 01.00 საინფორმაციო გამოშვება ფრანგულ ენაზე
23.15, 01.05 საინფორმაციო გამოშვება გერმანულ ენაზე
23.20 „რა არ ხდება“
01.10 კომედია „საუკეთესო მეგობრის ქორწილი“
03.30 დრამა „მისისიპი ცეცხლში“

VII არხი

09.10 მელოდია
09.25 „აჩიკუდა“
09.50 „ბედნიერი ერი“
09.55 საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
10.20 სპორტული პროგრამა - „ევროპული ფეხბურთი“ - საფრანგეთის ჩემპიონატის მიმოხილვა (განმეორებით) მელოდია
10.55 მელოდია - მოკლე შეტყობინებები
11.25 მობილურები
12.05 „ბიორითმი“ - სპაის გიოლზი .
12.25 აუდიო-ვიდეო-ტელე
13.15 კომპიუტერული თამაშები
13.25 დისნეი და მისი მეგობრები
13.45 კომპიუტერული ტექნიკა
18.20 კომპიუტერული ტექნიკა
19.00 „აჩიკუდა“
19.40 საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
20.05 სპორტული პროგრამა - „ევროპული ფეხბურთი“ - ინგლისის ჩემპიონატის მიმოხილვა
20.45 კომპიუტერული თამაშები
20.55 „ღამის კაპრიზი“ - თემა: წარსულის დაბრუნება.
21.55 მობილურები
22.40 „კინოკლუბი“ - „ალესილი სამართებელი“.
00.50 აუდიო-ვიდეო-ტელე
01.20 „ბიორითმი“ - სპაის გიოლზი

ОРТ

07.00 „Доброе утро!“
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Худю. фильм „ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС“
11.05 „Сати“ Мирей Матье
12.35 Дисней-клуб: „Переменка“
13.15 Детектив „БЕРЕГИТЕ СВОИ ЗУБЫ“
15.00 „Тайны забытых побед“
15.30 „Новый день“. „Подводный мир Андрея Макаревича“
16.15 Дог-шоу
17.05 Живая природа
18.00 „Большая стирка“
19.25 „Кумиры“. Р. Дасаев
20.00 Жди меня
21.00 „Кто хочет стать милионером?“
22.00, 00.30 Время
22.40 „Последний герой-3“
23.45 Док.сериал „Спецназ“
01.00 „На футболе“
01.30 „Новый день“. „Гении и злодеи“. Савва Морозов
02.00 Боевик „Неудержимый“.

РТР

06.45 Доброе утро, Россия!
09.45 Худ. фильм „НЕКУДА БЕЖАТЬ“
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20 Сериал „Пуаро Агаты Кристи. ограбление в миллион долларов“
13.20 Сериал „Титаны“
14.15, 17.45 Экспертиза
14.30 Колоссальное хозяйство
14.45 Вести-Москва
15.20 „Что хочет женщина“
16.10 Сериал „Трое против всех“
17.15 Сериал „Простые истины“
18.20, 20.50 Вести. Дежурная часть
18.50, 03.50 Дорожный патруль
19.05, 00.20 Вести-Спорт
19.20, 21.30 Местное время. Вести-Москва
19.50 Сериал „Комиссар Рекс“
21.50 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Сериал „Леди Мэр“
22.55 Сериал „Кобра. Черная кровь“
23.50 „Вести+“
00.30 Худ.фильм „Крутая восмерка“
02.30 Чемпионат мира по лыжному спорту

НТВ

07.00 Утро на НТВ
10.00 Сериал „Скорая помощь 7“
11.00 Сегодня утром
11.25, 14.45 Криминал
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Сегодня
12.05 „Растительная жизнь“
12.40 „Вы будете смеяться“
13.05 Комедия „ПРИМАДОНА МЭРИ“
15.05 „Женский взгляд“. Игорь Крутой
15.35 Детектив „Она написала убийство“
16.35 Ток-шоу „Принцип „Домино“
18.05 „ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ“
19.20 Док. драма „Преступление и наказание“
20.40 Футбол. „ЛОКОМОТИВ“ - „МИЛАН“
23.00 „Страна и мир“. Главные события дня
23.40 Сериал „Секс в большом городе“
00.20 Сериал „Тайны следствия“
01.30 Гордон
02.20 Дневник Лиги чемпионов
03.10 Ночь

აფიშა

თეატრები

რეზო გაბრიაძის თეატრ-სტუდია
ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას გაიმართება სპექტაკლი „ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა“
დას: 19.00. ბილეთები იყიდება თეატრის სალაროში 11 - 16 სთ-მდე. (შავთელის ქ. №13). ტელ: 98-65-90, 98-65-93.

ერთი მსახიობის თეატრი "ვერიკო"
"დედა დედოფალი", რეჟ. თენგიზ კოშკაძე; მთავარ როლებში: სოფიკო ჭიაურელი და მურმან ჯინორია
დას: 18:00 სთ; ფასი 3 ლარი

თეატრალური სარდაფი
პრემიერა
"კარლო", რეჟ. ანდრო ენუქიძე
დას: 20:00 სთ; ფასი 5 ლარი

თეატრალუტი სარდაფი ვაკეში
"ვენეციელი ვაჭარი", რეჟ. ლევან წულაძე
დას: 20:00 სთ; ფასი 10 ლარი

საგამოფენო დარბაზები

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი
მაკა ასათიანისა და გუგა კოტეტიშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა

შარდენი
ტიხრული მინანქარი, ხათუნა ჩხეიძის ნამუშევრების გამოფენა

ორიენტი
"კოლექციიდან კოლექციამდე 3", წარმოდგენილია ლადო გუდიაშვილის, ირაკლი ფარჯიანის, ელენე ახვლედიანის, დავით კაკაბაძის, ვალენტინ შერპილოვის, პეტერ ბლიტკინის და სხვათა ნამუშევრები კერძო კოლექციებიდან

ქარვასლა
ვიდეოარტი "არტერია"

კინოთეატრები

"ამირანი"
"აბა დამიჭირე"
დას: 13:00; 16:00; 19:00; 22:00; ფასი 5-8 ლარი

"რუსთაველი"
"შპიონი ბავშვები 2"
დას: 15:00; 17:00; 19:00 სთ; ფასი 5 ლარი
"მოატყუე ყველა"
დას: 21:30 სთ; ფასი 7 ლარი

"ელისო"
"შპიონი ბავშვები 2"
დას: 15:00; 17:00 სთ; ფასი 5 ლარი
"მოატყუე ყველა"
დას: 19:00 სთ; ფასი 5 ლარი
"ექსტრემელები"
დას: 21:00 სთ; ფასი 5 ლარი

სამი მოთხრობა "ბითლის" შესახებ, რომელიც დღეს 60 წლის გახდებოდა

ის იყო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ოთხეულის წევრი, მაგრამ ყოველთვის უფრო მეტი იყო, ვიდრე ოთხიდან ერთ-ერთი. იმიტომ, რომ მას ჯორჯ ჰარისონი ერქვა. "ბითლზთან" ერთად გამოუშვა 12, ხოლო ჯგუფის დაშლის შემდეგ, დამოუკიდებლად - 14 ალბომი. 1971 წელს როკის ისტორიაში პირველმა გაუკეთა ორგანიზება საქველმოქმედო კონცერტს ბანგლადეშის ახლადშექმნილი რესპუბლიკის დასახმარებლად. მის მიერ დაფუძნებულმა კინოსტუდიამ "ჰენდმეიდმა" გამოუშვა რამდენიმე წარმატებული ფილმი, რომელთა შორის არის: "ბრაიანის ცხოვრება" და "შანხაის სიურპრიზი". მან "ყვავილების თაობის" დასავლეთს ახალი კუთხით წარუდგინა ინდური კულტურა.
რამდენიმე წლის წინ სრულიად შემთხვევით გადაურჩა მის სახლში შეპარული მანიაკის დანას, მაგრამ ერთ წელზე ცოტა მეტი ხნის წინ ველარ მოერია მძიმე ავადმყოფობას. All Things Must Pass ("ყველაფერი გაივლის") - ასე დაარქვა მან თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ალბომს, მაგრამ შეცდა. სამყაროში არის ისეთი რამ, რაც სამუდამოდ რჩება, თუნდაც მისი შემოქმედება.

"ბითლზის" ოქროს ხანა.

მორცხვი, ჩხუბისთავი ბიჭი

ტონი ბრამველი

ჯორჯი ჩემი ქუჩის კუთხეში ცხოვრობდა. შაბათობით, ყოველ დილას ის აუცილებლად ჩამოუვლიდა ქუჩას და საყასბოდან ახალ ხორცს ჩამოატარებდა. მე 11 წლის ვიყავი, ის – 13-ის. ჩემგან ითხოვდა ხოლმე ფირფიტებს – ხან ბადი ჰოლის, ხანაც ჩაკ ბერის. ასე დავმეგობრდით. "ძველი ბიჭის" ტიპი იყო, ნამდვილი პიჟონი ისე, როგორც ჩვენ ყველანი. დიდი "ჩოლკა" ჰქონდა, სწორი შარვლები და ვარდისფერი წინდები ეცვა. გიტარაზე უკვე უკრავდა. ძველისძველი ინსტრუმენტი ჰქონდა, იჯდა ხოლმე დედასთან, სამზარეულოში და მელოდიებს აწყობდა. გიჟდებოდა ჩეტ ატკინსზე და სულ იმის ამბიცია ჰქონდა, რომ ერთხელაც ჩეტივით დაეკრა.

შესანიშნავი პიროვნება იყო. ძალიან წყნარი. უცნაურია, მაგრამ ისიც და ჯონიც საშინლად მორცხვები იყვნენ. ჯონი ებრძოდა ამ თავის სიმორცხვეს, ჯორჯი კი ყოველთვის სიჩუმეს არჩევდა. იმ პერიოდში სულ ჩხუბებში ებმებოდა. კარგად რომ დააკვირდეთ "ბითლზის" Love Me Do-ს ფოტოს, შენიშნავთ, რომ ჯორჯს ცალი თვალი ჩალურჯებული აქვს. ვიღაც-ვიღაცეები ლივერპულში აშკარად ემტერებოდნენ, მაგრამ ჯორჯი თავს არავის აჩაგვრინებდა, ლივერპულის ბანდებს შორის კარგი ნაცნობები ჰყავდა და შემოტევას ყოველთვის უმკლავდებოდა.

ვერ იტანდა სულელი წამებულის პოზას. მშვენივრად იცოდა, ვინ მოსწონდა და ვინ – არა და ვინც მოსწონდა, მათ ნამდვილ მეგობრობას უწევდა. უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებდა მანქანით სიარული და თავისი პირველი ავტომობილით, ძველი "ფორდ ანგლიათი" ყველა უყოყმანოდ მიჰყავდა ხოლმე დანიშნულების ადგილზე. მეგობრებს გულიანად ეხმარებოდა.

მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. არ უყვარდა ტურნეებში სიარული. გასტროლებით დატვირთული რამდენიმე წლის შემდეგ კი უკვე აღარც "ბითლობა" მოსწონდა. აღმოსავლურმა რელიგიამ და მედიტაციამ მასზე დიდი გავლენა იქონია. თავი ბედნიერად იგრძნო, როდესაც "ბითლზიდან" გათავისუფლდა და ყველა სასურველ მუსიკოსთან შეძლო დაკვრა.

გადასარევად უკრავდა უკულელეზე (ჰავაური გიტარა). ამ დროს ჰარისონი ნამდვილად შესანიშნავი სანახავი იყო.

პეტი ბოიდთან ერთად


საკუთარ კარ-მიდამოში.

ჰარისონი ლენონი და მაკარტნი, პირველი ფერადი ფოტო.

"უბრალოდ, ძალიან კარგი ტიპი"

ტომ პეტი

ჯორჯი მაშინ გავიცანი, როდესაც ჯერ ჩაწერილიც არაფერი მქონდა. ერთ ხანს ლეონ რასელის სახლში ვმუშაობდი, ლეონი და ჯორჯი კი ახლობლობდნენ. ერთხელაც ლეონთან რინგო და ჯორჯი მოვიდნენ, რაღაც ჩანაწერის გასაკეთებლად. ეს დღე არასდროს დამავიწყდება. ყველანი ისეთი უშუალოები და უბრალოები იყვნენ, რომ გავოცდი. მეც კი ყურადღებას მაქცევდნენ – მეც, რომელიც იმ ხანად სრულიად არავინ ვიყავი. სწორედ ასეთი იყო ჯორჯი – უბრალოდ, ძალიან კარგი ტიპი.

წლების შემდეგ, როდესაც ერთად ვიყავით Travelling Wilburys-ში, ძალიან დავმეგობრდით. მართლა ძალიან მიყვარს ჯორჯი. იმ პერიოდში კი ხანდახან ცუდად შევუჩნდებოდი ხოლმე: მოდი, ეს მაჩვენე, ის მომიყევი, აბა, ამას როგორ უკრავ... და ისიც ყველა თხოვნას მისრულებდა. მართლა ასეთი არაჩვეულებრივი იყო.

ხშირად შემოივლიდა ხოლმე. მოდიოდა, მღეროდა, უკრავდა – განსაკუთრებული სიამოვნებით კი უკულელეზე. მახსოვს, ერთ ღამეს გამოიარა. იმ პერიოდში ანთოლოგიაზე მუშაობდნენ. "ბითლზის" მეკობრულ ჩანაწერებს წააწყდა და გალიზიანებულმა თქვა: "მაგიჟებს ესეთი რაღაცეები. ისინი ჩვენ ჩანაწერებს უშვებენ და ფულს კი არ გვიხდიან...". მე კი ვუთხარი: "მიდი, მოუსმინე". ჯორჯიც დაჯდა, აიღო გიტარა, თან უსმენდა თან გიტარით ჰყვებოდა...

არაჩვეულებრივი ღამე იყო. ვხედავდი, როგორ იღებდა თითოეულ აკორდს. აი, ის პატარა დეტალი Help-იდან – თითქოს, მსოფლიოში უადვილესი აკორდი, რომელიც მე, პირადად, არასდროს გამომდიოდა. ვერ ვხვდებოდი, როგორ იღებდა ამ აკორდს და იმ ღამეს მაჩვენა...

ჯორჯის სახლშიც ხშირად ვიკრიბებოდით ხოლმე. ძალიან საყვარელი იყო. არა, აღარ მინდა უფრო შორს შევტოპო, თორემ, მერე შემრცხვება...

ერთხელ, მართლა, ძალიან მაგარი რაღაც გამიკეთა: კარადებს ალაგებდა, ძველ ნივთებს არჩევდა. ოლივია, მისი მეუღლე გამოვიდა და უთხრა: "ჯორჯ, რა ვუყო ამას?" – ხელში რაღაც ტყავის ნივთი ეჭირა. ჯორჯმა ჩამოიარა ჰოლში და მითხრა: "შენ ელვისი მოგწონს, არა?". დავეთანხმე. და უცებ ის ტყავის ნივთი, რომელიც ოლივიამ კარადაში აღმოაჩინა, გადმომიგდო, ეს ელვისის ტყავის "კობურააო", ერთ საღამოს "ბითლზს" აჩუქა, ხელიც მოგვიწერა და ხომ არ გინდაო. ვკითხე: "შენ ეს არ გინდა?" არაო, ხო გესმის, ეს ნივთები უნდა გადავყაროო და... ასე მაჩუქა ელვის პრესლის "კობურა". ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა.

"სწორედ ის რაღაც"

პოლ დიუ ნოიერი

Something ერთ-ერთი ყველაზე ბუნდოვანი სასიყვარულო სიმღერაა. გავრცელებული აზრის მიუხედავად, ის არც რომელიმე კონკრეტული სიყვარულის ისტორიით ყოფილა შთაგონებული. პირველი ხაზი სხვა სიმღერიდან არის მოპარული და ერთხანს ასეთ სტრიქონსაც შეიცავდა: "ის მე მიზიდავს, როგორც ბროწეული".

და მაინც აქვს რაღაც განსაკუთრებული ამ სიმღერას. ფრენკ სინატრა მასზე გიჟდებოდა. ჯონ ლენონსაც ძალიან მოსწონდა.

მართალია, ჯორჯი გიტარაზე უკრავდა, მაგრამ ეს სიმღერა მან ფორტეპიანოზე დაწერა, ები როუდის სტუდიაში, White Album-ზე მუშაობის პერიოდში. თუმცა, დასრულებული სახე ნაწარმოებმა მოგვიანებით მიიღო და ამიტომ ალბომში ვერ გაერთიანდა. შემდეგ კი სიმღერა ჯო კოკერს შესთავაზეს. თავად ჯორჯის ვერსია კი 1969 წლის 25 თებერვალს – მის 26-ე დაბადების დღეს ჩაიწერეს. სხვათა შორის, იმავე დღეს ჩაწერეს All Things Must Pass-ის ერთ-ერთი პირველი ვარიანტიც...

ჯორჯმა სიმღერის პირველი ხაზი. "რაღაც არის მის მოძრაობაში", ჯეიმს ტეილორის სიმღერაში იპოვა. ახლა საჭირო იყო მეორე ხაზის შექმნა. ჰარისონი ვერაფრით მიმხვდარიყო, თუ როგორ იზიდავდა მაინც შეყვარებული ქალი. "როგორც ყვავილოვანი კომბოსტო" – იდეა მიაწოდა ლენონმა. თუმცა, ჯორჯმა მაინც "ბროწეული" ამჯობინა.

ყველას ჰგონია, რომ Something ჰარისონის მაშინდელ მეუღლეს, პეტის ეძღვნება (მოგვიანებით პეტიმ, ერიკ კლაპტონის გამო ჯორჯი მიატოვა. კლაპტონმა მას "ლეილა" დაუწერა), მაგრამ ჯორჯი ყოველთვის უარყოფდა ამას. 1996 წელს მიცემულ ინტერვიუში ის აცხადებს: "ეს სიმღერა, უბრალოდ, დავწერე. მერე შეიქმნა კლიპიც: არქივიდან ამოკრიბეს ჩემი და პეტის, პოლისა და ლინდას, რინგოსა და მარინის, ჯონისა და იოკოს კადრები და პატარა სასიყვარულო მუსიკალური ვიდეო შექმნეს. სწორედ ამიტომ დაასკვნა ყველამ, რომ სიმღერა პეტის დავუწერე. სინამდვილეში კი, როდესაც მასზე ვმუშაობდი, რეი ჩარლზზე ვფიქრობდი".

ჩანაწერში ყველა თავის როლს ასრულებს, რინგოც და პოლიც. ერთადერთი, ჯონ ლენონს არ მიუღია აქტიური მონაწილეობა. თუმცა, მოგვიანებით ჰარისონის ეს სიმღერა "ები როუდის" საუკეთესო ჩანაწერად აღიარა. პოლ მაკარტნი კი შანსს არ უშვებს ხელიდან და თითქმის ყველა ინტერვიუში აღიარებს, რომ "ბითლზის" მოღვაწეობის დროს, ჰარისონს შემოქმედებით თავისუფლებას არ აძლევდა.

სტატისტიკის მიხედვით, Something Yesterday-ს შემდეგ სხვა მუსიკოსების მიერ "ბითლზის" ყველაზე ხშირად შესრულებული სიმღერაა. მას თითქმის ყველა ასრულებდა პეგი ლიდან დაწყებული, ფრენკ სინატრათი დამთავრებული. თავად სიმღერის ავტორს, ყველაზე მეტად ჯეიმს ბრაუნის შესრულება მოსწონდა. სიამოვნებით უსმენდა რეი ჩარლზის ვერსიასაც (ანუ იმ მომღერალს, რომელზეც სიმღერის წერის პროცესში ფიქრობდა).

როგორც ცნობილია, სინატრა ამ სიმღერას ყველა დროის უდიდეს სასიყვარულო ჰიმნს უწოდებდა. თუმცა, ჰარისონზე ნამდვილად იმოქმედა იმ ფაქტმა, რომ სინატრამ სიმღერა ჯონ ლენონსა და პოლ მაკარტნის მიაწერა. თუმცა, მხოლოდ მას არ არევია ფაქტები. თავად ჰარისონი იგონებს: "ერთხელ, "ბი ბი სის" სტუდიაში მაიკლ ჯექსონს შევხვდი. ჟურნალისტმა, რომელიც ჩვენგან ინტერვიუს იღებდა, რაღაც ამ სიმღერაზეც თქვა და ჯექსონმა შეიცხადა: "უი, ეს სიმღერა შენი დაწერილია? მე ის ლენონ-მაკარტნის ტანდემის შედეგი მეგონა"...

თავად ჯორჯიც ამ სიმღერას ასე მოიხსენებდა: "ალბათ, ეს გახლავთ ყველაზე ლამაზი მელოდია, რომელიც კი დამიწერია და ყველაზე დიდი რამ, რაც კი შემიქმნია".

კალეიდოსკოპი

დღეს
სამშაბათს, 25 თებერვალს

1862 წელი: აშშ-ს პრეზიდენტმა აბრაამ ლინკოლნმა შემოიღო ქაღალდის ვალუტა, რომელსაც "მწვანე" შეარქვეს.

1956 წელი: საბჭოთა ლიდერმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა სენსაციური განცხადება გააკეთა და სტალინს ტირანი და დემონი უწოდა.

1972 წელი: პრეზიდენტმა კენეტ კაუნდამ ზამბია ერთპარტიულ სახელმწიფოდ გამოაცხადა.

1991 წელი: მას შემდეგ რაც, მოკავშირეთა ტანკები აქტიურ შეტევაზე გადავიდნენ, ერაყის ჯარებმა ქუვეითის ტერიტორიის დატოვება დაიწყეს.

1994 წელი: ებრაელმა 43 მუსლიმი მოკლა.

© GRAPHIC NEWS

მილიონი ქველმოქმედებისთვის

Reuters-ის ცნობით, შაბათს წვეულებაზე, პოლ მაკარტნიმ ერთი მილიონი ამერიკული დოლარი გააკეთა. ამერიკაში, კალიფორნიის შტატში, კლუბში Ranch Blues, ფინანსისტმა რალფ უიტვორტმა თავის ცოლს ვენდის დაბადების დღე გადაუხადა. არც 50 წლის ვენდია "უბრალო გოგო" – ის ტელეკომპანია CNN-ის ვიცე-პრეზიდენტია. ვენდი უიტვორტის პატივსაცემად მაკარტნიმ 19 სიმღერა შეასრულა, ხოლო შემოსულ თანხას საქველმოქმედოდ გამოიყენებს.

Lubunya მიგრანტებისთვის

ბერლინში მსოფლიოში პირველი თურქი ჰომოსექსუალისტებისა და ლესბოსელების საერთაშორისო გაზეთი, Lubunya გამოდის.

არატრადიციული ორიენტაციის მქონე მიგრანტების თემა გერმანიის ჟურნალ-გაზეთებში თითქმის არ განიხილება. არადა, თავად მიგრანტებს შორის ისინი უხვად არიან, და ვინაიდან მუსულმანურ მსოფლმხედველობაში ქალისა და მამაკაცის შესახებ წარმოდგენები მათ არსებობას, ფაქტობრივად, გამორიცხავს, შინაგანი კონფლიქტები და პიროვნების კრიზისი სულ უფრო ხშირი შემთხვევა ხდება. გამომცემელი, რომელიც თავადაც ჰომოსექსუალისტია, იმედოვნებს, რომ მისი გაზეთის წყალობით ადამიანები თამამად განაცხადებენ თავიანთი არჩევანის შესახებ და ეცოდინებათ, რომ მარტონი არ არიან და ყველას ერთი და იგივე პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი.

პოლანსკი - გამარჯვებული რეჟისორი

BAFTA-ს ჯილდოები

საუკეთესო ფილმი	"პიანისტი"
საუკეთესო ბრიტანული ფილმი	[illegible]
საუკეთესო რეჟისორი	რომან პოლანსკი ("პიანისტი")
საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი	[illegible]
საუკეთესო მსახიობი ქალი	[illegible] ("საათები")
მეორეხარისხოვანი მამაკაცის როლი	[illegible]
მეორეხარისხოვანი ქალის როლი	[illegible] ("ჩიკაგო")
საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი	[illegible]
საუკეთესო [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Source: BAFTA © GRAPHIC NEWS



ნორა ჯონსის საღამო

“გრემის” გამარჯვებულები

წლის ალბომი: Come Away With Me, ნორა ჯონსი
ახალი შემსრულებელი: ნორა ჯონსი
წლის ჩანაწერი: Don’t Know Why, ნორა ჯონსი
წლის სიმღერა: Don’t Know Why, ავტორი ჯესი ჰარისი, ასრულებს - ნორა ჯონსი
წლის მძიმე როკის სიმღერა: All My Life, ჯგუფი Foo Fighters-ი
სიტყვიერი კომედიური ალბომი: “რობინ უილიამსი – 2002”, რობინ უილიამსი
წლის ქანთრი ალბომი: Home, ჯგუფი “დიქსი ჩიქსი”
წლის რეპ ალბომი: The Eminem Show, ემინემი
წლის პოპ-შესრულება (მამაკაცი, ვოკალი): ჯონ მეიერი, Your Body Is a Wonderland
წლის პოპ-შესრულება (ქალი, ვოკალი): Don’t Know Why, ნორა ჯონსი
პოპ-ალბომი (ვოკალი): Come Away With Me, ნორა ჯონსი
პოპ-შესრულება (ჯგუფი ან დუეტი, ვოკალი): Hey Baby, No Doubt-ი
კლასიკური მუსიკის ალბომი: “ვოენ ვილიამსი: ზღვის სიმფონია”. დირიჟორი რობერტ სპანო, გუნდის ხელმძღვანელი ნორმან მაკენზი
ორკესტრის შესრულება: “მალერი: სიმფონია №6” დირიჟორი მაიკლ ტილსონ ტომასი, სან ფრანცისკოს სიმფონიური ორკესტრი
საოპერო ჩანაწერი: “ვაგნერი: ტანჰეიზერი”, დირიჟორი დენიელ ბარენბოიმი
საგუნდო შესრულება: “ვოენ ვილიამსი: ზღვის სიმფონია” დირიჟორი რობერტ სპანო, გუნდის ხელმძღვანელი ნორმან მაკენზი
მხატვრული ფილმისთვის შედგენილი კრებული: Standing in the Shadows of Motown, სხვადასხვა შემსრულებელი
რეგეის ალბომი: Jamaican E.T., ლი, „სკრაჩ“ პერი
ეთნომუსიკის ალბომი: რუბენ ბლეიდსი
ტრადიციული ფოლკის ალბომი: დოკ უოტსონი და დევიდ ჰოლტი
მცირეფორმატიანი მუსიკალური ვიდეო: Without Me, ემინემი
დიდფორმატიანი მუსიკალური ვიდეო: Westway to the World, ჯგუფი “ქლეში”
ტრადიციული ბლუზის ალბომი: A Christmas Celebration of Hope, ბი ბი კინგი
თანამედროვე ბლუზის ალბომი: Don’t Give up on Me, სოლომონ ბერკი
სალსას ალბომი: La Negra Tiene Tumbao, სელია კრუსი
ნიუ ეიჯის ალბომი: Acoustic Garden, ერიკ ტინგსტადი და ნენსი რამბელი
თანამედროვე ჯაზის ალბომი: Speaking of Now, პეტ მეთენის ჯგუფი
ჯაზის ვოკალ-ალბომი: Live in Paris, დაიანა კრალი
ჯაზის ინსტრუმენტული სოლო: My Ship, ჰერბი ჰენკოკი
ჯაზის ინსტრუმენტული ალბომი: Directions in Music, ჰერბი ჰენკოკი, მაიკლ ბრეკერი და როი ჰარგროუვი
ჯაზის გუნდური ალბომი: What Goes Around, დეივ ჰოლანდის ბიგ ბენდი
ლათინური ჯაზის ალბომი: The Gathering, კარიბული ჯაზის პროექტი
რიტმ-ენ-ბლუზის შემსრულებელი ქალი: მერი ჯი ბლაიჯი, He Think I don’t Know
რიტმ-ენ-ბლუზის შემსრულებელი მამაკაცი: ეშერი, U Don’t Have to Call
რიტმ-ენ-ბლუზის დუეტი ან ჯგუფი: Love’s in Need of LoveToday, სტივი უანდერი და ჯგუფი Take Six
რიტმ-ენ-ბლუზის ალბომი: Voyage To India, ინდია არი
რიტმ-ენ-ბლუზ სიმღერა: Love of My Life, ერიკა ბადუ
ქანთრის ქალი შემსრულებელი (ვოკალი): Cry, ფეიტ ჰილი
ქანთრის მამაკაცი შემსრულებელი (ვოკალი): Give My Love To Rose, ჯონი ქეში
ქანთრის ჯგუფი ან დუეტი: Long Time Gone, ჯგუფი “დიქსი ჩიქსი”
ქანთრი სიმღერა: Where Were You (When the World Stopped Turning) ალან ჯექსონი
პოპ ინსტრუმენტული შესრულება: Auld Lang Syne, ბიბი კინგი
პოპ ინსტრუმენტული ალბომი: Just Chillin, ნორმან ბრაუნი
ტრადიციული პოპ ალბომი (ვოკალი): Playin’ With My Friends, ტონი ბენეტი
ქალი რეპ შემსრულებელი (სოლო): Scream a.k.a. Itchin’, მისი ელიოტი
მამაკაცი რეპ შემსრულებელი (სოლო): Hot in Herre, ნელი
რეპ დუეტი: Dilemma, ნელი და კელი როულენდი
ალტერნატიული მუსიკის ალბომი: A Rush of Blood to the Head, “ქოლდფლეი”
ქალი როკ შემსრულებელი (ვოკალი): “სტივ მაქქუინი” შერილ ქროუ
მამაკაცი როკ შემსრულებელი (ვოკალი): The Rising, ბრიუს სპრინგსტინი
როკ შესრულება დუეტის ან ჯგუფის მიერ: In My Place, “ქოლდფლეი”
მეტალ შესრულება: Here to Stay, “ქორნი”
როკ სიმღერა: The Rising, ბრიუს სპრინგსტინი
როკ ალბომი: The Rising, ბრიუს სპრინგსტინი

ნორა ჯონსი

შერილ ქროუ

ბრიუს სპრინგსტინი

„დიქსი ჩიქსი“

პოლ საიმონი და არტ გარფანკელი

ბი ბი კინგი

ერიკა ბადუ

ფი დიდი და ემინემი

სკანდინავიური კროსვორდი



თქვენი რეკლამა
ჩვენს გაზეთში

20-24-24
20-00-24

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გააუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.
წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ექვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.